



Na osnovu člana 246. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07, 84/8 i 63/10) i člana 57. tačka 4. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (pečišćeni tekst) broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Dvadeset i osma Skupština društva, održana 26.06.2013. godine, donosi:

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2012. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2012. godinu.

Član 2.

Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD -15174/13 - 28/2.
Sarajevo, 26.06.2013. godine



Predsjednik
Skupštine Društva

Jasmina Pašić



Izvještaj o poslovanju je
usvojen na Dvadeset i
osmoj Skupštini Društva
održanoj 26.06.2013.
godine

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - SARAJEVO ZA 2012. GODINU

S A D R Ź A J

1. UVOD	3
2. STATUTARNI ELEMENTI O DRUŠTVU	4
Ključni pokazatelji o Društvu	5
3. REALIZACIJA POSLOVNE POLITIKE I CILJEVA DRUŠTVA	6
4. REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA	12
Realizacija elektroenergetskog bilansa	13
5. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA	14
5.1. Prihodi	15
5.2. Troškovi i rashodi	18
5.3. Naplata prihoda	21
5.4. Cijena koštanja proizvedene električne energije	22
5.5 Bilans stanja	23
5.6. Izvještaj o novčanim tokovima	28
6. FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA	30
7. REALIZACIJA PLANA ULAGANJA	31
8. REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA	36
9. REZIME	39

1. UVOD

Poslovanje JP Elektroprivreda BiH u 2012. godini odvijalo se u uslovima nastavka višegodišnje ekonomske krize i dalje stagnacije privrednih aktivnosti u BiH i regionu. U ovom izvještajnom periodu JP Elektroprivreda BiH je ispunila ugovorene obaveze, uredno izmirivala obaveze prema dobavljačima, državi i zaposlenim, vršila redovno i neprekidno snabdijevanje kupaca kvalitetnom električnom energijom i održala solidnu likvidnost u poslovanju.

S ciljem smanjenja uticaja nepovoljnih uslova poslovanja, Uprava je uspješno provela i niz mjera za povećanje efikasnosti poslovanja u skladu sa zahtjevima i ciljevima odnosno poslovnom politikom i Statutom dioničkog društva, a radi sticanja dobiti.

Osnovne karakteristike poslovanja u ovom izvještajnom periodu su nepovoljna hidrološka situacija (sušna godina), stanje elementarne nepogode u februaru što je imalo za posljedicu smanjenje netarifne prodaje električne energije posebno u prvom kvartalu. Također, uočljivo je smanjenje trenda porasta potrošnje tarifnih kupaca što se može dovesti u vezi sa aktuelnom socijalno-ekonomskom situacijom u državi.

I pored nepovoljnih uslova privređivanja EP BiH je u 2012. ostvarila dobit od 7,1 mil. KM.

Izvještaj o poslovanju urađen je na bazi računovodstvenih iskaza finansijskih izvještaja, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i važećih zakonskih propisa.

U Izvještaju su sadržane informacije o realizaciji elektroenergetskog bilansa, finansijskom rezultatu (prihodi, troškovi, rashodi), te provođenju plana ljudskih resursa i plana ulaganja (investicija).

Ključni pokazatelji i veličine su upoređene sa planiranim za 2012. godinu po Planu poslovanja Društva za period 2012-2014. godina (u daljem tekstu Plan) kao i ostvarenim rezultatima iz 2011. i ranijih godina.

Prezentirane informacije prikazuju realno i objektivno sagledavanje rezultata poslovanja u protekloj godini, te predstavljaju podlogu za donošenje poslovnih odluka sa ciljem poboljšanja ukupnih rezultata poslovanja Društva u narednom periodu.

2. STATUTARNI ELEMENTI O DRUŠTVU

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo (EP BiH) je elektroprivredno društvo, koje obavlja djelatnosti: proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, snabdijevanje i trgovina električnom energijom.

EP BiH u svom sastavu ima osam podružnica i to

„Hidroelektrane na Neretvi“, Jablanica,
 „Termoelektrana Kakanj“, Kakanj,
 „Termoelektrana Tuzla“, Tuzla,
 „Elektrodistribucija Bihać“, Bihać,
 „Elektrodistribucija Mostar“, Mostar,
 „Elektrodistribucija Sarajevo“, Sarajevo,
 „Elektrodistribucija Tuzla“, Tuzla,
 „Elektrodistribucija Zenica“, Zenica.

Društvo zastupaju i predstavljaju Generalni direktor, izvršni direktori i direktori podružnica, u skladu sa Statutom i posebnim aktom Uprave Društva.

Organi Društva su:

Skupština;
 Nadzorni odbor;
 Uprava i
 Odbor za reviziju.

Upravljanje Društvom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom, vrši Uprava Društva koju čine:

Generalni direktor,
 Izvršni direktor za proizvodnju,
 Izvršni direktor za distribuciju
 Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
 Izvršni direktor za ekonomske poslove,
 Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove,
 Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Društvo ima Sekretara Društva čije su nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom.

Direkcija Društva se organizuje u sjedištu Društva radi obavljanja zajedničkih funkcija za potrebe Društva kao cjeline, te za potrebe pojedinih elektroprivrednih djelatnosti i zavisnih društava.

Ključni pokazatelji o Društvu

Opis		31.12.2012	Plan 2012	31.12.2011
Dionički kapital	mrd.KM	2,237	2,237	2,237
Operativni prihod	mil.KM	888,0	894,2	913,5
Operativni rashod	mil.KM	739,8	735,2	776,7
EBITDA	mil.KM	148,3	159,0	136,8
Ukupan prihod	mil.KM	926,3	919,2	958,5
Prihod od prodaje el.energije	mil.KM	850,1	859,3	876,7
Ostali prihodi	mil.KM	76,2	59,9	81,8
Ukupni rashodi i troškovi	mil.KM	919,2	908,5	957,0
Amortizacija	mil.KM	153,1	153,4	150,4
Dobit / Gubitak	mil.KM	7,1	10,7	1,5
Opis		31.12.2012	plan	31.12.2011
Proizvodnja	GWh	6.509	6.682	7.295
Neto distribucija	GWh	3.934	4.031	3.878
Netarifna prodaja	GWh	1.951	2.022	2.749
Broj kupaca		715.411	706.236	707.301
Broj zaposlenih po svim kategorijama		4.943	4.909	4.940

3. REALIZACIJA POSLOVNE POLITIKE I CILJEVA DRUŠTVA

Osnovni faktori koji su uticali na poslovanje Društva i ključni pokazatelji aktivnosti u 2012. godini su:

- uticaj svjetske recesije koja je uzrokovala smanjenu potražnju za električnom energijom u BiH i regionalnom tržištu;
- izuzetno nepovoljna hidrološka situacija (sušna godina), te prisustvo ekstremnih snježnih padavina tokom mjeseca februara koje su znatno narušile proces proizvodnje električne energije, što je imalo za posljedicu smanjenje izvozne prodaje električne energije naročito u prvom kvartalu;
- povećano učešće TE u ukupno proizvedenoj električnoj energiji je rezultiralo povećanjem nabavke i potrošnje uglja;
- proveden program mjera štednje na svim ostalim troškovima čime je ublažen negativan efekat porasta troškova proizvodnje;
- rast troškova dažbina u odnosu na prethodnu godinu (27,5.%) zbog uvođenja naknade za zagađenje zraka u termoelektranama;
- ukupna vrijednost ulaganja u rudnike sa 31.12.2012 godine iznose 52,8 mil.KM;
- intenzivirane aktivnosti na izgradnji novih proizvodnih objekata;
- uspješno proveden predkvalifikacioni poziv za projekat izgradnje bloka 7 u TE Tuzla;
- djelimično realizirane aktivnosti na projektu prestrukturiranja EP BiH i modernizacije i prestrukturiranja rudnika;
- realizirane aktivnosti na FMIS projektu. Od 01.07. 2012. godine počelo je produktivno korištenje SAP sistema u podružnicama gdje do sada nije bio implementiran čime je uspješno završen projekat roll-out SAP-a tako da je kompletno Društvo uvezano u jedan informacioni sistem.

I pored ograničavajućih okolnosti JP Elektroprivreda BiH je ostvarila dobit u iznosu od 7,1 mil.KM i uspjela održati likvidnost i solventnost na zadovoljavajućem nivou.

Najznačajnije aktivnosti za EP BiH koje su obilježile 2012. godinu su:

U oblasti djelatnosti proizvodnje:

- ukupno ostvarena proizvodnja električne energije iznosila je 6.509,0 GWh, što je za 2,6.% manje od planirane; 10,8 % manja u odnosu na 2011.godinu;
- ostvarena proizvodnja u termoelektranama iznosila je 5.367,8 GWh, i 2,3%, veća od planirane; 12,5% manja u odnosu na 2011.godinu;
- ostvarena proizvodnja u hidroelektranama iznosila je 1.141,2 GWh, i 20,4% manja je od planirane; 1,3% manja u odnosu na 2011.godinu;
- učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji iznosilo je 18% (plan 22%) te je ova godina bila izuzetno hidrološki nepovoljna, povećano je učešće termoelektrana 82% (plan 78%);
- obnovljena dozvola za rad- licenca za djelatnost proizvodnje električne energije na 10 godina i svi uslovi iz licenci za djelatnost proizvodnje se poštuju;
- ukupna ulaganja za 2012.godinu iznose 115,7.mil.KM.

Ostali ciljevi poslovne politike u vezi realizacije planiranih investicionih odluka nisu se realizovali zbog primjene Zakona o javnim nabavkama (nedovoljan broj ponuđača, te prigovori i žalbe ponuđača), pomjeranje planiranog kapitalnog remonta bloka 6 (110 MW) TE Kakanj za 2013. godinu zbog loših hidroloških prilika i zadovoljenja potreba za električnom energijom, početak primjene SAP-a u procesima ugovaranja i realizacije ugovora od jula 2012. i sl.

U oblasti djelatnosti distribucije

- ostvareni nivo distributivnih gubitaka je u apsolutnom i u procentualnom iznosu značajno manji u odnosu na planirani po Elektroenergetskom bilansu za 2012. godinu;
- ostvareni su značajno manji distributivni gubici (9,36%) u odnosu na planirani procenat po EE bilansu (9,80%) ili index ostvarenja 096;
- zadati ciljevi kvaliteta isporuke električne energije u velikoj mjeri ispunjeni;

- plan održavanja u velikoj mjeri ispunjen osim u slučaju održavanja niskonaponske zračne mreže, zbog velikog broja interventnih zahvata, radova na otklanjanju kvarova koji se ne mogu planirati.
- ukupna ulaganja za 2012. godinu iznose 67,4 mil.KM

Poslovni ciljevi u 2012. godini nisu u potpunosti realizovani zbog problema sa ugovaranjem građevinskih radova, poništavanja i obnavljanja tenderskih postupaka radi žalbi ponuđača, snježnih padavina i niskih temperatura koje su u februaru prouzrokovale obustavu svih aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji srednjenaponskih i niskonaponskih mreža, transformatorskih stanica i obračunskih mjernih mjesta;

U oblasti djelatnosti snabdjevanja I i II reda i trgovine

- vršena je kontinuirana analiza tržišta za plasman energije na kratkoročnoj osnovi;
- realizovane su sve obaveze iz licenci;
- upotpunosti zadovoljene potrebe potrošača koje snabdjeva JP Elektroprivreda BiH u količini 4380,1 GWh, dok je izvan EE sistema EP BiH isporučeno 1.951,2 GWh;
- pravovremeni plasman kratkoročnih viškova u vrijeme povoljnih tržišnih prilika omogućio je prodaju energije po cijenama značajno iznad planiranih;
- ostvaren pad obima ukupne prodaje električne energije za 2,2%, u odnosu na plan od čega prodaje tarifnim kupcima 2,4%, a tržišne prodaje za 1,9%;
- prihod od električne energije je niži od plana za 1,3%, a u odnosu na 2011. godinu za 3,1%;
- ostvaren je stepen naplate od 99,2% (bez salda potraživanja iz ranijih godina), a 95,0% (sa saldom potraživanja iz ranijih godina) posmatrajući odnos fakturisanog i ukupno naplaćenog prihoda u tekućoj godini.

U oblasti ekonomskih poslova:

- izvršena revizija finansijskih izvještaja za 2011. godinu (od strane revizora i Ureda za reviziju institucija u FBiH);
- urađen Elaborat o popisu imovine u EP BiH i seta finansijskih izvještaja za 2011 godinu;
- urađena dinamika Plana poslovanja za djelatnosti, podružnice i Direkciju i izrada Operativnog programa Direkcije Društva za prethodni planski period (2012-2014);
- urađen Izvještaj o poslovanju JP EP BiH za 2011 godinu i izrada Izvještaja o poslovanju za I polugodište 2012;
- izrada Trogodišnjeg Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. za period 2013-2015.g.;
- finansijski poslovi u vezi servisiranja ugovorenih obaveza preduzeća i poslova platnog prometa;
- aktivnosti vezane za politiku upravljanja rizikom JP Elektroprivreda BiH sa osvrtnom na disperziju i zaštitu boniteta;
- aktivnosti na izradi Pravilnika o planiranju u JP EP BiH i koji je usvojen na sjednici Nadzornog odbora dana 29.11.2012, aktivnosti na obnavljanju licenci za elektroprivredne djelatnosti;
- aktivnosti u finansijskom sektoru u vezi implementacije SAP-a i njegove primjene za obračun plata u Direkciji i ostalim podružnicama počev od 01.01.2013. godine;
- nabavke roba, radova i usluga na nivou JP EP BiH;
- utvrđen oblik i sadržaj jedinstvene specifikacije planiranih godišnjih nabavki roba, radova i usluga za Direkciju i Podružnice tj. utvrđen Plan nabavki odmah nakon usvajanja Plana poslovanja za period 2012-2014 godina;
- aktivnost na izradi krovnih dokumenta iz oblasti finansija, plana, nabavke (procedure SQ);

U oblasti pravnih i kadrovskih poslova:

- zastupanja JP Elektroprivrede BiH d.d.-Sarajevo u postupcima pred sudovima u BiH;
- aktivnosti na izradi i analizi normativnih akata odnosno učešće u rješavanju zahtjeva zavisnih društava-rudnika uglja, kao i u pripremi akata zavisnih društava-rudnika uglja;
- aktivnosti vezane za izmjene lica ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje svih;
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine Društva u inostranstvu;
- aktivnosti na obnavljanju licenci za elektroprivredne djelatnosti i praćenje zahtjeva i uslova iz licenci DERK-a i FERK-a;

- aktivnosti na pripremi i realizaciji ugovora i harmonizacija akata zavisnih društava sa aktima Vladajućeg društva;
- implementacija organizacionih promjena u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji Društva;
- pripremne aktivnosti vezane za uvođenje SAP HR modula;
- poslovi oko utvrđivanja naknade za izuzimanje zemljišta u vlasništvo ili ustanovljavanje prava služnosti, i naknade za štetu na neketninama ili nekim drugim dobrima, te sporazumi kojima će se regulisati visina naknade i obaveza sačinjavanja cjenovnika za utvrđivanje visine naknade i sl.

U oblasti kapitalnih investicija:

Priprema izgradnje hidroelektrana

- HE Vranduk
- HE Ustikolina
- HE Una Kostela i Aneks
- HE Janjići
- HE Čaplje
- HE Kruševo sa HE Zeleni Vir
- HE Kovanići
- HE Unac, HE Tegare i HE Kozluk
- HE Vinac i HE Babino selo
- HE Rijeka Doljanka
- Studija integralno upravljanje vodnim resursima u slivu rijeke Bosne

Priprema izgradnje termoelektrana

- Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla
- Blok 8 – 300 MW u TE Kakanj
- Blok 1 – 300 MW energetskog kompleksa R i TE Bugojno

Aktivnosti su se vodile na izradi idejnih projekata, studija opravdanosti izgradnje i studija uticaja na okoliš, pribavljanju potrebnih dozvola i certifikata, urbanističkih dozvola i ugovora za koncesiju.

U oblasti razvoja:

Realizovane aktivnosti vezane za djelatnost proizvodnje električne energije odnose se na:

- dugoročni plan razvoja JP EP BiH do 2030. godine;
- kampanju mjerenja vjetropotencijala i globalnog zračenja sunca na devet (9) lokacija u FBiH;
- završena je „Studija opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj
- urađen je Elaborat: „Stanje postojećih proizvodnih EEO sa projekcijom stanja do 2030. god. i Elaborat: „Plan i program EPBiH za redukciju emisija iz postojećih termoblokova u skladu sa LCPD/IED“;
- izrada Elaborata tehno-ekonomske opravdanosti za izgradnju fotonaponske elektrane (FNE) na odabranoj lokaciji, pilot projekat-izgradnja FNE;
- urađeni su projektni zadaci i provedene tenderske procedure za izradu studija i to: „Analiza raspoloživih i potencijalnih kapaciteta za proizvodnju i isporuku toplinske energije sa postrojenja TE Tuzla sa aspekta trenutnih i budućih zahtijeva toplotnog konzuma u sistemu za daljinsko grijanje okolnih gradova i slično.

Realizovane aktivnosti vezane za djelatnost distribucije električne energije odnose se na:

- integraciju obnovljivih izvora energije u distributivnu mrežu/sistem;
- uvođenje elektronskih brojila električne energije u distributivni sistem i sistemi za daljinsko očitavanje brojila (AMR/AMM sistemi);

- realizacija tri pilot projekta integracije kvaliteta električne energije
- urađen je Elaborat: „Analiza razvoja srednjenaponskih distributivnih mreža u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;

Realizovane aktivnosti iz oblasti rudarstva

- urađen Elaborat: „Podzemna gasifikacija uglja - iskustva i mogućnosti“;
- urađen Elaborat „Eksploatacije uglja u završnim kosinama površinskih kopova;
- urađena elaboracija međunarodne trgovine uglja sa težištem na cijene uglja na različitim berzama;

DMS (Document Management System) Rollout (širenje DMS) u JP EP BiH

- uspješno je implementiran u Direkciji JP EP BiH i ED Sarajevo, DMS je od marta 2012. godine u produkciji u svim podružnicama JP EP BiH.

Realizacija okolinske politike i planova zaštite okoline odnosi se na:

- kogeneracija, kosagorijevanje i optimizacija proizvodnje električne i toplotne energije;
- korištenje obnovljivih izvora energije i efikasnije korištenje fosilnih goriva;
- povećanje energetske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i snabdjevanju;
- implementacija ekoloških zahtjeva u okviru istraživanja, projekata i inženjeringa;
- procjena rizika i mogućih incidentnih uticaja na okolinu, adekvatno upravljanje štetnim, opasnim i otpadnim materijalima i sl.

U oblasti općih poslova

- sanacija i rekonstrukcija PTZ JP Elektroprivreda BiH;
- projekat sistema upravljanja informacionom sigurnošću u skladu sa međunarodnim standardima ISO 27001:2005 i Politikom informacione sigurnosti JP EP BiH;
- periodični ljekarski pregledi zaposlenika na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada i sistematski pregledi ostalih zaposlenika,
- usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije poslovnih objekata i pripadajućeg vanjskog prostora;
- periodični pregledi oruđa i uređaja za rad, mikroklimatska i druga mjerenja radne sredine i sl.

Realizacija FMIS projekta

Od 01.07. 2012. godine počelo je produktivno korištenje SAP sistema u podružnicama gdje do sada nije bio implementiran SAP-a čime je uspješno završen projekat roll-out SAP-a tako da je kompletno Društvo uvezano u jedan informacioni sistem.

Realizirane su aktivnosti faze Konceptualnog dizajna, realizacije i pripreme produkcije u skladu sa glavnim terminskim planom FMIS projekta. U toku 2012.godine završen je projekat Proširenje (Roll-out) SAP informacionog sistema za upravljanje finansijama (FMIS-a) u JP Elektroprivreda BiH. (Ugovor broj 076-JP711).

Projekat je obuhvatao 4 elektrodistributivne podružnice i to: ED Bihać, ED Mostar, ED Zenica i ED Tuzla, kao i 3 proizvodne podružnice: HE na Neretvi, TE Kakanj i TE Tuzla.

Produksijsko korištenje sistema započelo je u drugom polugodištu 2012. godine i realizovane su sljedeće faze projekta:

Treća faza projekta koja se odnosi na realizaciju, pripremu produkcije, produkciju i postproduksijsku podršku i operativno korištenje.

Četvrta faza projekta se odnosi na pripremu za produkciju a sa ciljem da se obezbijede svi preduslovi za konačnu operativnu primjenu SAP sistema.

Peta faza projekta se odnosi prelazak u produkciju (Go Live) – početak korištenja SAP sistema u svakodnevnom poslovanju svih organizacionih jedinica.

Šesta faza - Operativni rad i aktivnosti na praćenju rada sistema i verifikacija ispravnosti rada postproduksijska podrška: otklanjanje zastoja, dopunska obuka korisnika, analiza funkcioniranja sistema i

utvrđivanje mjesta za daljnje unapređivanje sistema unapređivanjem procesa ili uvođenjem novih funkcionalnosti i završetak projekta.

Ostale aktivnosti na unapređenju prakse korporativnog upravljanja

- Kodeks korporativnog upravljanja JP EP BiH je usvojen na Skupštini JP EP BiH održanoj 20.04.2012. godine na osnovu kojeg se u nastavku daje **Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja**

Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja

Društvo je u 2012. godini pratilo i u bitnom dijelu primjenilo sve preporuke utvrđene Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, broj SD-7863/12-25/3 od 20.04.2012. godine. U Kodeksu korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo uvažene su specifičnosti koje proizilaze iz činjenice da je Društvo javno preduzeće, na koje se primjenjuje i Zakon o javnim preduzećima Federaciji BiH.

Kako do 31.12.2012. godine nisu bile završene planirane aktivnosti na rekonstrukciji web stranice Društva kojom je predviđeno uspostavljanje posebnog segmenta "Odnosi sa investitorima" u kojem je planirano da se objavljuju informacije koje su Kodeksom korporativnog upravljanja predviđene za javnu objavu na web stranici, na postojećoj web stranici (i pored njihove spremnosti za objavu) nisu objavljeni svi podaci predviđeni Kodeksom korporativnog upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je dioničko društvo, koje je na dan 31.12.2012. godine imalo 2670 dioničara. Prvih deset dioničara na dan 31.12.2012. godine su:

Redni broj	Dioničar	Broj dionica	Udio (%)
1.	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije („drž.vla“)	27320009	90.0035
2.	ZIF „Big – Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	647820	2.1342
3.	ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo	246098	0.8107
4.	ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar	210300	0.6928
5.	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	181392	0.5976
6.	ZIF „prevent INVEST „ d.d. Sarajevo	175232	0.5773
7.	ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo	150704	0.4965
8.	Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina	143044	0.4712
9.	UniCredit bank d.d. Mostar	133825	0.4409
10.	ZIF „MI – GROUP“ d.d. Sarajevo	111542	0.3675

Društvo je u 2012. godini održalo tri zasjedanja Skupštine. Materijali za Skupštinu Društva su objavljeni na web stranici Društva, kao i donesene odluke na Skupštini. Sve informacije čija je objava predviđena važećim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara su javno objavljene u dva dnevna lista i na web stranici Društva. Društvo je, u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“, broj 37/09), javno objavilo i dostavilo Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira i Komisiji za vrijednosne papire FBiH, godišnji i polugodišnji izvještaj o poslovanju.

Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova, kojeg je izabrala Skupština Društva na Dvadesetdrugoj Skupštini Društva, održanoj 26.08.2011. godine, na period od četiri godine od dana imenovanja, u slijedećem sastavu:

1. mr.sci. Enver Agić, dipl.ing. el,
2. mr.sci. Jakub Dinarević, dipl.ing.rudarstva,
3. dr.sci. Barhudin Šarić, dipl.ing.mašinstva,
4. mr.sci. Sanel Buljubašić, dipl.ing.mašinstva,

5. Selvedin Subašić, dipl.ing.el.,
6. Davorin Korać, dipl.oec.,
7. Fejsal Hrustanović, dipl.oec.

Šest članova Nadzornog odbora je imenovano na prijedlog većinskog vlasnika (državni kapital), a jedan član (Fejsal Hrustanović) je imenovan na prijedlog privatnog kapitala – malih dioničara. Dana 13.11.2012. godine, član Nadzornog odbora Sanel Buljubašić je, na osnovu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru zbog nespojivosti funkcije člana Nadzornog odbora sa funkcijom načelnika Općine Srebrenik na koju je izabran na izborima u oktobru 2012. godine. Kako je imenovni izabran za člana Nadzornog odbora na prijedlog većinskog vlasnika (državnog kapitala) u skladu sa članom 11. stav 1. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (Službene novine Federacije BiH d.d. – Sarajevo, broj: 35/11) zatražena je i dana 27.12.2012. godine dobijena prethodna saglasnost Vlade Federacije BiH za njegovo razrješenje.

Članovi Nadzornog odbora nisu dioničari Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo i nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva i radi na osnovu Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora. U toku 2012. godine održano je jedanaest redovnih sjednica i tri vanredne sjednice Nadzornog odbora. Bliži opis aktivnosti Nadzornog odbora u 2012 godini je dat u Izvještaju o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu.

Uprava Društva se sastoji od sedam članova, koju je imenovao Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 01.09.2011. godine, na period od četiri godine, u slijedećem sastavu:

1. dr. Elvedin Grabovica, dipl.ecc. - Generalni direktor,
2. Senad Sarajlić, dipl.ing.rud. - Izvršni direktor za proizvodnju,
3. Admir Anđelića, dipl. ing. el. - Izvršni direktor za distribuciju,
4. mr.sci. Mirsad Šabanović, dipl.ing.el. - Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu,
5. Edin Mujagić, dipl.oec. - Izvršni direktor za ekonomske poslove,
6. Mensura Zuka, dipl.pravnik - Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove,
7. mr.sci. Amil Kamenica, dipl.ing.el. - Izvršni direktor za kapitalne investicije.

Članovi Uprave nisu dioničari Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. i nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo. Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem i vodi poslove Društva saglasno pozitivnim propisima, Statutu Društva i Poslovniku o radu.

Na osnovu provedenog javnog konkursa, a na prijedlog Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Skupština Društva je na Dvadesetpetom zasjedanju održanom dana 20.04.2012. godine imenovala novi saziv Odbora za reviziju sa mandatom na trajanju od četiri godine, u slijedećem sastavu:

1. Sadija Sinanović, dipl.ecc. predsjednik,
2. Dr. Mirsad Kikanović, dipl.ecc. član,
3. Suljo Kasapović, dipl.ecc.član.

Članovi Odbora za reviziju nemaju u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Saglasno obavezi iz Zakona o javnim preduzećima, Odbor za reviziju podnosi Nadzornom odboru mjesečne izvještaje o svom radu. Bliži opis aktivnosti Odbora za reviziju u 2012. godini je dat u Izvještaju o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu.


4. REALIZACIJA ELEKTROENERGETSKOG BILANSA

Rad elektroenergetskog sistema JP Elektroprivreda BiH u toku 2012. godine karakterišu:

- izuzetno nepovoljne hidrološke prilike, obzirom da su ostvareni dotoci bili za 19,2% manji od plana;
- veća ukupna nabavka uglja od bilansom planiranih količina za 10,9%, a za 0,7% veća od nabavke u 2011. godini;
- manja ukupna proizvodnja električne energije za 2,6% od planirane;
- ukupna potrošnja električne energije manja od planirane za 2,9%, ali za 1,7% veća od ostvarene potrošnje u 2011. godini;
- netarifna prodaja električne energije manja je za 3,5% od bilansom planirane.

Iako su 2012. godinu karakterisale nepovoljne hidrološke prilike, te prisustvo ekstremnih snježnih padavina tokom mjeseca februara koje su značajno otežale rad kompletnog elektroenergetskog sistema BiH i regiona, u 2012. godini su u potpunosti zadovoljene potrebe za električnom energijom tarifnih potrošača koje snabdjeva EP BiH i realizovani svi godišnji ugovori o prodaji električne energije.

U 2012. godini ostvarena je ukupna proizvodnja električne energije u količini od 6.509,0 GWh, što je za 173,3 GWh ili za 2,6% manje od planirane proizvodnje, a za 785,5 GWh ili za 10,8% manje od ostvarene proizvodnje u 2011. godini.



Proizvodnja (GWh)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
UKUPNO	6.544	7.295	6.927	7.181	7.295	6.509
TERMO	5.365	5.750	5.234	5.013	6.138	5.368
HIDRO	1.179	1.545	1.693	2.168	1.157	1.141

U posmatranom periodu hidroelektrane (Jablanica, Grabovica, Salakovac i distributivne hidroelektrane) proizvele su 1.141,1 GWh, što je za 20,4% manje od plana koji podrazumjeva vjerovatnoću pojave dotoka od 70%, a za 3,8% manje u odnosu na plan koji bi odgovarao sušnim hidrološkim prilikama odnosno vjerovatnoću pojave dotoka od 90%.

U poređenju sa 2011. godinom ova proizvodnja je manja za 1,3% ili za 15,4 GWh.

Istovremeno su termoelektrane Tuzla i Kakanj ostvarile proizvodnju od 5.367,8 GWh, što je za 2,3% više od plana, a za 12,5% manje u odnosu na 2011. godinu. Zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika tokom većeg dijela godine, proizvodnja hidroelektrana bila je manja od planirane za 292,2 GWh, dok je kao posljedica, povećana proizvodnja termoelektrana za 118,8 GWh. Ovo je rezultiralo nepovoljnijim učešćem hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji (18%), u odnosu na planirano učešće (21%).

PROIZVODNJA (%)	2012	Plan 2012	2011	2010
hidroenergija	18	21	16	30
termoenergija	82	79	84	70

Ukupnu potrošnju čine bruto distributivna potrošnja od 4.340,3 GWh (neto distributivna potrošnja 3.933,9 GWh i distributivni gubici 406,4 GWh), potrošnja direktnih kupaca od 446,2 GWh i gubici na mreži prenosa u količini od 113,9 GWh.

Ukupne potrebe čine ukupna potrošnja (4.900,4 GWh), netarifna prodaja (1.951,2GWh), isporuka električne energije na mreži distribucije sa ERS po osnovu udjela u vlasništvu nad DHE Bogatići (4,2 GWh) i korekcije isporuka (8,1 GWh)

Realizacija elektroenergetskog bilansa

ELEMENTI BILANSA	Ostvarenje 2012 GWh	Plan 2012 GWh	Ostvarenje 2011 GWh	u odnosu na Plan promjena %	u odnosu na 2011 promjena %
Hidroelektrane	1.141,1	1.433,3	1.156,6	-20,4	-1,3
- HE na Neretvi	1.086,6	1.373,2	1.113,7	-20,9	-2,4
- male HE	54,5	60,3	42,9	-9,6	27,1
Termoelektrane	5.367,8	5.249,0	6.138,0	2,3	-12,5
- TE Tuzla	2.880,6	2.845,5	3.903,9	1,2	-26,2
- TE Kakanj	2.487,2	2.403,5	2.234,1	3,5	11,3
PROIZVODNJA	6.509,0	6.682,3	7.294,5	-2,6	-10,8
PRIJEM (kupovina, razmjena)	354,9	387,9	296,6	-8,5	19,7
RASPOLOŽIVO	6.863,9	7.070,2	7.591,2	-2,9	-9,6
Bruto distributivna potrošnja	4.340,3	4.469,1	4.284,0	-2,4	1,3
Direktni potrošači	446,2	450,4	417,0	-0,9	7,0
Prenosni gubici	113,9	128,6	119,0	-11,5	-4,0
UKUPNA POTROŠNJA	4.900,4	5.048,2	4.820,0	-2,9	1,7
PRODAJA, razmjena i korekcija	1,963,5	2.022,0	2.771,2	-2,9	-29,1
UKUPNE POTREBE	6.863,9	7.070,2	7.591,2	-2,9	-9,6

5. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA

REZULTAT POSLOVANJA JP ELEKTROPRIVREDA BIH U PERIODU I-XII 2012. GODINE					
BILANS USPJEHA					
u	hiljadama KM	2011	plan 2012	2012	2012/2011 2012/pl
		1	2	3	3/1 3/2
1	Prihodi od prod.el. energije i usluga	876.731,4	859.288,7	850.099,5	97,0 98,9
	-prihod od prodaje tarifnim kupcima EP BiH	596.834,4	655.674,7	641.605,6	107,5 97,9
	-prihod od prodaje drugim u BiH	201.114,6	163.759,5	180.386,5	89,7 110,2
	-prihod od izvoza električne energije	73.740,5	35.081,5	22.771,9	30,9 64,9
	-prihod od prodaje rezerve snage i usluga	5.041,9	4.773,0	5.335,5	105,8 111,8
2	Prihod od prod.tehn.pare i topl energije	15.064,1	13.990,1	14.325,8	95,1 102,4
	-prihod od tehnološke pare	3.527,5	3.163,3	3.459,8	98,1 109,4
	-prihod od toplotne energije	9.560,5	8.868,0	9.305,7	97,3 104,9
	-prihod od prodaje ostalih spor. i nus proiz.	1.976,1	1.958,8	1.560,2	79,0 79,7
3	Prihodi od prodaje materijala i usluga	21.727,5	20.904,8	23.608,4	108,7 112,9
4	Prihod od finansiranja	19.035,8	11.120,8	18.216,6	95,7 163,8
5	Ostali prihodi	25.903,1	13.898,6	20.030,6	77,3 144,1
	UKUPNO PRIHODI (1 do 5)	958.461,9	919.203,1	926.280,8	96,6 100,8
6	Materijal za proizvodnju el. energije	394.318,4	332.944,2	354.397,0	89,9 106,4
7	Materijal za održavanje	17.716,7	18.393,0	17.125,2	96,7 93,1
8	Ostali troškovi materijala	6.020,9	6.112,0	6.315,5	104,9 103,3
9	Troškovi prevoza uglja	24.856,3	21.426,9	25.128,0	101,1 117,3
10	Usluge održavanja	16.189,9	17.966,5	15.307,9	94,6 85,2
11	Sistemske studije	314,7	500,0	214,5	68,2 42,9
12	Premije osiguranja	4.792,5	4.891,8	4.780,0	99,7 97,7
13	Drugi troškovi usluga	4.811,8	5.702,9	4.707,7	97,8 82,5
14	Troškovi amortizacije	150.413,6	153.356,1	153.079,1	101,8 99,8
15	Troškovi prenosa el.energije	50.106,0	48.731,9	46.686,4	93,2 95,8
16	Plate i naknade plata	158.269,4	156.997,4	158.114,2	99,9 100,7
17	Drugi troškovi rada	27.605,9	27.172,2	25.202,8	91,3 92,8
18	Vodoprivredne naknade	14.552,2	17.055,8	14.701,6	101,0 86,2
19	Dažbine za zemljište i ostalo	13.383,2	17.147,9	16.949,9	126,6 98,8
20	Drugi troškovi poslovanja	7.669,6	8.846,3	6.959,7	90,7 78,7
21	Drugi rashodi	60.634,4	67.896,1	63.190,4	104,2 93,1
22	Troškovi rezervisanja	5.322,9	3.331,4	6.333,6	119,0 190,1
	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI (6 do 22)	956.978,4	908.472,3	919.193,4	96,1 101,2
	DOBIT / GUBITAK	1.483,5	10.730,7	7.087,4	477,8 66,0

5.1. Prihodi

Ukupno ostvareni prihod EP BiH za 2012. godinu iznosi 926,3 mil.KM i veći je od planiranog za 7,1 mil.KM ili za 0,8%. U odnosu na 2011. godinu, prihodi su manji za 32,2 mil.KM ili za 3,4% što je i očekivano zbog manje ostvarene proizvodnje s obzirom na izostanak proizvodnje bloka 6 u TE Tuzla koji je od 01.maja 2012 godine u rekonstrukciji, a također i zbog bloka 6 u TE Kakanj koji je značajno vrijeme bio u fazi uhodavanja nakon obavljene rekonstrukcije.

5.1.1 Prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 850,1 mil. KM, i vrlo blizu planiranog nivoa. Prihodi od netarifne prodaje električne energije i pomoćnih usluga (kupci u BiH i izvoz) su premašili planirane za 4,9 mil.KM odnosno za 2,4%. Na prihod od prodaje električne energije i pomoćnih usluga odnosi se 92% ukupnih prihoda.

5.1.1.1 Prihod od prodaje električne energije tarifnim kupcima

Ovaj prihod je ostvaren u iznosu 641,6 mil.KM, a čine ga prihod od redovne prodaje krajnim kupcima (tarifnim i kvalifikovanim) u iznosu od 634,6 mil. KM, prihod od nefakturisane el. energije u iznosu 6,3 mil. KM prihod od neovlaštene i neregistrovane potrošnje u iznosu 0,7 mil. KM i prihod od prodaje električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu 0,03 mil. KM.

Prihod po osnovu redovne prodaje krajnim kupcima iznosi 634,6 mil. KM i čine ga:

- prihod od prodaje kvalifikovanim kupcima (kupci na 110 kV napon) u iznosu 43,8 mil. KM
- prihod od prodaje tarifnim kupcima na distributivnoj mreži u iznosu od 590,8 mil. KM

U odnosu na Plan, prihodi od redovne prodaje električne energije tarifnim i kvalifikovanim kupcima manji su za 15,3 mil. KM ili 2,43% zbog manje potrošnje električne energije od strane krajnjih kupaca u odnosu na planiranu.

Prihod od prodaje električne energije kvalifikovanim kupcima (direktni kupci na 110 kV) iznosi 43,8 mil.KM i manji je od planiranog za 0,2 mil.KM ili za 0,5% i najvećim dijelom ostvaren preuzimanjem električne enrgije na 110 kV naponu od strane kompanije "Arcelor Mittal", Zenica.

Prihod od prodaje električne energije tarifnim kupcima (kupci priključeni na distributivnu mrežu) je ostvaren u iznosu 590,8 mil.KM. Ovaj prihod je manji od planiranog za 15,1 mil.KM ili za 2,5%, ali je u odnosu na 2011. godinu povećan za 39,5 mil.KM ili 7%. Prosječna ostvarena cijena za distributivne kupce iznosi 15,03 F/kWh za kategoriju *Domaćinstva* prosječna ostvarena cijena iznosi 14,00 F/kWh i ostvarena je u nivou planirane (13,99 F/kWh)

Učešće distributivnih podružnica u ostvarenju prihoda od tarifnih kupaca na distributivnoj mreži daje se u sljedećoj tabeli:

	<i>ED Bihać</i>	<i>ED Mostar</i>	<i>ED Sarajevo</i>	<i>ED Tuzla</i>	<i>ED Zenica</i>	<i>Ukupno</i>
<i>Iznos prihoda (mil. KM)</i>	<i>64,83</i>	<i>30,86</i>	<i>193,35</i>	<i>158,11</i>	<i>143,63</i>	<i>590,79</i>
<i>Učešće u prihodima (%)</i>	<i>11,0</i>	<i>5,2</i>	<i>32,7</i>	<i>26,8</i>	<i>24,3</i>	<i>100,0</i>
<i>Neto distrib. potrošnja (GWh)</i>	<i>421,2</i>	<i>199,0</i>	<i>1.280,5</i>	<i>1.086,3</i>	<i>942,5</i>	<i>3.929,5</i>
<i>Prosječna cijena (F/kWh)</i>	<i>15,39</i>	<i>15,51</i>	<i>15,10</i>	<i>14,55</i>	<i>15,24</i>	<i>15,03</i>

Prihod od neovlaštene i neregistrovane potrošnje iznosi 0,7 mil. KM i veći je od planiranog za 34,9%. Najveći udio u neovlaštenoj potrošnji ima kategorija *Domaćinstva* kod koje je ostvaren prihod od 0,5 mil. KM, a najveći prihod po ovom osnovu ostvaren je u ED Bihać (169 hilj. KM) i ED Sarajevo (197 hilj. KM).

5.1.1.2 Prihod od prodaje električne energije netarifnim kupcima

Društvo je za tokom 2012. godine ostvarilo ukupno 203,2 mil.KM prihoda po osnovu prodaje električne energije netarifnim kupcima (u BiH i izvoz) koji je veći od plana za 4,3 mil.KM ili za 2% i to:

- prodaja električne energije netarifnim kupcima u BiH iznosi 160,8mil.KM
- prodaja električne energije kupcima van BiH (izvoz) iznosi 22,8 mil.KM
- prodaje energije po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji (EP HZHB i ERS) iznosi 19,6 mil.KM

Prihod od prodaje električne energije netarifnim kupcima u BiH ostvaren je u iznosu od 160,8 mil.KM i u odnosu na Plan veći je za 17,0 mil. KM ili 11,8%.

Struktura ovog prihoda je:

- kratkoročna prodaja 55,7 mil.KM
- dugoročna prodaja 100,2 mil.KM
- energija u vezi pomoćnih usluga u BiH..... 4,2 mil.KM
- aktivacija rezerve 0,7 mil.KM

Prihod od izvoza električne energije ostvaren po osnovu prodaje električne energije kupcima u inostranstvu u iznosu od 22,8 mil.KM što je ispod Plana za 12,3 mil. KM ili 35,1%. pri čemu je obim prodaje manji od planiranog za 45,0%. U odnosu na prosječnu plansku cijenu ostvarena prosječna prodajna cijena je iznosila 11,43 F/kWh i veća je od plana za 18,1%.Prodaja električne energije tržišnim kupcima vrši se na domaćem i stranom tržištu. Planirani plasman energije za izvoz prodat je na domaćem tržištu jer su cijene u trenutku prodaje bile veće na tržištu električne energije u BiH nego van BiH.

Prihod od prodaje električne energije po osnovu UTS (ugovori o tehničkoj saradnji zaključeni sa EP HZ HB i EP RS, odnosi se na isporuke na graničnim područjima) ostvaren je u iznosu od 19,6 mil.KM (od čega EP HZHB 17,0 mil. KM i EP RS 2,6 mil. KM

Prodajne cijene električne energije

STRUKTURA PRODAJE	plan 2012				2012				2011			
	Energija	Cijena	Prihod	udio	Energija	Cijena	Prihod	udio	Energija	Cijena	Prihod	udio
	GWh	F/kWh	mil. KM	%	GWh	F/kWh	mil. KM	%	GWh	F/kWh	mil. KM	%
<u>Tarifni kupci</u>												
Direktni kupci	450,4	9,77	44,0	5%	446,2	9,81	43,8	5%	417,2	9,26	38,6	4%
Distributivni kupci												
35 kV	344,9	12,06	41,6	5%	341,5	12,03	41,1	5%	338,4	11,42	38,6	4%
10 kV	739,1	14,90	110,1	13%	689,0	14,90	102,7	12%	680,1	14,15	96,2	11%
domaćinstva	2.088,9	13,99	292,2	34%	2.047,1	14,00	286,6	34%	2.024,1	13,02	263,6	30%
ostali 0,4	777,4	19,14	148,8	18%	775,5	19,08	148,0	18%	755,7	18,61	140,6	16%
Javna rasvjeta	80,8	16,31	13,2	2%	76,4	16,32	12,5	1%	75,7	16,08	12,2	1%
UK. Distrib. kupci*	4.031,1	15,03	605,9	71%	3.929,5	15,03	590,8	71%	3.874,0	14,23	551,3	64%
UK. Tarifni kupci*	4.481,6	14,50	649,9	77%	4.375,7	14,50	634,6	76%	4.291,1	13,75	589,9	68%
<u>Netarifna prodaja</u>												
Netarifni kupci u BiH	1.436,6	10,01	143,8	17%	1.513,8	10,30	155,9	19%	1883,8	9,52	179,3	21%
Izvoz el.energije	362,4	9,68	35,1	4%	199,2	11,43	22,8	3%	643,4	11,46	73,7	9%
Prihod po osn. UTS	189,5	10,53	19,9	2%	189,1	10,39	19,6	2%	179,0	10,36	18,6	2%
Energ. - pom.usluge			0%		49,0	9,95	4,9	1%	43,1	7,68	3,3	0%
UK.netarifna prodaja	1.988,5	10,00	198,8	23%	1.951,1	10,41	203,2	24%	2.749,3	10,00	274,9	32%
Ukupno prodaja električne energije*	6.470,1	13,12	848,7	100%	6.326,8	13,24	837,8	100%	7.040,5	12,28	864,8	100%

* nisu obuhvaćeni prihodi po osnovu neovlaštene i neregistrovane potrošnje i prihodi iz obnovljivih izvora električne energije

5.1.1.3 Prihod od pomoćnih usluga (po osnovu kapaciteta)

Prihod od pomoćnih usluga ostvaren je u iznosu 5,3 mil.KM što je 11,8% više od planiranog iznosa, a čine ga:

- prihod od zakupljenog kapaciteta za prodaje rezerve snage na tržištu u iznosu 1,5 mil. KM
- prihod na ime pružanja pomoćnih usluga u BiH od 3,8 mil. KM

Prihod po osnovu pružanja pomoćnih usluga u BiH čine:

- kapacitet za sekundarnu regulaciju 1,2 mil. KM;
- kapacitet za tercijarnu rezervu 2,1 mil. KM;
- prihod po osnovu preuzimanja prekomjerne reaktivne energije 0,5 mil. KM.

5.1.2 Prihod od sporednih djelatnosti i prodaje nus proizvoda

Prihodi od pomoćnih i sporednih djelatnosti u iznosu 14,3 mil. KM ostvareni u termoelektranama Tuzla i Kakanj su veći od planiranih za 0,3 mil. KM ili 2,4%, a obuhvataju prihod po osnovu:

- prodaje tehnološke pare u iznosu od 3,4 mil.KM;
- prodaje toplotne energije (para za grijanje) u iznosu od 9,3 mil.KM;
- prodaje šljake i pepela (kao nus proizvoda) u iznosu od 1,6 mil.KM.

5.1.3 Prihodi od prodaje materijala i usluga

Prihodi od prodaje materijala i usluga iznose 23,6 mil.KM i ostvareni su iznad Plana za 2,7 mil.KM (ili 12,9%). Ovi prihodi bilježe porast od 8,7% u odnosu na 2011. godinu. Najveći dio ovih prihoda čine prihodi od naknada za priključenje potrošača na elektroenergetski sistem EP BiH, dok ostatak čine prihodi od raznih ostalih usluga (izdavanje elektroenergetskih saglasnosti i razne druge usluge shodno Općim uslovima za isporuku električne energije), prihodi od restorana u proizvodnim podružnicama i prihodi od zakupnina.

Prihod od naknada za priključenja iznosi 17,4 mil. KM, što je za 21,9% više od Plana. Najveći dio ovih prihoda je ostvaren u ED Sarajevo gdje naknada za priključenja iznosi 7,0 mil. KM te je po ovom osnovu realizacija veća od plana za 75,2%.

5.1.4 Prihod od finansiranja

Prihod od finansiranja za izvještajni period iznosi 18,2 mil.KM. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na prihode po osnovu deponovanih (*a vista*) i oročenih sredstava kod poslovnih banaka koji iznose 9,4 mil.KM (33,6% više od Plana). Značajni prihodi ostvareni su i po osnovu zateznih kamata (3,3 mil. KM) i po osnovu pozitivnih kursnih razlika (4,1 mil. KM, uglavnom u TE Kakanj i TE Tuzla).

5.1.5 Ostali prihodi

Ostali prihodi za 2012 godinu iznose 20,0 mil. KM tako da je plan nadmašen za 6,1 mil. KM ili 44,1%. Najznačajnije vrste prihoda na ovoj stavci su sljedeće:

- prihodi od donacija (amortizacija doniranih sredstava i dr. donacije) 8,7 mil. KM;
- prihodi od prodatog otpadnog i materijala sa demontiranih stalnih sredstava 1,8 mil. KM;
- naplaćena prethodno otpisana potraživanja (po svim osnovama) u iznosu 2,6 mil.KM;
- prihodi iz ranijih godina u iznosu od 1,3 mil. KM;
- prihodi od penala 1,0 mil.KM.

5.2. Troškovi i rashodi

Ukupno ostvareni troškovi i rashodi za 2012. godinu iznose 919,2 mil.KM i veći su od planiranih za 10,7 mil.KM ili za 1,2% zbog uvećanih troškova materijala za proizvodnju električne energije (uglja i prevoza uglja). Važno je napomenuti da je u martu 2012 Uprava donijela set mjera štednje tako da su svi ostali troškovi, osim troškova rezervisanja značajno manji od plana. Mjerama štednje su ostvarene uštede od cca. 14 mil. KM u odnosu na plan čime je ublažen negativan efekat povećanja troškova proizvodnje i na taj način omogućeno pozitivno poslovanje.

5.2.1 Troškovi materijala za proizvodnju sa prevozom uglja

Troškovi materijala za proizvodnju el. energije iznose 354,4 mil. KM, prevoz uglja 25,1 mil. KM i čine 41% ukupnih troškova i rashoda, a ovi troškovi po termoelektranama su dati u slijedećem pregledu:

Troškovi i proizvodnja (po stavkama i termoelektranama)	Ostv 2011	Plan 2012	Ostv 2012	index 12/11	index 12/plan
Materijal za proizvodnju TE Kakanj (mil. KM)	144,7	147,7	160,8	111,1	108,9
Prevoz uglja TE Kakanj (mil. KM)	2,8	3,3	7,2	257,1	218,2
<i>Proizvodnja el. energije TE Kakanj (GWh)</i>	<i>2.234,1</i>	<i>2403,5.</i>	<i>2.487,2</i>	<i>111,3</i>	<i>103,3</i>
<i>Proizvodnja topl. energ. TE Kakanj (GWh)</i>	<i>19,8</i>	<i>17,0</i>	<i>21,9</i>	<i>110,6</i>	<i>128,8</i>
Materijal za proizvodnju TE Tuzla (mil. KM)	249,6	185,2	193,6	77,6	104,5
Prevoz uglja TE Tuzla (mil. KM)	22,1	18,1	17,9	81,0	98,9
<i>Proizvodnja el. energije TE Tuzla (GWh)</i>	<i>3.903,9</i>	<i>2.845,4</i>	<i>2.880,6</i>	<i>73,1</i>	<i>101,0</i>
<i>Proizv. tehn.pare i topl. energ. TE Tuzla (GWh)</i>	<i>116,1</i>	<i>105,1</i>	<i>112,9</i>	<i>97,2</i>	<i>107,4</i>

Troškovi materijala za proizvodnju ostvareni su u iznosima 193,6 mil. KM u TE Tuzla (više od Plana za 4,5%) i 160,8 mil. KM u TE Kakanj (iznad Plana za 8,9%).

Oni obuhvataju troškove varijabilnog karaktera i to troškove uglja za proizvodnju električne energije, troškovi uglja za proizvodnju tehnološke pare i pare za grijanje, troškove analize uglja, hemikalija i industrijske vode, troškove goriva i maziva za potpalu i podršku vatre kao i rad buldozera, kalo i rastur uglja u korelaciji sa ostvarenom proizvodnjom el. energije i sporednih proizvoda.

Troškovi materijala za proizvodnju su veći za 21,5 mil. KM ili 6,4% od Plana jer je proizvodnja el. energije u termoelektranama bila veća od planirane za 2,3%. Ukupni specifični utrošak topline iznosio je 12.206 kJ/kWh i bio je veći od planiranog za 3,5%, a za 0,95% veći u odnosu na 2011.

Ostvareni troškovi prevoza uglja iznose 25,1 mil. KM i veći su od Plana za 3,7 mil.KM ili za 17,3%.

TE Kakanj je imala neplaniranih nabavki značajnih količina uglja iz rudnika (Đurđevik i Banovići) iz kojih inače ne vrši nabavku što je bitno uticalo na povećanje troškova prevoza uglja (veća cijena prevoza) u odnosu na plan.

Zalihe uglja na depoiima termoelektrana na kraju 2012. g. iznosile su 600.861 tona, što je više od bilansom planiranih količina za 21.861 tonu (u TE Tuzla za 45.032 tone manje, a u TE Kakanj za 66.893 tone više od Plana). Ukupna nabavka uglja u 2012 godini iznosila je 6.232.355 tona što je više od bilansom planiranih količina za 610.355. tona ili za 10,9 %.

Od ukupne vrijednosti zaliha na nivou JP Elektroprivreda BiH, vrijednost zaliha uglja je 42,5mil. KM, a pojedinačno po termoelektranama i to u TE Kakanj 22,5 mil. KM; u TE Tuzla 20,0 mil. KM.

5.2.2 Troškovi održavanja

Troškovi Materijala za održavanje i ostvareni su u iznosu 17,1 mil. KM što je manje od Plana za 1,3 mil. KM ili 6,9%. U odnosu na isti period 2011.godine ovi troškovi su manji za 3,3%. Najveći dio troškova materijala za održavanje u distributivnim podružnicama odnosi ne tekuće i investiciono održavanje građevinskih objekata.

Troškovi Usluga održavanja koji iznose 15,3 mil. KM i manji su od Plana za 2,7 mil. KM ili za 14,8% dok su u odnosu na 2011. godine manji za 0,9 mil. KM. Od ostvarenog iznosa, na termoelektrane se odnosi 8,2 mil. KM (ili 53,6%) gdje se najveći dio odnosi na troškove redovnog i investicionog (remonti) održavanja opreme. Kod distributivnih podružnica ostvareno je 4,7 mil. KM troškova na uslugama održavanja s tim da su sve podružnice imale ostvarenje ispod Plana, a najveći udio u troškovima imaju usluge iskopa i zatrpavanja za elektrodistributivnu mrežu.

5.2.3 Troškovi ostalih materijala i usluga

Obuhvataju sljedeće troškove:

Ostali troškovi materijala koji iznose 6,3 mil. KM od čega se najveći dio odnosi na troškove vlastite potrošnje el. energije (1,9 mil. KM), troškove kancelarijskog materijala i troškove goriva i maziva za vozila i sl. Ovi troškovi su veći od planiranih za 3,3%a takođe i u odnosu na 2011 bilježe rast od 4,9%.

Troškovi *Sistemskih studija* koji iznose 214 hilj. KM i manji su za 286 hilj. KM (ili 57,1%) u odnosu na Plan. Ovdje se radi o studijama koje obzirom na svoj karakter i svrhu terete troškove poslovanja za razliku od studija direktno vezanih za investicije koje terete konta stalnih sredstava.

Premije osiguranja koje iznose 4,8 mil. KM što je blizu planiranog iznosa (4,9 mil. KM) U okviru ovih troškova 3,8 mil. KM se odnosi na osiguranje imovine, 0,3 mil. KM na osiguranje vozila, 0,5 mil. KM na osiguranje zaposlenih i 0,1 mil. KM na ostala osiguranja (odgovornost prema trećim licima).

Drugi troškovi usluga iznose 4,7 mil. KM i manji su od Plana za 1,0 mil. KM ili 17,5%. U odnosu na 2011 godinu, troškovi na ovoj stavci manji su za 0,1 mil. KM. U odnosu na Plan i na ranije godine, evidentne su uštede na troškovima službenih putovanja, troškovima poštanskih i TK usluga, kao i na troškovima reprezentacije. Na ovoj stavci su evidentirani i troškovi nastali podjelom štednih sijalica socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

5.2.4 Troškovi amortizacije

Troškovi amortizacije iznose 153,1 mil. KM, što čini 16,7% ukupnih troškova i rashoda Društva. Ostvareni troškovi amortizacije manji su od planiranih za 0,3 mil. KM odnosno 0,2%, zbog otpisa stalnih sredstava i sl.

5.2.5 Troškovi prenosa električne energije i pomoćnih usluga

Ovi troškovi u ukupnom iznosu 46,7 mil. KM pripadaju planskoj stavci 6.1./17, a odnose se na

- troškove prenosa električne energije (varijabilni troškovi koje fakturiše kompanija Elektroprijenos BiH na ime usluge prenosa el. energije)
- troškovi pomoćnih usluga (NOS vrši obračun i fakturisanje ovih troškova za više vrsta pomoćnih usluga koje se pružaju u EES-u BIH)

Troškovi prenosa el. energije su ostvareni u iznosu 41,3 mil. KM što je manje od Plana za 2,3 mil. KM ili 5,2%, a glavni razlog je manja količina izvezena el. energije što je imalo direktnog odraza na troškove prenosa za izvezenu energiju koji iznose 1,7 mil. KM. Troškovi prenosa za isporuke tarifnim kupcima iznose 35,3 mil. KM i manji su od planskih za 2,1% što je proporcionalno odstupanju manje prodatih količina.

Troškovi pomoćnih usluga za izvještajni period iznose 5,4 mil. KM, što je više od planiranog za 0,5 mil. KM, Od navedenog iznosa se 4,7 mil. KM odnosi na rezervisane kapacitete u okviru cjelokupnog sistema pomoćnih usluga u BiH dok se 0,4 mil. KM odnosi na prijem energije aktivirane iz tercijerne rezerve za potrebe JP Elektroprivreda BiH

5.2.6 Troškovi zaposlenih

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove plata i druge troškove rada.

Troškovi plata iznose 158,1 mil.KM i veći su od plana za 1,1 mil.KM ili 0,7%.

Ukupna isplaćena masa sredstava za plate (tekući rad + rad na investicijama) iznosi 161,9 mil.KM i neznatno je veća od planirane.

Prosječno isplaćena neto plata po zaposlenom (sa porezom) u EP BiH iznosi 1.670 KM.

Druge novčane naknade zaposlenim i drugim angažovanim za rad u EP BiH iznose 25,2 mil.KM i manje su od Plana za 2,0 mil.KM ili za 7,3%. Ovi troškovi obuhvataju naknade za topli obrok, prevoz, regres, te druge naknade po osnovu bolesti, smrtnih slučajeva, itd.

Ukupno isplaćene naknade za članove Nadzornog odbora iznose 136,3 hilj. KM, za članove Odbora za reviziju iznose 28,4 hilj. KM i za punomoćnika državnog kapitala iznosi 1,9 hilj.KM.

5.2.7 Troškovi dažbina

Obuhvataju sljedeće troškove:

Vodoprivredne naknade u iznosu od 14,7 mil.KM koje se odnose na troškove vodnog doprinosa, naknade za zaštitu voda i doprinosa za korištenje hidroakumulacionih objekata u skladu sa zakonima koji regulišu oblast vodoprivrede. Ovi troškovi manji su od Plana za skoro 2,4 mil.KM ili za 13,8%. s obzirom na izuzetno nepovoljnu godinu sa stanovišta hidroloških prilika, a time i manju proizvodnju hidroelektrana u toku 2012. godine, što čini osnovu za obračun naknade.

Dažbine za zemljište i ostalo obuhvataju troškove poreza i doprinosa prema FBiH, kantonima i općinama, članarine privrednim komorama, te razne naknade za NOS, FERK, RAK. Za 2012. godinu ovi troškovi iznose 16,9 mil.KM i manji su od plana za 0,2 mil.KM ili za 1,2%. U odnosu na isti period prethodne godine, troškovi na ovoj stavci su povećani za 3,6 mil. KM i to zbog uvođenja naknade za zagađenje zraka. a 2012 godinu trošak po ovom osnovu iznosi (kod termoelektrana Tuzla i Kakanj) 6,9 mil. KM. U posljednjem tarifnom postupku ovi troškovi- (nakanda za zagađenje zraka) nisu odobreni niti obuhvaćeni u cijeni električne energije.(od strana FERK-a)

5.2.8 Finansijski i drugi rashodi

Drugi troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu 7,0 mil. KM i ispod su planiranih za 1,9 mil. KM ili 21,3%, a obuhvataju intelektualne usluge, usluge čišćenja i zaštite, advokatske i bilježničke usluge, usuge revizije, druge neproizvodne usluge i sl.

Drugi rashodi za izvještajni period iznosi 63,2 mil .KM što je manje od Plana za 4,7 mil. KM ili 6,9%. Najveći dio ovih troškova odnosi se na:

- troškove nabavke električne energije 36,4 mil. KM;
- rashode po osnovu otpisa potraživanja (uglavnom za el. energiju) 8,1 mil. KM;
- rashode od gubitaka po osnovu umanjenja vrijednosti stalnih sredstava 3,3 mil. KM;
- finansijske rashode (kamate po kreditima od banaka 1,7 mil. KM, troškovi kamata- aktuar 1,6 mil.KM, negativne kursne razlike 0,2 mil. KM i ostali finansijski rashodi 1,6 mil. KM;
- troškove i rashode iz ranijih godina 2,0 mil. KM;
- rashod po osnovu cut offa električne energije u iznosu 6,2 mil. KM;
- ostalo (zbirno) 2,1 mil. KM.

Troškovi nabavke električne energije obuhvataju:

- nabavku od nezavisnih proizvođača (uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora i industrijskih elektrana) 13,5 mil. KM;
- nabavku po osnovu UTS sa drugim elektroprivredama 22,6 mil. KM;
- troškove mrežarine za trafo područje Čelić 0,3 mil. KM.

Ovi troškovi su manji od planiranih za 10,9 mil. KM obzirom da su nabavljene količine električne energije bile manje od planiranih.

Rashodi po osnovu otpisa potraživanja ukupno iznose 8,1 mil. KM i veći su od Plana za 3,9 mil. KM, zbog značajnih otpisa potraživanja od kupaca-virmanaca u distributivnim podružnicama (posebno u ED Mostar i ED Zenica).

5.2.9 Troškovi rezervisanja

Troškovi rezervisanja ostvareni su u iznosu 6,3 mil. KM što je više od Plana za 3,0 mil. KM, Na ovoj stavci su evidentirani troškovi rezervisanja po osnovu sudskih sporova koji se trenutno vode, aktuarskih obračuna vezano za isplate otpremine i jubilarnih nagrada zaposlenicima, kao i za isplate po osnovu smrtnih slučajeva penzionisanih zaposlenika, demontaže stalnih sredstava u termoelekttranama i rezervisanja za ostale rizike i troškove.

5.3. Naplata prihoda

Stepen naplate isporučene električne energije po osnovu snabdijevanja električnom energijom tarifnih kupaca (utvrđen računovodstvenom metodom – tekuća godina sa saldom potraživanja iz ranijih godina i utuženim potraživanjima) ostvaren je u procentu od 95,0% i u nivou je ostvarenog u 2011. godini. Stepennaplate po distributivnim podružnicama je različit i kreće se od 77,0% u podružnici „Elektrodistribucija“ Mostar, pa do 98,5% u podružnici „Elektrodistribucija“ Bihać, što se vidi iz pregleda koji slijedi:

Red. broj	Podružnica JP EP BiH	31.12.2011.	31.12.2012.
		%	%
1.	ED Sarajevo	97,8	96,4
2.	ED Tuzla	99,2	98,3
3.	ED Zenica	91,5	92,3
4.	ED Bihać	98,9	98,5
5.	ED Mostar	75,5	77,0
	UKUPNO	95,2	94,8
	Direktni	97,7	97,4
	UKUPNO	95,4	95,0

Naplaćena sredstva po osnovu snabdijevanja drugog reda (netarifni kupci u BiH) i trgovine električnom energijom (izvoz) ostvarena su u 100% iznosu.

godina	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
naplata %	95,1	95,3	95,7	95,7	95,4	95,0

Stepen naplate iskazan kao odnos naplaćenog prihoda i fakturisanog iznosa u tekućoj godini, procent naplate je još povoljniji i iznosi **99,2%**, i jednak je procentu ostvarenom u 2011. godini. Na ovaj stepen naplate utiče i dio prihoda naplaćenog po osnovu potraživanja iz prethodnih godina.

5.4. Cijena koštanja proizvedene električne energije

Ostvarena prosječna proizvodna cijena koštanja (CK) električne energije na pragu elektrana iznosi 8,93 F/kWh, odnosno po podružnicama :

F/kWh	Ostvarene 2011	Planirane 2012	Ostvarene 2012	index 2012 / Plan	index 2012 / 11
Hidroelektrane	5,19	4,47	5,37	120,1	103,5
HE na Neretvi	5,13	4,39	5,30	120,7	103,3
MHE	6,76	6,26	6,78	108,3	100,3
Termoelektrane	9,19	9,65	9,83	101,9	107,0
TE Kakanj	10,44	10,06	10,27	102,1	98,4
TE Tuzla	8,47	9,30	9,45	101,6	111,6
CK na pragu elektrana	8,93	8,62	9,10	105,6	101,9

Cijene koštanja su izračunate metodom divizione kalkulacije u kombinaciji sa kalkulacijom s nus proizvodima. U izračun cijene koštanja uključen je dio troškova Direkcije Društva, a u kalkulaciji je primjenjena ostvarena proizvodnja električne energije na pragu elektrana.

Ostvarena proizvodna cijena koštanja električne energije (9,10 F/kWh) je veća od planske (za 5,6%), pri čemu je ostvarena proizvodna cijena za HE veća od planske (5,37 F/kWh) za 20,1%, dok je za termoelektrane u nivou planske (9,83 F/kWh). Planirana cijena koštanja za MHE je 6,26 F/kWh, a ostvarena je 6,78 F/kWh.

Razlog povećanja proizvodne cijene električne energije u odnosu na Plan u termoelektranama je veća proizvodnja od očekivane, čemu je doprinijela izuzetno sušna godina, zbog čega je izostanak proizvodnje u HE morao biti nadoknađen skupljom proizvodnjom električne energije iz TE. Pri tome je učešće fiksnih troškova po jedinici proizvodnje TE manje, zbog veće proizvodnje, pa je odstupanje od plana manje nego kod HE, gdje je manja proizvodnja doprinijela povećanju fiksnih troškova po jedinici proizvodnje, tako da je odstupanje ostvarene proizvodne cijene za HE veće od planirane.

5.5 Bilans stanja

BILANS STANJA NA DAN 31.12.2012.GODINE		
	hilj.KM	
A K T I V A	31.12. 2012.	31.12. 2011.
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	2.934.430	2.864.559
Nematerijalna sredstva	6.650	3.892
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.766.382	2.721.419
Ostala stalna materijalna sredstva i biološka sredstva	1.257	1.058
Dugoročni finansijski plasmani	155.432	134.160
Druga dugoročna potraživanja	4.653,9	3.873
Dugoročna razgraničenja	55	157
TEKUĆA SREDSTVA	482.937	522.343
Zalihe	136.987,1	107.769
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.525,9	51.848
Kratkoročna potraživanja	113.646,7	112.926
Kratkoročni finansijski plasmani	201.359,5	240.665
Potraživanja za PDV	11.133,7	2.356
Aktivna vremenska razgraničenja	6.284,0	6.778
POSLOVNA AKTIVA	3.417.367	3.386.902
P A S I V A	31.12. 2012.	31.12. 2011.
KAPITAL	2.897.678	2.888.989
Upisani osnovni kapital *	2.236.964	2.236.964
Rezerve (zakonske, statutarne i dr.)	29.614	29.317
Revalorizacija rezerve	457.835	478.265
Neraspoređena dobit	173.264	144.443
Gubitak do visine kapitala	0	0
DUGOROČNA REZERVISANJA	174.267	191.138
DUGOROČNE OBAVEZE	144.358	129.624
ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	50.828	53.098
KRATKOROČNE OBAVEZE	111.104	100.269
Kratkoročne finansijske obaveze	13.399	14.064
Obaveze iz poslovanja	88.503	81.544
Obaveze iz specifičnih poslova		101
Obaveze po osnovu plata, naknada i ostalih primanja	196	212
Druge obaveze	7.229	2.724
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	1.778	1.624
PASIVNA VREMENSKA RAZGANIČENJA	39.132	23.784
POSLOVNA PASIVA	3.417.367	3.386.902

*Osnovni kapital je uvećan po osnovu udjela u rudnicima u iznosu od 81.804.hilj KM tako da sa 31.12.2012. godine iznosi 2.236.964.hilj. KM

Aktiva (stalna i tekuća sredstva)*Stalna sredstva i dugoročni plasmani*

Nekretnine, postrojenja i oprema čine najveći dio stalnih sredstava u knjigovodstvenoj vrijednosti od 2.766,4 mil.KM i predstavljaju 94,3% od ukupne vrijednosti stalnih sredstava, odnosno 81,0% vrijednosti aktive.

Struktura stalnih sredstava na dan 31.12.2012. godine daje se u slijedećem pregledu:	
	hilj.KM
O P I S	31.12.2012.
Stalna sredstva i dugoročni plasmani	2.934.430
Nematerijalna sredstva	6.650
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.766.382
Ostala stalna materijalna sredstva i biološka sredstva	1.257
Dugoročni finansijski plasmani	155.432
Druga dugoročna potraživanja	4.654
Dugoročna razgraničenja	55

Vrijednost *nematerijalnih sredstava* na dan 31.12.2012. godine iznosi 6,7 mil.KM.

Najveću stavku u okviru nematerijalnih sredstava čine licence u iznosu od 5,8 mil.KM ili 87,6 %, dok softveri učestvuju sa 0,8 mil.KM ili 12,3 %.

U okviru *Nekretnina, postrojenja i opreme* najznačajniju stavku predstavljaju građevinski objekti u iznosu od 1.551,6 mil.KM, zatim postrojenja i oprema u iznosu od 883,8 mil.KM. Avansi za nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi učestvuju sa 246,3 mil.KM, zemljište sa 84,2 mil.KM i stambene zgrade i stanovi sa 0,4 mil.KM.

	hilj.KM					
O P I S	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Stambene zgrade i stanovi	Avansi i sredstva u pripremi	Ukupno
1 Nabavna vrijednost						
Stanje na dan 31.12.2012.	84.243	3.979.686	3.099.324	1.469	246.265	7.410.987
2 Akumulirana amortizacija						
Stanje na dan 31.12.2012.	0	2.428.071	2.215.505	1.030		4.644.605
3 Neto knjig.vrijednost						
Stanje na dan 31.12.2012.	84.243	1.551.615	883.820	439	246.265	2.766.382

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2012. godine iznose 155,4 mil.KM , a odnose se na učešće u kapitalu povezanih i drugih pravnih lica, dugoročne kredite date povezanim pravnim licima i u zemlji, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i ostale dugoročne finansijske plasmane (dati dugoročni depoziti).

Dugoročna potraživanja iznose 4,7 mil.KM i odnose se na kamate na pozajmnice povezanim preduzećima, potraživanja po reprogramu i potraživanja od podružnica za stambene kredite.

Dugoročna razgraničenja na dan 31.12.2012. godine iznose 0,06 mil.KM i odnose se na potraživanja i razgraničenja kamata po reprogramu.

Tekuća sredstva od 482,9 mil. KM čine 14,1% ukupne aktive.

U okviru tekućih sredstava sadržane su zalihe, gotovina i gotovinski ekvivalenti, kratkoročna potraživanja i potraživanja za PDV, kratkoročni finansijski plasmani i AVR.

Zalihe obuhvataju sirovine i materijal (ugalj, tečna goriva, elektromaterijal), rezervne dijelove, sitan inventar, auto gume, robu i sl. Vrijednost ukupnih zaliha iznosi 137,0 mil KM i povećane su za 29,2 mil.KM ili za 27,1% u odnosu na stanje sa početka godine

U strukturi ukupnih zaliha najveći dio se odnosi na zalihe elektromaterijala (53,5 mil.KM) koje u ukupnim zalihama učestvuju sa 39,1%, a zalihe uglja sa prevozom (42,3 mil.KM) i učestvuju sa 30,8 %, dok se ostale zalihe odnose na zalihe hemikalija, trafo ulja, kancelarijskog materijala i sl.

Ukupna potraživanja na datum bilansa iznose 332,4 mil.KM i predstavljaju 9,7% ukupne aktive, a u odnosu na početak godine manja su za 8,3%.

Kratkoročna potraživanja iznose 113,6 mil.KM i u cjelosti se odnose na potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu kao i na druga kratkoročna potraživanja, a veća su za 0,7 mil. KM ili za 0,6%, u odnosu na početak godine.

<i>Struktura potraživanja u EP BiH na dan 31.12.2012. godine daje se u slijedećem pregledu:</i>		
		hilj. KM
	31.12.2012.	31.12.2011.
Potraživanja	332.424	362.727
1. Kratkoročna potraživanja (1.1+1.2.-1.3+1.4-1.5)	113.647	112.926
1.1. Kupci u zemlji	150.610	139.488
Kupci u zemlji- redovni	96.503	84.532
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji	4.780	7.031
Utuženi kupci u zemlji	49.327	47.925
1.2 Kupci u inostranstvu	700	4.836
1.3. Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji	(46.343)	(44.824)
1.4. Druga kratkoročna potraživanja	12.061	15.518
1.5... Ispravka vrijednosti drugih kratkoročnih potraživanja	(3.383)	(2.092)
1. Kratkoročni finansijski plasmani	201.359	240.666
2. Potraživanja za PDV	11.134	2.356
3. Aktivna vremenska razgraničenja	6.284	6.778

Kupci u zemlji iskazani u iznosu 150,6 mil.KM, a odnose se na potraživanja od distributivnih potrošača, koje čine pravna i fizička lica i domaćinstva, potraživanja od potrošača na 110 kV (kvalifikovani kupci) i ostalih netarifnih potrošača. Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji iznosi 46,3 mil. KM te neto potraživanja od kupaca iznose 104,3 mil. KM.

Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca u zemlji iznose 4,8 mil.KM. odnose se na potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 90 dana od datuma dospjeća fakture. U odnosu na početak godine ova potraživanja su manja za 2,2 mil.KM.

Utužena potraživanja od kupaca u zemlji iznose 49,3 mil.KM i u odnosu na početak godine veća su za 1,4 mil. KM.

Potraživanja od kupaca u inostranstvu od 0,7 mil. KM. su znatno smanjena u odnosu na početak godine, a odnose se na potraživanja za prodaju električne energije, naturalnu razmjenu i korekcije odstupanja NOS-a.

Druga kratkoročna potraživanja, iznose 12,1 mil.KM, a odnose se na potraživanja po osnovu više plaćenih obaveza, potraživanja od uposlenika, potraživanja za naknadu štete, potraživanja od državnih i drugih

institucija i sl.,a u odnosu na prethodnu godinu su manja za 4,8 mil. KM. Ispravka vrijednosti drugih potraživanja iznosi 3,4 mil. KM.

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 201,4 mil.KM,i odnose se na kratkoročni dio dugoročnih kredita (kratkoročni dio duga-otplata, kratkoročni dio potraživanja i sl.)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iznose 13,5 mil.KM i manji su za 38,3 mil.KM u odnosu na početak godine.

Pasiva (sopstveni kapital, dugoročne i kratkoročne obaveze)

Kapital

U finansijskim izvještajima Društva, na dan 31.12.2012. godine, iskazan je slijedeći kapital:		
		hilj. KM
	31.12.2012.	31.12.2011.
KAPITAL	2.897.678	2.888.989
Osnovni dionički kapital	2.236.964	2.236.964
Revalorizacije rezerve	457.835	478.265
Ostale rezerve	29.614	29.317
Akumulirana (zadržana) dobit	173.264	144.443

Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 2.237,0 mil KM, a sastoji se od 30.354.369 običnih dionica- pojedinačne vrijednosti 71 KM odnosno 2.155,2 mil.KM temeljnog dioničkog kapitala i upisanog neregistriranog kapitala u iznosu 81,8 mil.KM po osnovu udjela u Rudnicima.

Revalorizacije rezerve nastale su po osnovu procjene stalnih sredstava iznose 457,8 mil.KM. i smanjene su u odnosu na početak godine za 20,4 mil. KM.

Ostale rezerve (statutarne i druge rezerve) na dan 31.12 .2012. godine iznose 29,6 mil.KM.

Neraspoređena dobit iskazana je u iznosu od 173,3 mil.KM, i u odnosu na početak godine povećana je za 28,2 mil. KM. Ova dobit predstavlja neraspoređenu dobit iz prethodnog perioda, koja se sastoji od 31,0 mil.KM zadržane dobiti iz poslovanja zatim 96,2 mil.KM akumulirane dobiti iz efekata procjene, zadržane dobiti za investicije u iznosu 39,1 mil. KM i 7,1 mil KM dobiti tekuće godine.

Dugoročna rezervisanja čine dugoročna rezervisanja za troškove i rizike u iznosu 41,8 mil.KM (rezervisanja po započetim sudskim sporovima od 6,6 mil.KM, obračunata rezervisanja za primanja zaposlenih IAS 19 od 35,2 mil.KM) i dugoročna razgraničenja u iznosu od 132,5 mil. KM (unaprijed plaćeni i odgođeni prihod Društva iz donacija za primljena stalna sredstva i materijal u iznosu od 119,2 mil. KM i ostala dugoročna razgraničenja i rezervisnja u iznosu od 13,3 mil. KM)

Dugoročne obaveze u, iznosu od 144,4 mil.KM odnose se na dugoročne kreditne obaveze u iznosu od 141,2 mil. KM (i povećane su za 15,4 mil.KM u odnosu na početak godine) i na ostale dugoročne obaveze (stambeni krediti) u iznosu od 3,1 mil. KM.

Odložene porezne obaveze iznose 50,8 mil.KM.

Kratkoročne obaveze iznose 111,1 mil.KM i predstavljaju obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu u iznosu od 52,4 mil.KM (od čega obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 31,7 mil.KM, a obaveze prema dobavljačima u inostranstvu 20,7 mil.KM), dok se ostatak obaveza odnosi na kratkoročne finansijske obaveze, obaveze po osnovu plata, naknade plata i ostalih primanja zaposlenika, kao i druge obaveze. Ove obaveze su u odnosu na početak godine smanjene za 0,7 mil.KM ili za 4,7%.

Pasivna vremenska razgraničenja iznose 39,1 mil.KM.i obuhvataju ostala kratkoročna razgraničenja, obračunate kamate, obračunate ostale troškove poslovanja i ostali odloženi prihod.

Iz izloženog Bilansa stanja -ukupna poslovna aktiva (imovina) i poslovna pasiva (kapital i obaveze) JP Elektroprivreda BiH na dan 31.12.2012. godine iznose 3.417,4 mil.KM.

5.6. Izvještaj o novčanim tokovima

u hilj. KM

d.br	O P I S	31.12.2012	31.12.2011.
A	POSLOVNE AKTIVNOSTI		
1.	Neto dobit (gubitak)	7.087	1.484
	<i>Usklađivanje za:</i>		
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava	1.594	1.585
3.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava	151.485	148.829
4.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		
5.	Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		(380)
6.	Ukupno (2 do 5)	153.079	150.034
7.	Smanjenje (povećanje) zaliha	(29.510)	18.269
8.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	(5.175)	38.244
9.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	(4.812)	(6.794)
10.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	596	(660)
11.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	8.279	24.912
12.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	3.968	(12.543)
13.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	(1.523)	(6.959)
14.	Ukupno (7 do13)	(28.176)	54.470
15.	Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti $\Sigma(1+6+14)$	131.991	205.988
B	ULAGAČKE AKTIVNOSTI		
16.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (17 do 22)	597.650	958.575
17.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	339.907	492.344
18.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		
19.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		
20.	Prilivi iz osnova kamata		
21.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		
22.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih fin.plasmana	257.743	466.230
23.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (24 do 27)	(780.709)	(1.187.663)
24.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	(300.600)	(498.201)
25.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	(27.329)	(22.567)
26.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	(200.339)	(212.297)
27.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih fin.plasmana	(252.442)	(454.599)
28.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (16-23)		
29.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (23-16)	(183.060)	(229.089)
C	FINANSIJSKE AKTIVNOSTI		
30.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (31 do 34)	210.297	46.734
31.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		
32.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita	159.604	22.622
33.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	31.496	12.683
34.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	19.197	11.428
35.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (36 do 41)	(197.550)	(29.128)
36.	Odlivi iz osnova otkupa dionica i udjela		

37.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	(144.223)	(5.445)
38.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	(32.236)	(13.081)
39.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		
40.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	(80)	(36)
41.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	(21.011)	(10.567)
42.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (30-35)	12.747	17.605
43.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (35-30)		
44.	D. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (15+28+42)	144.738	223.593
45.	E. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (15+29+43)	(183.060)	(229.089)
46.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (44 – 45)		
47.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (45 – 44)	(38.322)	(5.496)
48.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda	51.848	57.344
49.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		
50.	J. Negativne razlike iz osnova preračuna gotovine		
51.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (48+46-47+49+50)	13.526	51.848

Računovodstvene politike primjenjene u ovom obračunskom periodu su u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

6. FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

POKAZATELJI BILANSA USPJEHA	Ostvarenje 2011.	Ostvarenje 2012.	Plan 2012.
Proizvodnja el. energije (GWh)	7.294,5	6.509,0	6.682,3
Operativni prihod (hilj.KM)	913.523,0	888.033,6	894.183,6
Prihod od prodaje el. energ. i pom. usluga	876.731,4	850.099,5	859.288,7
Prihod od pomoćnih djelatnosti, materijala i usluga	36.791,6	37.934,1	34.894,9
Gotovinski operativni troškovi (hilj.KM)	776.737,7	739.770,5	735.195,3
• troškovi mat. za proiz. el. energije i prevoz uglja	419.174,7	379.525,0	354.371,1
• materijal i usluge održavanja	33.906,6	32.433,1	36.359,5
• plate i naknade plata	185.875,3	183.317,0	184.169,6
• ostali operativni troškovi	137.781,0	144.495,4	160.295,1
EBITDA	136.785,4	148.263,1	158.988,3
Amortizacija (hilj.KM)	150.413,6	153.079,1	153.356,1
EBIT	-13.628,3	-4.815,9	5.632,2
Operativni koeficijent (op. trošk. + amort.)/op. prihod)	1,01	1,01	0,99
Racio ekonomičnosti (ukupni prihodi /ukupni troš. i ras.)	1,00	1,01	1,01
Produktivnost (prihod po zaposlenom)	189,68	186,34	184,91
Radni koeficijent (operativni troškovi /operativni prihod)	0,85	0,83	0,82
Troškovi zaposlenih po radniku	36,79	36,88	37,05
Proizvodnja po radniku	1,444	1,309	1,344
Učešće troškova i rashoda u ukupnom prihodu	1,00	0,99	0,99
Prosječan broj zaposlenih (stanje kraj mjeseca / 12)	5053	4.971	4971

Trošak proizvodnje/operativni prihod	45,89%	42,74%	39,63%
Trošak mat. i usluga održavanja/operativni prihod	3,71%	3,65%	4,07%
Trošak rada/operativni prihod	20,35%	20,64%	20,60%
Ostali troškovi/operativni prihod	15,08%	16,27%	17,93%

7. REALIZACIJA PLANA ULAGANJA

U 2012. godini Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (EP BiH) ostvarilo je nivo investicionih ulaganja u iznosu od 202,7 miliona KM, što je za 7% manji iznos od realiziranih ulaganja u 2011. godini, a u odnosu na plan manji za 38,5%.

Glavni razlozi koji su onemogućili realizaciju Plana ulaganja su:

- striktna primjena Zakona o javnim nabavkama, tako da su pojedini tenderski postupci ponavljani usljed nedovoljnog broja prijavljenih ponuđača
- dugotrajni procesi obezbjeđivanja neophodnih dozvola i saglasnosti za realizaciju projekata

Realizovana su ulaganja u oblastima kako slijedi:

mil.KM					
Nivo ulaganja	Ostvareno 2011.	Plan za 2012.	Ostvareno 2012.	Struktura unutar djelatnosti	U odnosu na ukupna ulaganja
Djelatnost proizvodnje					
TE Tuzla	23,4	88,0	93,9	81,2%	46,3%
TE Kakanj	88,1	37,0	12,5	10,8%	6,2%
HE na Neretvi	10,9	12,8	9,3	8,0%	4,6%
mHE	-	0,2	0,0	0,0%	0,0%
Ukupno djelatnost proizvodnje	122,3	140,2*	115,7	100,0%	57,1%
Djelatnost distribucije					
ED Bihać	12,1	13,3	11,5	17,1%	5,7%
ED Mostar	8,3	7,3	8,3	12,3%	4,1%
ED Sarajevo	19,8	22,6	18,0	26,7%	8,9%
ED Tuzla	24,9	17,8	14,3	21,2%	7,1%
ED Zenica	21,7	21,7	15,3	22,7%	7,5%
Ukupno djelatnost distribucije	86,8	91,1*	67,4	100,0%	33,3%
Ulaganja sa nivoa Društva					
Ulaganja u kapitalne projekte		77,5	10,1	51,5%	5,0%
Zajednički projekti		7,0	1,2	6,1%	0,6%
IKT		7,4	3,4	17,3%	1,7%
FMIS		6,6	4,9	25,0%	2,4%
Ukupno sa nivoa Društva	9,3	98,5	19,6	100,0%	9,7%
Ukupno ulaganje JP EP BiH	218,4	329,8	202,7	-	100,0%

*U ukupan iznos uključujući i projekti iz IKT, i to:

- za djelatnost proizvodnje 2,2 miliona KM
- za djelatnost distribucije 8,4 miliona KM

Realizacija plana ulaganja u Djelatnosti proizvodnje

U 2012. godini planirano je da se realizuje 140,2 miliona KM (sa IKT projekatima) u Djelatnosti proizvodnje, kroz realizaciju investicionih projekata u proizvodnim podružnicama TE Tuzla, TE Kakanj, HE na Neretvi i mHE. Ostvareni iznos ulaganja u proizvodnu djelatnost je manji za 17% u odnosu na Plan.

Objektivni razlozi koji su onemogućili realizaciju Plana ulaganja su:

- kašnjenje u donošenju Planova poslovanja Podružnica za 2012. godinu, te vezano za to i kašnjenje donošenja pojedinih Odluka o investicionom ulaganju;
- pomjeranje planiranog kapitalnog remonta bloka 5 – 110 MW TE Kakanj za 2013. godinu radi loših hidroloških prilika i zadovoljenja potreba za električnom energijom;
- početak primjene SAP-a u procesima ugovaranja i realizacije ugovora, počev od Jul 2012. g.;
- primjena ZoJN u smislu nedovoljnog broja Ponuđača te prigovora i žalbi Ponuđača;

Najznačajni projekti koji su realizovani su:

- revitalizacija bloka 6 u TE Tuzla;
- modernizacija sistema za deponovanje uglja – Power IV u TE Tuzla;
- izgradnja deponije šljake i pepela Jezero II u TE Tuzla;
- realizovan projekat revitalizacije Bloka 6–110 MW u TE Kakanj. Blok pušten u probni pogon;
- rekonstrukcija i modernizacija pumpi rashladne vode blokova 5 i 6 u TE Kakanj;
- rekultivacija deponije šljake i pepela gdje je trajno završeno odlaganje, sanacija klizišta na deponiji šljake i pepela (proširenje istočnog dijela deponije) i izvršena nabavka opreme za I fazu produženja transportera za odlaganje šljake i pepela na deponiji Turbići;
- sanacija objekta TUZ-a u TE Kakanj;
- otklanjanje štete na agregatu br. 2 HE Grabovica (defektaža demontirane opreme, izrada i zamjena dijelova, montaža agregata);
- rehabilitacija i modernizacija monitoring sistema brana HEJ, HEG i HES; Instalacija monitoring sistema i rehabilitacija klizišta Kukovi; Eliminisanje curenja kroz tijelo brana HEG i HES;
- nabavka blok transformatora 36 MVA, 110/6,3 kV za agregat br. 4 HE Jablanica;
- sanacija predturbinskog zatvarača br. 1 HE Jablanica;

Realizacija plana ulaganja u Djelatnost distribucije

Planirana ulaganja u djelatnost distribucije za 2012. godinu iznose 91,1 mil.KM gdje su uključena i sredstva namijenjena za IKT projekte, koje realizuje i prati Sektor za informacione i komunikacione tehnologije.

U 2012. godini u djelatnosti distribucije ostvarena ulaganja iznose 67,4 mil. KM, a što je za 26% manje od onog planiranog u 2012. godini (91,1 mil. KM).

Razlozi neostvarenja Plana ulaganja su sljedeći:

- velike snježne padavine i niske temperature u februaru su uzročile potpunu obustavu svih investicionih aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji srednjenaponskih i niskonaponskih mreža, transformatorskih stanica i obračunskih mjernih mjesta. Svi raspoloživi ljudski i materijalni resursi su tokom februara i marta usmjereni na otklanjanje posljedica kvarova i obezbjeđenja napajanja kupaca električnom energijom.
- stalne žalbe ponuđača i poništenja postupaka nabavke su onemogućile nabavku i ugradnju učinskih linijskih rastavljača (cca 1.000.000 KM).
- nije realizovana predviđena nabavka vozila (cca 2.000.000 KM).
- kašnjenje ratifikacije kredita Njemačke razvojne banke (KfW; kreditna sredstva u iznosu 9.251.000 KM i 5.066.000 KM grant sredstava) uzročilo je njegovu nerealizaciju (u 2012. godini je bilo planirano utrošiti kreditnih sredstava u iznosu od 1.972.000 KM i 1.675.000 KM grant sredstava).
- zbog obnavljanja postupka nabavke nije započeta realizacija Projekta uvođenja MDM sistema (ugovor iznosi cca 4.146.000 KM, od čega su sredstva djelatnosti distribucije cca 2.146.000 KM).

Realizacija plana ulaganja sa nivoa Društva

Ukupno planirana ulaganja sa nivoa Društva iznose 98,5 mil.KM, a ostvarena su u iznosu 19,6 mil.KM što je 80% manje u odnosu na Plan.

U okviru pripreme izgradnje novih elektroenergetskih objekata u 2012. godini uloženo je 10,1 mil. KM.

Priprema izgradnje termoelektrana

• Blok 7 – 450 MW u TE Tuzla

- Idejni projekat bloka 7, Studija utjecaja na okoliš bloka 7, Investicioni program bloka 7 sa Rudnikom
- Uslovi za priključak na prenosnu mrežu 400 kV izdati od Elektroprenosa BiH 16.05.2012.g.
- objavljen Međunarodni Javni poziv za pretkvalifikaciju za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450 MW u TE Tuzla u „Službenom glasniku BiH”, u Financial Times-u, kao i na Web stranici EP BiH.
- Uprava EPBiH je 29.10.2012.g. donijela „Odluku o proglašenju Kvalificiranih kandidata – podnosilaca prijave za izbor projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje bloka 7 – 450MW u TE Tuzla“ i proglasila 11 kvalificiranih kandidata.
- na osnovu uputa MVP BiH i FMERI održan je sastanak 14.03.2012.g. sa visokom delegacijom Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije Japana (METI), gdje je prezentirana mogućnost odobrenja kredita Japanske vlade za izgradnju bloka 7, kao i okvirni tok odobrenja i implementacije tog kredita. Firma Hitachi je u saradnji sa METI 20.04.2012.g. dostavila dva scenarija termin plana odobrenja kredita Japanske vlade i ugovaranja „ključ u ruke” (EPC).
- Nadzorni odbor EPBiH je na 15. Sjednici održanoj 26.06.2012.g. usvojio Odluku o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje.
- urađen Program istraživanja sa ciljem detaljnog istraživanja svih područja vezanih za izgradnju bloka 7 i sa rokom realizacije kompletnog posla do marta 2013.g. sponzoriran od Japanske nacionalne organizacije „NEDO“
- održani pregovori sa EIB-om i EBRD-om u cilju zatvaranja do 50% potrebnih sredstava za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla i bloka 8 u TE Kakanj, a predate su i podloge za finansiranje putem IPA sredstava i WBIF.
- na osnovu potpisanog Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Tuzla, svi predviđeni projekti su ugovoreni. Najveći dio je završen.
- ugovoreno 4.309.238,63 KM projekata iz Ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Tuzla, od čega EPBiH finansira 3.600.000 KM a ostatak Općina. Od 3.600.000 KM koje finansira EPBiH do sada je plaćeno 3.033.119,37 KM.
- završen i revidovan Elaborat eksproprijacije na lokaciji izgradnje bloka 7 u poslovnoj zoni Tuzla, koji će biti podloga za otkup preostalog zemljišta.
- završen i revidovan Idejni projekat alternativnog transporta i odlaganja produkata sagorjevanja u TE Tuzla u sklopu sanacije rudarskih kopova Rudnika Kreka i Đurđevik.
- završen je i revidovan Idejni projekat priključka bl.7 od TE Tuzla do TS Ljubače.
- završena je i revidovana Studija obezbjeđenja krečnjaka za blok 7.
- završen je i revidovan Projekat pripremnih radova na lokaciji bloka 7.
- završen je Ugovor za laboratorijsko ispitivanje uglja sa PK Šikulje i PK Dubrave.
- završena je i revidovana Studija o mogućnostima komercijalne upotrebe i plasmana čvrstih ostataka procesa (nusprodukata) nastalih tokom rada bloka 7 u TE Tuzla.
- završen je i revidovan izvedbeni projekat željezničke infrastrukture i plana nivelacije terena na lokaciji bloka 7 u TE Tuzla

• Blok 8 – 300 MW u TE Kakanj

- Idejni projekat bloka 8
- Studija uticaja na okoliš bloka 8, revidovana i prihvaćena od strane stručne komisije FMERI, te je dobijena okolinska dozvola
- Investicioni program bloka 8 sa Rudnikom
- revizija Elaborata o priključku bloka 8 – 300 MW u TE Kakanj na EES BiH od strane zajedničke komisije NOS-a BiH i Elektroprenosa BiH. Elaborat je prihvaćen
- Uslovi za priključak na prenosnu mrežu 400 kV izdati od Elektroprenosa BiH.

- urađen je Pretkvalifikacioni dokument za izbor strateškog partnera za zajedničko ulaganje
 - obavljani su bilateralni razgovori sa nekoliko potencijalnih strateških partnera koji su izrazili interes za učešće u finansiranju Bloka 8 i prezentirali su moguće modele saradnje.
 - održani su pregovori sa EIB-om i EBRD-om u cilju zatvaranja do 50% potrebnih sredstava za izgradnju bloka 8, kao i izrada podloga za finansiranje putem IPA sredstava i WBIF.
 - na osnovu potpisanog ugovora o realizaciji Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Kakanj, ugovoren je najveći dio predviđenih projekata.
 - realizirani su i revidovani ugovori za testno spaljivanje uglja u klasičnoj i CFBC tehnologiji.
 - završena je i revidovana Studija obezbjeđenja krečnjaka za blok 8
 - završen je dio geomehaničkih ispitivanja na lokaciji bloka 8 – misija G21
- **Blok 1 – 300 MW energetskog kompleksa R i TE Bugojno**
 - realizovan Ugovor za izradu Projekta istražnih radova sa „Geoprojektom” Tuzla.
 - realizovan Ugovor za izradu Studije ekonomske opravdanosti izgradnje RiTE Bugojno za potrebe podnošenja ponude za koncesiju sa Rudarskim Institutom Tuzla.
 - Inoviran je i revidovan tender za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja uglja na ležištu „Kotezi“, NO EPBiH još nije dao odobrenje za njegovu javnu objavu.

Priprema izgradnje hidroelektrana

HE Vranduk

- urađen je idejni projekat i studija uticaja na okoliš, pribavljena okolinska dozvola za izgradnju, dobijen certifikat za priključak, potpisan ugovor i program za prijateljsko okruženje, urađen je i revidovan elaborat za eksproprijaciju, urađen je tender za izgradnju i puštanje u pogon HE Vranduk po modelu „ključ u ruke“, potpisan je ugovor o koncesiji, pribavljena je urbanistička saglasnost za izgradnju i sl.

HE Ustikolina

- urađen je idejni projekat i revizija istog (najveći dio), dobijen je certifikat za priključenje na EES od strane NOS-a, dobijene saglasnosti od nadležnih institucija i prethodna vodna saglasnost, poduzete su aktivnosti za uvrštenje HE Ustikoline u Kantonalni prostorni plan i sl.

HE Una Kostela i Aneks

- pripremljen projektni zadatak i tenderska dokumentacija kao i podnesen zahtjev za urbanističku saglasnost;
- za idejni projekat sa istraživanjima za rekonstrukciju i proširenje, pokrenute aktivnosti za sticanje urbanističke saglasnosti, pribavljeno rješenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti za rekonstrukciju i proširenje HE Una Kostela i sl.

HE Janjići

- završena studija izvodljivosti sa istražnim radovima, izvršena je procjenjivačka misija KfW banke i u toku je priprema aplikacije ove banke za odobrenje kreditiranja projekta i ostale aktivnosti za dopunu kataloga projekata Vlade FBiH „Prioriteti izgradnje EEO u FBiH“ i sl.

HE Čaplje

- urađena i revidovana „ Studija ekonomske opravdanosti izgradnje HE Vrpolje sa HE Čaplje;
- urađen je projektni zadatak za izradu Studije izvodljivosti koji predstavlja idejni projekat.

HE Kruševo sa HE Zeleni vir

- urađen je Elaborat o hidroenergetskom iskorištavanju rijeke Bioštica i Elaborat o ekonomsko-finansijskoj analizi za HE Kruševo sa HE Zeleni vir,

HE Kovanići

- urađena je radna verzija projektnog zadatka za izradu Studije izvodljivosti sa istražnim radovima i procjenom uticaja na okoliš.

i ostale realizovane aktivnosti za termoelektrane TE Tuzla i TE Kakanj

Priprema izgradnje malih elektrana iz OIE

- **Priprema i izgradnja 15 malih hidroelektrana na slivu Neretvice, Općina Konjic**
 - Definisan novi koncept realizacije projekta izgradnje MHE iz I faze radi optimizacije sistema;
 - Realizovan Ugovor za doradu Idejnih projekata, izradu Glavnih i Izvedbenih projekata za I-fazu izgradnje MHE;
 - Ugovorena nabavka i ugradnja automatskih vodomjernih stanica;
 - Ponovno raspisan tender za doradu Idejnih projekata i izradu Glavnih projekata za II fazu;
 - Urađen Projektni zadatak za definisanje sistema daljinskog očitavanja obračunskih mjernih mjesta i sistema daljinskog upravljanja za 15 MHE;
 - Sa općinom Konjic sklopljen Ugovor o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa;
 - Završena Izrada Elaborata o eksproprijaciji za 3 male hidroelektrane iz I faze Projekta;
 - Pokrenuta i zaustavljena eksproprijacija zemljišta za I fazu izgradnje 4 MHE;
 - Podnesen Zahtjev za izdavanje urbanističkih saglasnosti za 3 MHE iz I faze Projekta
- **Izgradnja vjetroelektrane sa 16 vjetroagregata na lokaciji Podveležje-Mostar**
 - Održan sastanak Konzorcionih partnera-operatora u SEEWIND projektu.
 - Izdata Prethodna elektroenergetska saglasnost za priključenje na distributivnu mrežu dva vjetroagregata – I faze vjetroelektrane Podveležje.
 - Produžena pravomoćnost Urbanističke saglasnosti, izdate od strane Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK.
 - Upućen prijedlog Aneksa prema Ministarstvu privrede HNK na dalju proceduru.
 - Postavljene 80-metarske mjerne stanice;
 - Izvršeni geološko-geotehnički istražni radovi;
 - Pripremljen tender za izradu, isporuku, montažu, i puštanje u pogon dva vjetroagregata
 - Izdata Prethodna EE saglasnost za I fazu VE;
 - Elektroprijenos BIH izdao Načelnu saglasnost za priljučenje VE na prenosnu mrežu;
 - Okončana misija KfW-a i usvojen koncept finasijskog okvira za realizaciju ovog Projekta.

Realizovani zajednički projekti sa nivoa Društva, izvršena nabavka opreme za Direkciju Društva, investicione odluke za neelektroprivredna zavisna društva, nastavljena rekonstrukcija i sanacija PTZ EP BiH, urađeni programski zadaci za sve planirane studije i drugo.

Informaciono komunikacione tehnologije – IKT

U realizaciju projekata iz oblasti IKT u 2012. godini uloženo je 3,4 miliona KM.

Najznačajnije aktivnosti u sektoru za IKT su vođene na slijedećim oblastima:

- Izgradnja optičke kablovske mreže EPBiH:
- Izgradnja prenosne i pristupne TK mreže EPBiH:
- Objekti radio sistema (kontejneri i antenski stubovi):
- Izgradnja sistema besprekidnog napajanja IKT opreme:
- Izgradnja i razvoj sistema govornih radio veza
- Izgradnja i razvoj sistema daljinskog nadzora i upravljanja
- Podrška implementaciji AMR/AMM sistema
- Integracija BTP/GIS
- Nabavka IT opreme
- Unapređenje sigurnosti IT sistema
- IT podrška i razvoj u segmentu obračuna i naplate električne energije
- Implementacija i razvoj poslovnih aplikacija i softverskih rješenja
- IKT projekti u rudnicima

8. REALIZACIJA PLANA LJUDSKIH RESURSA


Planom poslovanja JP Elektroprivreda BiH za 2012. godinu utvrđeno je da broj zaposlenih na kraju 2012. godine ne može biti veći od 4909 zaposlenih s tim da u ovaj broj ne ulaze zaposlenici koji se zapošljavaju na određeno vrijeme radi zamjene.

Na dan 31.12.2012. godine u Društvu je bilo 4.920 zaposlenika, od čega 4.873 na neodređeno vrijeme, 4 zaposlenika na određeno vrijeme, te 4 sa statusom mirovanja ili na neplaćenom odsustvu, dok je u statusu pripravnika bilo 39 lica. Kako je u Društvu na dan 31.12.2012. godine bilo 23 zaposlenika na zamjeni koji ne ulaze u ukupan broj i planska ograničenja to je ukupan broj 4.943.

Zapošljavanje novih zaposlenika vršeno je u skladu sa Odlukom Uprave Društva o utvrđivanju načina realizacije zapošljavanja novih zaposlenika i angažovanja pripravnika u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2012-2014. godina, a u skladu sa Planom. Inače, planirano je 130 zapošljavanja novih zaposlenika na neodređeno vrijeme u 2012.godini, a sa 31.12.2012. godine izvršeno je 127 novih zapošljavanja, plus 27 zapošljavanja na neodređeno vrijeme po osnovu neplaniranih okolnosti (ova kategorija ne ulazi u planska ograničenja).

Zaključno sa 31.12.2012. godine, po svim planskim osnovama, izvršeno je 213 zapošljavanja na određeno vrijeme.

U izvještajnom periodu bilo je 386 prestanka ugovora o radu po svim osnovama: po sili zakona radi odlaska u starosnu penziju i odlaska u invalidsku penziju 120, smrt zaposlenika 21, sporazumni prestanci 14, otkaz poslodavca 5, otkaz zaposlenika 2 i istek ugovora o radu na određeno vrijeme 224.



NK	PK	KV	SS	VK	VŠ	VS	MR	DR
60	199	622	1217	1663	175	845	78	14

U periodu od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine obuka zaposlenika se odvijala u skladu sa temeljnim opredjeljenjima utvrđenim Planom Društva.

Posvećena je posebna pažnja istraživanju tržišta, odnosno identificiranju obrazovnih kuća i predavača, nakon čega je sačinjen Program obučavanja, po kojem su organizovani seminari, uz poštovanje odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. Pored planiranih „In house“ obuka, realizovan je i veliki broj obuka, kroz projektne zadatke.

Realizovan je značajan broj internih i eksternih edukacija, workshopova, prezentacija, specijalističkih seminara, stručno-konsultativnih radionica iz različitih oblasti od interesa za Društvo i to:

Kreiranje poslovne strategije; Javno privatno partnerstvo; Zaključivanje ugovora u privredi; Upravljanje troškovima; Revizija i njena primjena u radu privrednih društava; Metode za unapređenje komunikacijskih vještina kod šalterskih radnika; Analiza poslovanja u svrhu poboljšanja efikasnosti, finansijsko izvještavanje; Računovodstvo zasnovano na MSFI/MRS i zakonima; Obuke iz oblasti energetske efikasnosti; Upravljanje stresom i konfliktima; Finansijski menadžment; Radno zakonodavstvo; Obuke zaposlenika za rad na SAP-u; Seminar „Implementacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu u skladu sa zahtjevima standarda OHSAS 18001:2007;

Workshop – Implementacija modula aplikacije BTP (baza tehničkih podataka); Workshop – Rekonstrukcija postojeće baze podataka o ED objektima i njeno uvezivanje sa drugim aplikacijama;

Obuka „Edukacija za kreatore kursa za online učenje“, kao i upućivanje zaposlenika na seminare, savjetovanje, simpozije, kurseve, obučavanje, sticanje/ produžavanje važenja licenci, sertifikata i stručnih ispita odvijalo se u skladu sa potrebama za individualnim razvojem zaposlenika i u skladu sa planiranim sredstvima.

U izvještajnom periodu Program obučavanja u potpunosti realizovan. Različitim vidovima obučavanja obuhvaćeno je cca 1000 zaposlenika.

Stanje zaposlenih EPBiH na dan 31.12.2012.

Red broj	Organizacioni dio	Stanje 31.12. 2011	Plan 31.12. 2012	Stanje na dan 31.12.2012.					
				Neodređeno	Određeno	Ostalo	Ukupno	Zamjena/ pripravnici	Ukupno
1	Uprava i org. jed.Uprave	95		120	3	1	124	3	127
2	Sektor za proizvodnju	10		11			11		11
3	Sektor za rudarstvo	8		9			9		9
4	Sektor za distribuciju	10		11			11		11
5	Sektor za upr. i trgovinu	23		23			23		23
6	Sektor za snabdjevanje	11		12			12		12
7	Ekonomski poslovi	71		44			44	2	46
8	Pravni i kad.poslovi	16		22	1		23		23
9	Kapitalne investicije	30		30			30	1	31
10	Razvoj u Društvu	36		28			28		28
11	Opći poslovi	52		49			49	1	50
12	Ured Sekretara Društva	4		4			4		4
13	Odjel za internu reviziju	8		7			7		7
DIREKCIJA UKUPNO		374	379	370	4	1	375	7	382
1	HE na Neretvi	399	398	385			385	3	388
2	TE "Kakanj"	626	622	619		2	621	7	628
3	TE "Tuzla"	724	721	713		1	714	9	723
4	ED Bihać	424	424	422			422	2	424
5	ED Mostar	226	227	227			227	3	230
6	ED Sarajevo	657	654	652			652	6	658
7	ED Tuzla	708	693	692			692	12	704
8	ED Zenica	803	791	793			793	13	806
	EP BiH Ukupno	4940	4909	4873	4	4	4881	62	4943

9. REZIME

Poslovanje JP Elektroprivreda BiH odvijalo se u uslovima nepovoljne hidrološke situacije (sušnog) perioda i tržišne recesije koja je uzrokovala smanjenje potrošnje i potražnje za električnom energijom u BiH i regionu. Najznačajnija obilježja poslovanja EP BiH u 2012. godini su:

- izuzetno nepovoljne hidrološke prilike;
- elementarna nepogoda prouzrokovana velikim snježnim padavinama;
- manja ukupna proizvodnja električne energije za 2,6% od planirane;
- ostvarena manja potrošnja električne energije od planirane (2,9%),što je rezultat privrednih okolnosti i recesije i smanjenja potražnje za električnom energijom u BiH i regionu;
- intenzivirane aktivnosti na izgradnji novih proizvodnih objekata;
- uspješno završen projekat uvezivanja cijelog Društva u jedan informacioni sistem (FMIS);
- pozitivan poslovni rezultat od 7,1 mil.KM.

Glavni rizici i neizvjesnost sa kojima se Društvo može suočiti u narednom periodu:

- velika zaduženost i niska produktivnost rada rudnika u koncernu;
- problemi u naplati zbog smanjene platežne moći stanovništva, nelikvidnost privrednih subjekata i sl.,
- promjene cijena ostalih energenata (nafta i prirodni gas);
- nepoštivanje rokova izgradnje objekata tj. dugotrajno obezbjeđenje neophodnih dozvola i urbanističkih saglasnosti za realizaciju projekata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ponavljanje tendera usljed nedovoljnog broja prijavljenih ponuđača i sl;
- obezbjeđenje izvora finansiranja budućih kapitalnih ulaganja;
- izmjene zakonske regulative i
- liberalizacija tržišta i povećanje konkurencije.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO

NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE

I

NEKONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA

GODINU KOJA JE ZAVRŠILA

31. DECEMBRA 2012.

Sadržaj

	<i>Stranica</i>
Odgovornost za nekonsolidovane finansijske izvještaje	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2
Nekonsolidovani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	4
Nekonsolidovani izvještaj o finansijskom položaju	5
Nekonsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu	6
Nekonsolidovani izvještaj o novčanom toku	7
Napomene uz nekonsolidovane finansijske izvještaje	8 - 37

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine pravna osoba je dužna da vodi knjigovodstvo i sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave

Elvedin Grabovica, generalni direktor

JP Elektroprivreda BiH d.d.
Vilsonovo šetalište broj 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

22. mart 2013. godine

Izveštaj nezavisnog revizora

Dioničarima Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Obavili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu "Društvo"), prikazanih na stranama 4. do 37., koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2012. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza računovodstvenih politika i drugih napomena.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje priloženih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju sljedeće: dizajniranje, uspostavljanje i održavanje sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka; odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; te davanje razboritih računovodstvenih procjena u datim uvjetima.

Odgovornost Revizora

Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim nekonsolidovanim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na način da dobijemo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške.

Revizija uključuje provjeru dokaza, pomoću testiranja, koji potkrepljuju iznose i druge informacije objavljene u nekonsolidovanim finansijskim izvještajima. Odabir procedura zavisi od prosudbi Revizora, uključujući ocjenu rizika da finansijski izvještaji sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka. Za potrebe ocjene rizika, Revizor vrši procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja, u svrhu određivanja revizorskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mišljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Društva. Revizija također uključuje i procjenu primijenjenih računovodstvenih politika te ocjenu značajnih procjena Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Društvo nije vršilo procjenu neto utržive vrijednosti zastarjelih zaliha na dan 31. decembra 2012. godine, što predstavlja odstupanje od zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 2 „Zalihe“. Obzirom da je većina organizacionih jedinica Društva implementirala novi informacioni sistem od 1. jula 2012. godine, Društvo nije bilo u mogućnosti generirati izvještaj o iznosu zaliha starijih od 12 mjeseci na dan 31. decembra 2012. godine (2011: 37.133 hiljade KM). Shodno navedenom, smatramo da neto utrživa vrijednost zaliha može značajno odstupati od njihove knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. decembra 2012. godine. Nismo bili u mogućnosti kvantificirati efekte naprijed navedenog odstupanja koji bi uticali na stanje zaliha, te akumuliranu dobit i finansijski rezultat za godinu koja je tada završila.

Kao što je prezentirano u Napomeni 16 uz nekonsolidovane finansijske izvještaje, posljednja procjena fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine. Od datuma posljednje procjene do datuma ovog izvještaja desile su se značajne promjene u vrijednostima na tržištu nekretnina kao posljedica globalne ekonomske krize. Prema uputama Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ učestalost revaloriziranja ovisi o promjenama fer vrijednosti predmeta nekretnina, postrojenja i opreme koji se revaloriziraju. Kad se fer vrijednost revalorizirane imovine znatno razlikuje od njezine knjigovodstvene vrijednosti, tada je potrebna daljnja revalorizacija. Analogno, Društvo je u skladu sa zahtjevima MRS 16, trebalo izvršiti novu procjenu vrijednosti, te efekte promjene u fer vrijednostima evidentirati u korist/na teret revalorizacijske rezerve, ili na teret rashoda perioda kada efekti umanjenja vrijednosti premašuju iznos prethodno priznate revalorizacijske rezerve. U tom svjetlu, Društvo je tokom decembra 2012. godine angažovalo Konzorcij u cilju procjene fer vrijednosti dugoročne imovine sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine. Predviđeni rok za izvršenje ovih usluga je 31. maj 2013. godine. Obzirom da su na dan 31. decembra 2012. godine vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme iskazane po procjeni iz prethodnih perioda, smatramo da njihova fer vrijednost na posmatrani datum može značajno odstupati od knjigovodstvene vrijednosti. Aktivnosti Konzorcija na procjeni fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme nisu završene do datuma ovog izvještaja, te nismo bili u mogućnosti kvantificirati efekte odstupanja od zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“.

Društvo nije vršilo procjenu nadoknadive vrijednosti ulaganja u zavisna i pridružena pravna lica iako postoje objektivni dokazi da ova imovina Društva može biti umanjena. Vrijednost ulaganja na dan 31. decembra 2012. godine iskazana je u iznosu od 144.042 hiljade KM. Navedeno predstavlja odstupanje od zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 36 „Umanjenje imovine“, prema kojima je subjekt obavezan procijeniti nadoknadivu vrijednost imovine ukoliko postoje pokazatelji da ulaganja mogu biti umanjena. Obzirom na navedeno, smatramo da nadoknadiva vrijednost ulaganja u zavisna i pridružena pravna lica može odstupati od njihove knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. decembra 2012. godine.

Mišljenje s rezervom

Po našem mišljenju, izuzev efekata prezentiranih u odjeljku *Osnova za mišljenje s rezervom*, nekonsolidovani finansijski izvještaji prikazuju objektivno i realno u svim materijalno značajnim stavkama nekonsolidovani finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2012. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila, u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja

PKF RE OPINION d.o.o.


Nihad Fejzić, direktor i ovlašteni revizor

Sarajevo, 22. mart 2013. godine


Berna Šljokić, ovlašteni revizor

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NEKONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

	Napomena	2012. KM 000	2011. KM 000
Prihodi	6	886.627	912.194
Ostali prihodi iz poslovanja	7	21.048	24.124
Ukupno poslovni prihodi		907.675	936.318
Vlastiti kapitalizirani rad		4.390	5.700
Troškovi sirovina, materijala i energije	8	(435.912)	(468.969)
Troškovi zaposlenih	9	(190.320)	(195.069)
Troškovi amortizacije materijalnih sredstava	15	(151.485)	(148.829)
Troškovi amortizacije nematerijalnih sredstava	14	(1.594)	(1.585)
Ostali troškovi poslovanja	10	(138.619)	(133.595)
Ukupno poslovni rashodi		(913.540)	(942.347)
GUBITAK IZ OPERATIVNIH DJELATNOSTI		(5.865)	(6.029)
Finansijski prihodi	11	17.860	13.267
Finansijski rashodi	12	(4.908)	(5.754)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		7.087	1.484
Porez na dobit	13	-	-
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA		7.087	1.484
Zarada po dionici	14	0,23	0,05
Ostala sveobuhvatna dobit			
	Napomena	2012. KM 000	2011. KM 000
Otpuštanje odgođene poreske obaveze	30	2.270	1.971
Ukupno ostala sveobuhvatna dobit		2.270	1.971
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu		9.357	3.455

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.


**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
NEKONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

	Napomena	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Dugoročna imovina			
Nematerijalna imovina	15	6.650	3.892
Nekretnine, postrojenja i oprema	16	2.763.021	2.718.059
Ulaganja u pridružena pravna lica	17	2.027	2.027
Ulaganja u zavisna društva	18	142.015	115.443
Ulaganja u dužničke vrijednosne papire	-	13	13
Dugoročni depoziti	19	194	194
Potraživanja po datim dugoročnim kreditima	20	11.351	16.725
Avansi i ostala dugoročna potraživanja	21	5.866	4.426
Ukupno dugoročna imovina:		2.931.137	2.860.779
Kratkoročna imovina			
Tekući dio dugoročnih depozita	19	195.709	233.186
Zalihe	22	119.867	90.357
Potraživanja od kupaca	23	105.453	99.500
Potraživanja po datim kratkoročnim kreditima	24	4.669	6.720
Ostala potraživanja	25	41.139	37.673
Novac i novčani ekvivalenti	26	13.526	51.848
Ukupno kratkoročna imovina:		480.363	519.284
UKUPNA IMOVINA		3.411.500	3.380.063
Kapital i rezerve			
Dionički kapital	27	2.155.160	2.155.160
Uplaćeni neregistrovani kapital	27	81.804	81.804
Zakonske rezerve	27	29.614	29.317
Revalorizacione rezerve	27	457.836	478.265
Zadržana dobit		173.264	144.443
Ukupno kapital i rezerve:		2.897.678	2.888.989
Dugoročne obaveze			
Obaveze po dugoročnim kreditima	28	141.434	126.037
Odgođeni prihodi	29	120.824	127.439
Odgođene poreske obaveze	30	50.828	53.098
Dugoročna rezervisanja	31	53.021	63.591
Ukupno dugoročne obaveze:		366.107	370.165
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročni odgođeni prihodi	29	80	158
Kratkoročna rezervisanja	31	30.982	19.300
Tekuće dospjeće obaveza po dugoročnim kreditima	28	12.547	13.255
Obaveze prema dobavljačima	32	76.772	67.265
Ostale obaveze	33	27.334	20.931
Ukupno kratkoročne obaveze:		147.715	120.909
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE		3.411.500	3.380.063

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

Potpisao za i u ime Društva 22. marta 2013. godine:

Elvedin Grabovica, generalni direktor



**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO,
NEKONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

	Dionički kapital KM 000	Uplaćeni neregistrovani kapital KM 000	Zakonske rezerve KM 000	Revalorizacije rezerve KM 000	Zadržana dobit KM 000	Ukupno KM 000
Stanje 31. decembar 2010.	2.155.160	81.804	29.317	496.010	123.243	2.885.534
Dobit za godinu	-	-	-	-	1.484	1.484
Amortizacija revalorizovanih stalnih sredstava	-	-	-	(19.716)	19.716	-
Otpuštanje odgođene porezne obaveze	-	-	-	1.971	-	1.971
Stanje 31. decembar 2011.	2.155.160	81.804	29.317	478.265	144.443	2.888.989
Prenos u fond rezervi	-	-	297	-	(297)	-
Dividenda	-	-	-	-	(668)	(668)
Dobit za godinu	-	-	-	-	7.087	7.087
Amortizacija revalorizovanih stalnih sredstava	-	-	-	(22.699)	22.699	-
Otpuštanje odgođene porezne obaveze	-	-	-	2.270	-	2.270
Stanje 31. decembar 2012.	2.155.160	81.804	29.614	457.836	173.264	2.897.678

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
NEKONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

	2012. KM 000	2011. KM 000
Poslovne aktivnosti		
Dobit za godinu	7.087	1.484
<i>Usklađenje za:</i>		
Amortizacija tekuće i prethodnih godina	153.260	150.414
Usklađenja po osnovu viškova i manjkova na dugoročnoj imovini	(217)	-
Prihodi od kamata	(13.685)	(13.267)
Rashodi od kamata i kapitalizirane kamate	3.732	5.754
Promjene u rezervisanjima, neto	16.933	-
Gubitak od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	2.818	176
Otpis zaliha	569	2.413
Otpisi sumnjivih i spornih potraživanja	8.077	1.953
Odgođeni prihod priznat u prihodima perioda	(9.332)	(7.515)
Otpisi obaveza	-	(965)
Novac iz poslovanja prije promjena u obrtnom kapitalu	169.242	140.447
(Povećanje)/smanjenje potraživanja od kupaca	(11.972)	14.324
(Povećanje)/smanjenje zaliha	(31.078)	15.117
(Povećanje)/smanjenje dugoročnih potraživanja	(1.440)	2.937
(Povećanje)/smanjenje ostalih potraživanja	(5.513)	12.540
Povećanje obaveza prema dobavljačima	9.507	25.218
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza	6.358	(12.518)
Plaćanje po osnovu obaveza za koja su vršena rezervisanja	(15.821)	3.289
Promjene na odgođenom prihodu	2.639	2.855
Neto novac ostvaren u poslovnim aktivnostima	121.922	204.209
Ulagateljske aktivnosti		
Nabavka materijalne i nematerijalne imovine	(202.598)	(266.855)
Primici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	16	48.948
Povećanje udjela u zavisnim društvima	(26.572)	(22.568)
Plasmani u depozite kod banaka i kredite	44.902	4.730
Naplaćene kamate	13.674	12.515
Neto novac korišten u ulagateljskim aktivnostima	(170.578)	(223.230)
Finansijske aktivnosti		
Povećanje obaveza po kreditima	14.689	15.057
Plaćene kamate	(3.687)	(1.532)
Dividenda	(668)	-
Neto novac ostvaren u finansijskim aktivnostima	10.334	13.525
Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	(38.322)	(5.496)
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	51.848	57.344
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	13.526	51.848

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

1. OPŠTI PODACI

Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo («Društvo») je dioničko društvo osnovano u Federaciji Bosne i Hercegovine sa adresom Vilsonovo šetalište broj 15, Sarajevo.

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja, distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije, uključujući upravljanje elektroenergetskim sistemom.

Na dan 31. decembra 2012. godine Društvo je zapošljavalo 4.939 radnika (2011. – 5.147 zaposlenih).

Tijela Društva

Nadzorni odbor

mr.sci Enver Agić	predsjednik
Fejsal Hrustanović	član
dr. sci Bahrudin Šarić	član
mr.sci Jakub Dinarević	član
mr. sci Sanel Buljubašić	član
Selvedin Subašić	član
Davorin Korać	član

Uprava

dr. Elvedin Grabovica	generalni direktor
Senad Sarajlić	izvršni direktor za proizvodnju
Admir Anđelija	izvršni direktor za distribuciju
mr. sci Mirsad Šabanović	izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu
Edin Mujagić	izvršni direktor za ekonomske poslove
mr. sci Amil Kamenica	izvršni direktor za kapitalne investicije
Mensura Zuka	izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove

Odbor za reviziju

Sadija Sinanović	predsjednica
dr. Mirsad Kikanović	član
Suljo Kasapović	član

2. USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja sljedeći Standardi i Tumačenja su efektivni za tekući period (na snazi za periode koji počinju 1. januara 2012. godine ili nakon toga):

MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (jaka hiperinflacija i ukidanje fiksnih datuma za prvu primjenu)
MSFI 7	Finansijski instrumenti - objavljivanje (objavljivanje prijenosa finansijskih sredstava)
MRS 1	Prezentacija finansijskih izvještaja (prezentiranje sveobuhvatne dobiti na snazi od 1. jula 2012. godine)
MRS 12	Porezi na dobit (odgođeni porezi: povrat osnovne imovine)

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

2. USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA (NASTAVAK)

2.2 Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći standardi i tumačenja standarda su objavljeni i nisu još u upotrebi:

MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (izuzeće od zahtijeva ponovne prezentacije uporednih podataka po MSFI 9: na snazi od 1. januara 2015. god.)
MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (državni krediti na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (godišnja poboljšanja: ponovljena primjena MSFI 1 – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (godišnja poboljšanja: troškovi pozajmljivanja – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 7	Finansijski instrumenti - objavljivanje (prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 9	Finansijski instrumenti: Klasifikacija i mjerenje (na snazi od 1. januara 2015. godine)
MSFI 9	Dodaci MSFI 9 za računovodstvo finansijskih obaveza (na snazi od 1. jan. 2015. godine)
MSFI 10	Konsolidirani finansijski izvještaji (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 11	Zajednički poduhvati (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 12	Prezentacija učešća u drugim subjektima (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 13	Mjerenje fer vrijednosti (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 1	Prezentacija finansijskih izvještaja (godišnja poboljšanja: pojašnjenja zahtijeva vezanih za uporedne podatke – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 16	Nekretnine, postrojenja i oprema (godišnja poboljšanja: klasifikacija uslužne opreme – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 19	Primanja zaposlenih (primanja nakon zaposlenja i primanja kod prekida zaposlenja – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 27	Odvojeni finansijski izvještaji (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 28	Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednički poduhvati (na snazi od 1. jan. 2013. godine)
MRS 32	Finansijski instrumenti – prezentacija (prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza – na snazi od 1. januara 2014. godine)
MRS 32	Finansijski instrumenti – prezentacija (godišnja poboljšanja: porezni efekti na raspodjelu vlasnicima vlasničkih instrumenata – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 34	Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine (godišnja poboljšanja: izvještavanje za periode tokom godine i segmentarne informacije za ukupnu imovinu i obaveze – na snazi od 1. januara 2013. godine)
IFRIC 20	Troškovi otkrivke u fazi proizvodnje kod površinskih rudnika (na snazi od 1. januara 2013. godine)

Društvo je izabralo da ne usvoji ove standarde, amandmane standardima i tumačenja unaprijed, prije njihovog datuma stupanja na snagu. Uprava Društva predviđa da usvajanje ovih standarda i tumačenja u budućim periodima neće značajno uticati na finansijske izvještaje Društva.

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Izjava o usklađenosti

Finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI") koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde. Za potrebe ovog izvještaja, napravljene su određene reklasifikacije prethodnog perioda u cilju postizanja konzistentne prezentacije tekuće godine.

Osnova prezentiranja

Finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška, izuzev određenih stavki materijalne imovine koje su iskazane u revaloriziranim iznosima. Finansijski izvještaji prezentirani su u konvertibilnim markama (KM), s obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja u Društvu. Konvertibilna marka je fiksno vezana za euro (1 EUR = 1,95583 KM).

U nastavku su prezentirane osnovne računovodstvene politike Društva.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.1 Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje proizvoda se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja umanjeno za povrate robe, rezervisanja, trgovačke popuste i količinske rabate. Prihodi od prodaje proizvoda se priznaju kada su na kupca preneseni značajni rizici i koristi vlasništva, kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi, kada se troškovi i mogući povrati robe mogu pouzdano izmjeriti i kada Društvo ne zadržava uticaj na upravljanje i kontrolu nad prodanom robom. Prihodi od usluga se priznaju u razdoblju u kojem su usluge izvršene u skladu s postotkom dovršenosti na dan bilansa stanja.

Prihodi, rashodi i sredstva su priznati neto od poreza na dodanu vrijednost (PDV), osim ako se iznos PDV ne može povratiti od Države. U ovim okolnostima PDV je priznat kao dio troška nabavljenog sredstva ili kao dio nastalog rashoda. Potraživanja i obaveze se vode po iznosu u koji je uključen PDV. Iznos pretporeza, tj. potraživanja za PDV, je uključen u tekuća potraživanja. Iznos PDV-a koji treba platiti je uključen u tekuće obaveze. Prihodi od prodaje dobara i usluga su priznati na dan kada su dobra i usluge isporučeni i predstavljaju neto fakturisanu vrijednost bez PDV-a.

3.2 Odgođeni prihodi

Donacije u gotovini i opremi koje se koriste za investicije u toku za rekonstrukciju sredstava i za ostale aktivnosti su u bilansu stanja prikazane kao odgođeni prihod koji se knjigovodstveno evidentira u bilansu uspjeha primjenom linearne metode u budućim periodima, kako bi se te donacije mogle koristiti u investicijama ili u svakodnevnim operacijama u toku procijenjenog ekonomskog vijeka doniranog sredstva.

3.3 Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi uključuju kamate na kredite, zatezne kamate, potraživanja za kamate na uložena sredstva, prihod od dividendi, pozitivne i negativne kursne razlike.

Prihod od kamate je priznat kada je obračunat uzimajući u obzir efektivni prinos od sredstava. Prihod od dividendi je priznat u bilansu uspjeha na dan kada je nastalo pravo Grupe da primi dividende.

Troškovi pozajmljivanja, koji se mogu direktno pripisati sticanju, izgradnji ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava, sredstava za koje je potrebno znatno vremensko razdoblje da se dovedu u stanje koje je pogodno za namjeravanu upotrebu ili prodaju, uključuju se u trošak tih sredstava do momenta kada su sredstva suštinski spremna za njihovu namjeravanu upotrebu ili prodaju. Prihodi od ulaganja zarađeni privremenim ulaganjem namjenskih kreditnih sredstava tokom njihovog trošenja za kvalificirano sredstvo oduzimaju se od troškova pozajmljivanja koji se mogu kapitalizirati. Svi drugi troškovi posudbe priznaju se u neto dobit ili gubitak perioda u kojem su nastali.

3.4 Strane valute

Transakcije u stranim valutama izražene su u funkcionalnoj valuti Društva upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije. Monetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunate su upotrebom kursa važećeg na taj dan. Dobici ili gubici od kursnih razlika, koji nastaju prilikom izmirenja tih transakcija te dobici ili gubici nastali prilikom preračuna monetarne imovine i obaveza izraženih u stranim valutama, priznaju se u bilansu uspjeha.

Nemonetarna imovina i stavke koje se mjere po historijskom trošku strane valute ne preračunavaju se po novim kursevima. Nemonetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti prikazane prema historijskom trošku, preračunate su u funkcionalnu valutu upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.5 Primanja zaposlenih

(i) Porezi i doprinosi na/iz plaća

Za račun svojih zaposlenih, Društvo plaća penziono i zdravstveno osiguranje iz plata zaposlenih, koje se računa na bruto platu, kao i poreze koji se računaju na neto platu. Društvo isplaćuje navedene naknade u korist Federalnog Penzionog i Zdravstvenog fonda po zakonskim stopama u toku cijele godine, a na osnovu bruto plate. Također, topli obrok, prevoz radnika sa i na posao i regres za godišnji odmor plaćaju se u skladu sa lokalnim propisima. Ovi troškovi se evidentiraju u bilansu uspjeha u periodu u kojem su troškovi plata nastali.

(ii) Otpremnine

Neto obaveza Društva u odnosu na otpremnine za penzije je iznos budućih koristi koje su zaposlenici zaradili u zamjenu za njihove usluge u tekućem i prethodnim razdobljima, a koje se diskontuju na sadašnju vrijednost. Diskontna stopa je prosječna kamatna stopa Komercijalnih banaka na kredite čiji su rokovi dospjeća približno jednaki rokovima i uslovima obaveza Društva.

(iii) Bonusi

Obaveze za bonuse zaposlenika priznaju se kao rezerviranja troškova na temelju formalnog plana Društva, kada se može realno očekivati da će bonusi biti primljeni te kada se iznos bonusa može procijeniti prije objave finansijskih izvještaja. Za obaveze za bonuse, se očekuje da će biti podmirene kroz 12 mjeseci od datuma bilansa, a priznaju se u iznosu za koji se očekuje da će biti isplaćen. Obaveze za kratkoročna primanja zaposlenicima se ne diskontuju i priznaju se kao trošak kada se usluga pruži.

3.6 Porez na dobit

Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni porez. Porez na dobit iskazuje se u bilansu uspjeha osim poreza koji se odnosi na stavke unutar glavnice, kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar glavnice. Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poreznu stopu važeću na dan bilansa stanja i sva usklađenja porezne obaveze iz prethodnih razdoblja.

Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanoj realizaciji ili namirenju knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza, korištenjem poreznih stopa koje se primjenjuju ili uglavnom primjenjuju na datum bilansa stanja. Odgođeni porez se mjeri prema poreskim stopama za koje se očekuje da će biti primijenjene na privremene razlike kada budu promijenjene, zasnovano na zakonima koji su doneseni ili suštinski doneseni do dana izvještaja. Odgođena porezna imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerojatno da će se ostvariti buduća oporeziva dobit dovoljna za korištenje imovine. Odgođena porezna imovina umanjuje se za iznos za koji više nije vjerovatno da će se moći iskoristiti kao porezna olakšica.

3.7 Nekretnine, postrojenja i oprema

(i) Priznavanje i vrednovanje

Nekretnine, postrojenja i oprema koji se koriste u proizvodnji ili distribuciji proizvoda ili usluga, ili za administrativne namjene su prikazani u bilansu stanja po njihovom revaloriziranom iznosu koji predstavlja njihovu fer vrijednost na dan revalorizacije smanjenu za ukupnu naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke od smanjenja. Svako povećanje vrijednosti koje je rezultat revalorizacije takvog zemljišta i zgrada pripisuje se revalorizacijskim rezervama, osim do onog iznosa do kojeg se stornira revalorizacijsko smanjenje istog sredstva koje je prethodno priznato kao rashod u bilansu uspjeha, u kojem se slučaju povećanje priznaje u bilansu uspjeha do iznosa prethodno priznatog rashoda. Smanjenje knjigovodstvene vrijednosti uslijed revalorizacije takvog zemljišta i zgrada priznaje se kao rashod do iznosa koji prevazilazi revalorizacijske rezerve koje se odnose na ta sredstva. Sredstva u pripremi prikazana su po trošku umanjenom za gubitke od smanjenja, ako ih ima. Amortizacija počinje kada su sredstva spremna za njihovu namijenjenu upotrebu. Trošak uključuje izdatke koji se mogu direktno pripisati sticanju sredstva.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.7 Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)

Dobici ili gubici koji proizilaze iz pojedinog predmeta nekretnina, postrojenja i opreme (koji se utvrđuju kao razlika između neto primitaka od otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti imovine) priznaju se u bilansu uspjeha.

(ii) Revalorizazione rezerve

Revalorizazione rezerve, uključene u vlasnički kapital, a koje se odnose na procjenu vrijednosti stalnih sredstava, mogu biti prebačene direktno na zadržanu dobit, kada se sredstva isknjiže ili prodaju. Ovo može uključiti transfer čitavog viška kada se sredstva otpišu ili stave van upotrebe. Međutim, revalorizazione rezerve mogu biti prebačene i za sredstva u upotrebi koja se koriste od strane Društva. U tom slučaju, iznos transferiranih rezervi će biti razlika između amortizacije bazirane na vrijednosti transferiranih stalnih sredstava i amortizacije po trošku nabavke. Transfer sa revalorizazione rezerve na zadržanu dobit se ne vrši preko bilansa uspjeha.

(iii) Naknadni izdaci

Zamjenski trošak dijela nekretnina, postrojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ukoliko je izvjesno da će Društvo imati buduće ekonomske koristi od tog sredstva i da je trošak sredstva moguće pouzdano izmjeriti. Trošak svakodnevnog održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaje se u bilansu uspjeha kada nastane.

(iv) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i sredstva u pripremi se ne amortiziraju. Procijenjeni korisni vijek trajanja sredstava je slijedeći:

Zgrade	10 do 80 godina
Postrojenja i oprema	5 do 40 godina
Ostalo	3 do 5 godina

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije i korisni vijek trajanja.

3.8 Nematerijalna imovina

(i) Razvoj

Razvojne aktivnosti uključuju plan i dizajn za proizvodnju novih ili suštinski unaprijeđenih proizvoda i procesa. Troškovi istraživanja i razvoja se kapitaliziraju u obimu u kojem zadovoljavaju kriterije definisane Međunarodnim računovodstvenim standardom 38 „Nematerijalna imovina“.

(ii) Software

Software je početno vrednovan po trošku. Nakon početnog priznavanja, software se vrednuje po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirani gubitak od umanjenja vrijednosti.

(iii) Naknadni izdaci

Naknadni izdaci vezani uz nematerijalnu imovinu kapitaliziraju se samo kada povećavaju buduću ekonomsku korist pripadajuće imovine. Svi ostali izdaci, uključujući izdatke za interno razvijeni goodwill i brand prikazani su u bilansu uspjeha kao trošak u razdoblju kada su nastali.

(iv) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Procijenjeni korisni vijek trajanja za tekući i uporedne periode je kako slijedi:

Software	5 godina
----------	----------

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije i korisni vijek trajanja.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.9 Umanjenje vrijednosti sredstava

Knjigovodstveni iznos imovine, osim zaliha, pregledava se na svaki datum izvještavanja kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine. Gubitak iz umanjenja vrijednosti priznaje se kada je knjigovodstveni iznos sredstva ili jedinice koja stvara gotovinu veći nego njegov nadoknadivi iznos. Jedinica koja stvara gotovinu je najmanja grupa sredstava koja se može identificirati a koja stvara gotovinske tokove koji su uglavnom neovisni od ostalih sredstava i grupa sredstava. Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti priznaje se u bilansu uspjeha. Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti koji se odnosi na jedinice koje stvaraju gotovinu se alocira da bi smanjio neto knjigovodstvenu vrijednost sredstva u tim jedinicama na proporcionalnoj osnovi.

(i) Izračun nadoknadivog iznosa

Nadoknadivi iznos sredstva jedinice koja stvara gotovinu je iznos vrijednosti u upotrebi ili fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, zavisno koja je od njih veća. U procjenjivanju vrijednosti u upotrebi, sadašnja vrijednost procijenjenih budućih gotovinskih tokova izračunava se upotrebom diskontne stope prije oporezivanja koja reflektira procjenu vremenske vrijednosti novca na tržištu i rizika karakterističnih za tu imovinu. Za sredstvo koje ne generira nezavisne gotovinske tokove, nadoknadivi iznos se određuje za jedinicu za stvaranje gotovine u koju sredstvo pripada.

(ii) Ukidanje gubitka od umanjenja vrijednosti

Gubitak od umanjenja vrijednosti potraživanja koja se vode po amortiziranom trošku se stornira ako dođe do naknadnog povećanja nadoknadivog iznosa koje objektivno može biti povezano sa događajem koji se desio nakon što je gubitak od umanjenja priznat. U pogledu ostalih sredstava, gubici od umanjenja priznati u prethodnim periodima se procjenjuju na datum svakog izvještaja da bi se utvrdilo da li je gubitak umanjen ili nestao. Gubitak po umanjenju se stornira ako postoje indikacije da se gubitak po umanjenju smanjio i ako je došlo do promjene procjena kojima se utvrđuje nadoknadivi iznos.

Gubitak po umanjenju se stornira samo do te mjere da knjigovodstvena vrijednost sredstva ne prelazi knjigovodstvenu vrijednost tog sredstva koja bi bila utvrđena (po umanjenju za iznos amortizacije), da u prethodnim godinama nije bilo priznavanja gubitka zbog umanjenja njegove vrijednosti.

3.10 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižem od troška ili neto prodajne vrijednosti. Zalihe su vrednovane po trošku nabavke, uključuju sve troškove koji su potrebni za dovođenje zaliha u stanje spremno za upotrebu, koristeći metod prosječnog ponderisanog troška.

U slučaju gotovih proizvoda i proizvodnje u toku, trošak uključuje odgovarajući dio općih proizvodnih troškova zasnovan na normalnom kapacitetu poslovanja. Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u normalnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove kompletiranja i prodaje zaliha.

3.11 Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerojatno da će biti potreban odliv resursa radi podmirivanja obaveza te ako se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Iznosi rezervisanja se utvrđuju diskontiranjem očekivanih budućih gotovinskih tokova korištenjem diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i, gdje je primjenjivo, rizika specifičnih za obavezu.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.12 Finansijski instrumenti

(a) *Nederivativni finansijski instrumenti*

Nederivativni finansijski instrumenti čine pozajmice, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, novac i novčani ekvivalenti, ulaganja, zajmovi i krediti kao i obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze.

Nederivativni finansijski instrumenti se početno vrednuju po njihovoj fer vrijednosti, uvećanoj za transakcijske troškove za osim za instrumente koji se ne priznaju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Nederivativni finansijski instrumenti se naknadno mjere na način koji je niže opisan.

Pozajmice i potraživanja

Zajmovi i potraživanja iskazuju se po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti za potrebe izvještaja o navčanom toku uključuju novac u blagani, račune kod banaka te depozite u bankama s rokom dospijanja do tri mjeseca.

Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima iskazuju se početno po fer vrijednosti, a naknadno se vrednuju po amortiziranom trošku, koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Finansijski instrument se priznaje ukoliko Društvo postaje jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uslovi instrumenta. Finansijska imovina prestaje se priznavati ukoliko isteknu ugovorna prava Društva na novčane tokove od finansijske imovine, te a ko Društvo prenese finansijsku imovinu bez zadržavanja kontrole ili prenese sve rizike i koristi povezane s tom imovinom. Redovna nabavka i prodaja finansijske imovine priznaje se na datum trgovine odnosno na datum kada se Društvo obaveže kupiti ili prodati imovinu. Finansijske obaveze prestaju se priznavati ako je ugovorna obaveza podmirena, ispravljena ili je istekla.

(b) *Otkup emitovanog kapitala*

Kada se vrši iskup dioničkog kapitala, iznos naknade zajedno sa direktnim troškovima koji su mu pripisani, se priznaje kao umanjeње temeljnog kapitala. Iskupljene dionice se prikazuju kao vlastite dionice i prezentirane su kao umanjeње od ukupnog iznosa temeljnog kapitala.

(c) *Ulaganja u ovisna društva*

Ovisna društva su društva u kojima Društvo, posredno ili neposredno, ima kontrolu nad njihovim aktivnostima. Kontrola je postignuta ukoliko Društvo upravlja finansijskim i poslovnim politikama društva tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Ulaganja u ovisna društva iskazana su po trošku nabave, umanjena za gubitke od umanjenja vrijednosti.

(d) *Udjeli u pridruženim društvima*

Pridruženim društvima smatraju se društva u kojima Društvo ima značajan uticaj, ali nema kontrolu. Značajan uticaj je pravo sudjelovanja u odlukama o finansijskim i poslovnim politikama subjekta u koje je izvršeno ulaganje, ali ne predstavlja kontrolu ili zajedničku kontrolu tih politika. Ulaganja u pridružena lica inicijalno se vrednuju po trošku, a naknadno po trošku umanjenom za umanjenja vrijednosti.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.13 Krediti i pozajmice

(i) Kamatonosni krediti i pozajmice

Kamatonosni krediti i pozajmice se početno priznaju po fer vrijednosti primljenog novca umanjenoj za pripadajuće transakcijske troškove. U budućim razdobljima, kamatonosni krediti i pozajmice se iskazuju po amortizacionom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope. Svaka razlika između primitaka (umanjeno za transakcijske troškove) i vrijednosti po dospijeću se priznaje u bilansu uspjeha tokom trajanja pozajmice primjenom efektivne kamatne stope.

(ii) Beskamatni krediti i pozajmice

Beskamatni krediti i pozajmice koji dospijevaju u roku manjem od godine dana nisu diskontovani na odnosnu tržišnu stopu na dan izvještavanja.

3.14 Određivanje fer vrijednosti

Brojne računovodstvene politike Društva zahtijevaju određivanje fer vrijednosti za finansijska i nefinansijska sredstva i obaveze. Fer vrijednosti korištene za vrednovanje i/ili za potrebe objavljivanja su zasnovane na slijedećim metodama. Tamo gdje je primjenjivo, dodatne informacije o pretpostavkama na kojima su se određivale fer vrijednosti su objavljene u zabilješkama vezanim uz to sredstvo ili obavezu.

(i) Depoziti po viđenju

Knjigovodstvena vrijednost depozita po viđenju je približno jednaka njihovoj fer vrijednosti, prvenstveno zbog toga što su ti depoziti najbliži gotovini.

(ii) Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima

Tekuća vrijednost potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima je približno jednaka njihovoj fer vrijednosti.

(iii) Nekretnine, postrojenja i oprema

Vanjski, neovisni procjenitelj, koji ima priznatu profesionalnu kvalifikaciju, pripremio je procjenu vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme Društva na dan 31. decembra 2004. godine. Fer vrijednost se bazira na tržišnoj vrijednosti, a to je procijenjena vrijednost za koju bi imovina mogla biti prodana na dan procjene vrijednosti između dobrovoljnog kupca i dobrovoljnog prodavatelja po uobičajenim poslovnim i komercijalnim uvjetima nakon pravilnog oglašavanja, a u kojem su obje strane postupile sa znanjem, oprezom i bez prisile.

3.16 Izvještavanje po segmentima

Segment je dio Društva koji se može izdvojiti ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga (poslovni segment) ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanja usluga unutar određenog ekonomskog okruženja (geografski segment), koji je podložan rizicima i koristima koje se razlikuju od onog drugog segmenta. Trenutno poslovanje Društva je u području proizvodnje i distribucije električne energije (poslovni segment), a poslovanje, ukupna imovina kao i većina klijenata su smješteni u Bosni i Hercegovini. Stoga je izvještavanje po segmentima prikazano u Napomeni 5.

4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3, Uprava Društva donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE (NASTAVAK)

4.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti

Slijedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini. Procjene se koriste, iako ne samo ograničeno u te svrhe: periode amortizacije i sadašnje vrijednosti imovine, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine, rezervacije za umanjenje vrijednosti zaliha i sumnjivih potraživanja, obračunate interkonekcijske prihode i troškove te za procjene rezervacija za dugoročne i kratkoročne naknade zaposlenim. Budući događaji i njihovi efekti ne mogu biti procijenjeni sa sigurnošću.

Prema tome, računovodstvene procjene zahtijevaju profesionalno mišljenje koje je uključeno u pripremanje finansijskih izvještaja koja će biti promijenjena kada nastupe novi događaji, kada se stekne novo iskustvo, kada budu prikupljene nove informacije i kada se promijeni poslovno okruženje Društva. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od procijenjenih.

Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme

Kao što je opisano u Napomeni 3, Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

Neizvjesnost procjena vezanih uz sudske sporove

Značajan izvor neizvjesnosti procjena proizilazi iz sudskih sporova. Na dan 31. decembra 2012. godine, protiv Društva su pokrenuti sporovi u ukupnom iznosu od 32.484 hiljada KM. Za sve sporne predmete formirana je rezervacija u skladu sa procjenom ishoda sporova.

Neizvjesnost procjena vezanih za rezervisanja za primanja zaposlenih

Društvo angažuje ovlaštene aktuare koji vrše izračun potrebnih rezervisanja za primanja zaposlenih u skladu sa zahtijevima Međunarodnog računovodstvenog standarda 19 „Primanja zaposlenih“.

Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca za prodaju električne energije se procjenjuju na svaki datum bilansa stanja i vrši se umanjenje vrijednosti prema broju dana dospijeca (365 dana) za plaćanje. Potraživanja od kupaca koja su starija od tri mjeseca se smatraju sumnjivim i spornim potraživanjima. Potraživanja od kupaca koja su starija od godinu dana za fizička i pravna lica se otpisuju i prenose na rashode.

5. POSLOVNI SEGMENTI

Društvo je organizovano u tri poslovna segmenta koja predstavljaju osnovu za izvještavanje.

Segment 1 – Proizvodnja, koja uključuje hidroelektrane na Neretvi (Jablanica, Grabovica i Salakovac) i termoelektrane u Kaknju i Tuzli

Segment 2 – Distribucija i snabdijevanje, koja uključuje distribucijske jedinice u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici

Segment 3 – Obuhvata ekonomsko pravne poslove, ljudske resurse, razvoj i investicije

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

5. POSLOVNI SEGMENTI (NASTAVAK)

Poslovanje po segmentima Društva se može prikazati kako slijedi:

u hiljadama KM	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Ukupno	
	Proizvodnja		Distribucija i snabdijevanje		Ostale djelatnosti			
	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.
Prihodi	601.266	638.535	230.762	228.793	54.599	44.866	886.627	912.194
Troškovi prodaje	(452.067)	(527.089)	(129.316)	(186.642)	(38.871)	(51.634)	(620.254)	(765.365)
Rezultat segmenta	149.199	111.446	101.446	42.151	15.728	(6.768)	266.373	146.829
Ostali operativni prihodi	4.793	7.766	12.389	11.971	3.866	4.387	21.048	24.124
Ostali operativni rashodi	(53.671)	(10.842)	(70.684)	(14.441)	(15.852)	(1.285)	(140.207)	(26.568)
Amortizacija	(101.288)	(102.012)	(45.987)	(42.375)	(5.804)	(6.027)	(153.079)	(150.414)
Rezultat iz operativnih djelatnosti	(967)	6.358	(2.836)	(2.694)	(2.062)	(9.693)	(5.865)	(6.029)
Finansijski prihodi	3.945	6.353	3.275	2.316	10.640	10.367	17.860	19.036
Finansijski rashodi	(2.978)	(9.718)	(439)	(400)	(1.491)	(1.405)	(4.908)	(11.523)
Neto finansijski rezultat	967	(3.365)	2.836	1.916	9.149	8.962	12.952	7.513
Dobit prije oporezivanja	-	2.993	-	(778)	7.087	(731)	7.087	1.484
Porez na dobit	-	-	-	-	-	-	-	-
Dobit nakon oporezivanja	-	2.993	-	(778)	7.087	(731)	7.087	1.484

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

5. POSLOVNI SEGMENTI (NASTAVAK)

Izveštaj o finansijskom položaju po segmentima se može prikazati kako slijedi:

u hiljadama KM	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Ukupno	
	Proizvodnja	31.12.2011.	Distribucija i snabdijevanje	31.12.2011.	Ostale djelatnosti	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2011.
Stalna sredstva	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2011.
	1.890.438	1.876.452	777.956	761.293	105.895	88.573	2.774.289	2.726.318
Ulaganja	43.833	20.203	8	7	100.244	97.296	144.085	117.470
Ostala dugoročna imovina	1.367	1.630	(29)	70	14.718	17.638	16.056	19.374
Ukupno dugoročna imovina	1.935.638	1.898.285	777.935	761.370	220.857	203.507	2.934.430	2.864.559
Tekuća sredstva	436.429	467.039	228.459	212.978	(181.951)	(156.276)	482.937	523.741
Ukupno imovina	2.372.067	2.365.324	1.006.394	974.348	38.906	47.231	3.417.367	3.386.903
Obaveze	197.410	190.675	186.140	152.803	136.139	154.436	519.689	497.914
Ukupno obaveze	197.410	190.675	186.140	152.803	136.139	154.436	519.689	497.914
Neto sredstva po segmentu	2.174.657	2.174.649	820.254	821.545	(97.233)	(107.205)	2.897.678	2.888.989

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

6. PRIHODI

	2012. KM 000	2011. KM 000
Prodaja električne energije na domaćem tržištu	829.883	807.771
Prodaja usluga i drugi prihodi	33.972	27.575
Prodaja električne energije na inostranom tržištu	22.772	76.848
Ukupno:	886.627	912.194

7. OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA

	2012. KM 000	2011. KM 000
Prihodi od donacija (Napomena 29)	8.696	7.515
Naplaćena otpisana potraživanja (Napomene 23 i 25)	2.142	2.574
Otpuštanje rezervacija za sudske sporove (Napomena 31)	1.901	1.251
Prihodi od zakupnina	1.407	1.329
Prihodi od prodaje sirovina	1.282	907
Prihodi od kazni	1.037	1.445
Amortizacija u prihodu ostalih odgođenih prihoda (Napomena 29)	636	-
Prihodi od naplate osiguranja	438	3.818
Viškovi nekretnina, postrojenja i oprema	351	1.909
Prihodi od otpisanih obaveza	338	965
Aktuarski dobici (Napomena 31)	266	-
Ostali prihodi	2.554	2.411
Ukupno:	21.048	24.124

8. TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I ENERGIJE

	2012. KM 000	2011. KM 000
Troškovi uglja	360.008	399.306
Nabavna vrijednost prodate električne energije	36.796	30.533
Troškovi ostalog materijala	18.675	19.023
Troškovi energije	10.885	9.639
Rezervni dijelovi i sitan inventar	4.152	5.432
Ostalo	5.396	5.036
Ukupno	435.912	468.969

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

9. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

	2012. KM 000	2011. KM 000
Neto plate i ostali troškovi zaposlenih	126.105	126.882
Obavezna socijalna davanja i doprinosi	59.899	62.639
Troškovi tekućeg rada po aktuarskom izvještaju (Napomena 31)	1.587	1.548
Ostali troškovi zaposlenih i drugih fizičkih lica	2.729	4.000
<i>Ukupni troškovi zaposlenih</i>	190.320	195.069
Kapitalizirani vlastiti rad	(4.390)	(5.700)
Troškovi zaposlenih priznati u bilansu uspjeha	185.930	189.369

10. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

	2012. KM 000	2011. KM 000
Transportne usluge (prijenos električne energije)	41.363	45.281
Održavanje i zaštitarske usluge	17.578	18.486
Vodni doprinosi i doprinosi za hidroakumulaciju	14.702	14.552
Članarine i ostali porezi	10.035	10.157
Kalo, rastur i lom	9.215	9.471
Ispravka vrijednosti potraživanja (Napomene 23 i 25)	8.077	5.061
Naknada za zagađenje zraka	6.915	3.226
Osiguranje	4.780	4.792
Rezervacije za sudske sporove (Napomena 31)	3.398	1.821
Gubitak od otuđenja sredstava	3.290	2.431
Vanjske usluge	3.181	3.975
Troškovi telekomunikacija	1.240	1.386
Usluge od trećih lica	1.182	1.097
Rezervisanja za demontažu (Napomena 31)	835	766
Troškovi reklame i oglašavanja	756	485
Otpisane zalihe	569	2.413
Trošak zakupa	568	559
Manjkovi zaliha	482	80
Reprezentacija	366	469
Bankarske provizije	253	220
Aktuarski gubici	-	533
Ostalo	9.834	6.334
Ukupno:	138.619	133.595

11. FINANSIJSKI PRIHODI

	2012. KM 000	2011. KM 000
Prihodi od redovnih kamata	10.412	10.752
Pozitivne kursne razlike, neto	3.869	-
Prihodi od zateznih kamata	3.273	2.301
Ostali finansijski prihodi	306	214
Ukupno:	17.860	13.267

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

12. FINANSIJSKI RASHODI

	2012. KM 000	2011. KM 000
Rashodi od kamata	1.761	1.795
Otpuštanje diskonta na rezervacije za otpremnine (Napomena 30)	1.598	1.538
Zatezne kamate po sudskim sporovima	1.549	-
Negativne kursne razlike, neto	-	2.421
Ukupno:	4.908	5.754

13. POREZ NA DOBIT

	2012. KM 000	2011. KM 000
Dobit prije oporezivanja	7.087	1.484
Porez na dobit po stopi od 10%	709	148
Oporezivi kapitalni dobiti/(gubici)	2.240	(808)
Porezno nepriznati troškovi	892	1.146
Porezna olakšica po osnovu investicija	(3.841)	(486)
Porez na dobit	-	-
Efektivna stopa poreza na dobit za godinu	-	-

14. ZARADA PO DIONICI

	2012. KM 000	2011. KM 000
Dobit za godinu	7.087	1.484
Ponderisani prosječni broj redovnih dionica za izračunavanje dobiti po dionici u hiljadama komada	30.354	30.354
Zarada po dionici KM	0,23	0,05

15. NEMATERIJALNA IMOVINA

	Software KM 000	Koncesije i licence KM 000	Sredstva u pripremi KM 000	Ukupno KM 000
<u>Nabavna vrijednost</u>				
Na dan 31. decembra 2011.	2.425	6.106	10	8.541
Povećanja	-	-	4.196	4.196
Prenos (sa) / na	252	3.947	(4.199)	-
Donos sa nekretnina, postrojenja i opreme (Napomena 15)	-	186	-	186
Usklađenje	(434)	434	-	-
Na dan 31. decembra 2012.	2.243	10.673	7	12.923
<u>Akumulirana amortizacija</u>				
Na dan 31. decembra 2011.	1.427	3.222	-	4.649
Trošak amortizacije	212	1.382	-	1.594
Usklađenje	(217)	247	-	30
Na dan 31. decembra 2012.	1.422	4.851	-	6.273
<u>Neto knjigovodstvena vrijednost</u>				
Na dan 31. decembra 2012.	821	5.822	7	6.650
Na dan 31. decembra 2011.	998	2.884	10	3.892

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

16. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište, šume i zasadi KM 000	Zgrade KM 000	Postrojenja i oprema KM 000	Investicije u toku KM 000	Ukupno KM 000
<u>Nabavna vrijednost</u>					
Na dan 31. decembra 2011.	84.096	3.924.196	3.109.578	244.951	7.362.821
Povećanja	24	415	4.158	187.399	191.996
Prenos (sa) / na	117	68.717	129.052	(197.886)	-
Prenos na nematerijalnu imovinu (Napomena 14)	-	-	(186)	-	(186)
Viškovi	181	137	200	-	518
Manjkovi	-	-	(173)	-	(173)
Kapitalizirane kamate	-	-	-	2.016	2.016
Kapitalizirani vlastiti rad	-	-	-	4.390	4.390
Donos sa zaliha	-	-	69	930	999
Otuđenja i otpisi	(125)	(12.310)	(142.076)	(152)	(154.663)
Na dan 31. decembra 2012.	84.293	3.981.155	3.100.622	241.648	7.407.718
<u>Akumulirana amortizacija</u>					
Na dan 31. decembra 2011.	1	2.372.506	2.272.255	-	4.644.762
Trošak amortizacije	-	67.666	83.819	-	151.485
Amortizacija iz prethodnog perioda	-	37	144	-	181
Viškovi	-	13	154	-	167
Manjkovi	-	-	(69)	-	(69)
Otuđenja i otpisi	-	(11.121)	(140.708)	-	(151.829)
Na dan 31. decembra 2012.	1	2.429.101	2.215.595	-	4.644.697
<u>Neto knjigovodstvena vrijednost</u>					
Na dan 31. decembra 2012.	84.292	1.552.054	885.027	241.648	2.763.021
Na dan 31. decembra 2011.	84.095	1.551.690	837.323	244.951	2.718.059

Posljednja procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine. Dana 10. decembra 2012. godine Društvo je angažovalo Konzorcij kojeg čini Ekonomski institut Beograd kao lider Konzorcija i društvo Energoprojekt ENTEL a.d. Beograd u cilju nove procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine. Do datuma ovog izvještaja, aktivnosti na navedenom projektu su u toku. Predviđeni rok izvršenja usluge procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme je 31. maj 2013. godine.

17. ULAGANJA U PRIDRUŽENA PRAVNA LICA

	Poslovna aktivnost	Vlasništvo	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
ETI d.o.o. Sarajevo	Proizvodnja osigurača	49%	2.027	2.027
Ukupno:			2.027	2.027

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

18. ULAGANJA U ZAVISNA DRUŠTVTA

	Poslovna aktivnost	Vlasništvo	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Rudnici uglja Kreka d.o.o. Tuzla	Eksploatacija uglja	100%	62.553	54.732
RMU Kakanj d.o.o. Kakanj	Eksploatacija uglja	100%	30.038	20.135
RMU Zenica d.o.o. Zenica	Eksploatacija uglja	100%	14.369	8.296
RMU Breza d.o.o. Breza	Eksploatacija uglja	100%	13.149	12.894
RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik	Eksploatacija uglja	100%	7.797	6.627
RU Gračanica d.o.o. Gornji	Eksploatacija uglja			
Vakuf - Uskoplje		100%	5.085	5.065
RMU Abid Lolić d.o.o. Bila	Eksploatacija uglja	100%	2.261	1.086
<i>Ukupno ulaganja u rudnike</i>			135.252	108.835
Iskraemeco d.o.o. Sarajevo	Upravljanje energijom i usluge	57,5%	3.286	3.286
Hotel Makarska	Hotelijerstvo	100%	2.048	1.893
Eldis tehnika d.o.o. Sarajevo	Proizvodnja elektro-opreme i komunikacije	100%	1.429	1.429
<i>Ukupno ulaganja u ostala zavisna društva</i>			6.763	6.608
Ukupno:			142.015	115.443

19. DUGOROČNI DEPOZITI

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
UniCredit banka d.d. Sarajevo, dva depozita po kamatnim stopama od 4,26% do 4,50 % p.a., dospijecem do 4. i 16. aprila 2013. godine	49.022	41.072
Intesa SanPaolo banka d.d. Sarajevo, četiri depozita, sa kamatnom stopom od 4,25% do 4,95% p.a. i dospijecem od 20. maja do 1. decembra 2013. godine	35.205	24.558
Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tri depozita, sa kamatnom stopom od 4,76 do 5,10% p.a. i dospijecem do 19. maja i do 5. oktobra 2013. godine	24.448	5.868
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, dva depozita, sa kamatnom stopom 4,71% p.a. i dospijecem do 10. marta i do 30. juna 2013. godine	19.558	16.735
Postbank d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom od 2,50% p.a., i dospijecem do 26. septembra 2013. godine	14.669	14.669
Vakufska banka d.d. Sarajevo, dva depozita, sa kamatnim stopama od 5 do 5,10% p.a., i dospijecem do 11. maja i 27. jula 2013. godine	13.691	9.779
BBI banka d.d. Sarajevo, dva depozita, sa kamatnom stopom od 4,55% do 4,75% p.a. i dospijecem do 13. marta i 23. maja 2013. godine	11.735	24.558
Privredna banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom od 5,50% i dospijecem do 28. februara 2013. godine	9.779	20.647
Union banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom od 4,20% p.a., i dospijecem do 19. jula 2013. godine	7.823	3.912
IKB d.d. Zenica, sa kamatnom stopom 4,95% p.a., i dospijecem do 19. oktobra 2013. godine	5.867	5.867
BOR banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom od 5,04% p.a. i dospijecem do 30. juna 2013. godine	3.912	4.890
Moja banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom 1% godišnje i dospijecem do 30. juna 2016. godine	194	11.929
Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar uz kamatnu stopu od 5,09% p.a.	-	23.470
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo uz kamatnu stopu od 3,56% p.a.	-	19.558
Turkish Ziraat banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom 4,20% p.a.	-	5.868
Podzbir:	195.903	233.380
Umanjenje za: tekući dio dugoročnih depozita	(195.709)	-233.186
Ukupno:	194	194

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

20. POTRAŽIVANJA PO DATIM DUGOROČNIM KREDITIMA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
<i>Potraživanja od zavisnih pravnih lica:</i>		
RMU Kakanj d.o.o. Kakanj	8.705	12.367
RU Kreka d.o.o. Tuzla	955	490
RMU Zenica d.o.o. Zenica	807	2.917
RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik	616	224
RMU Breza d.o.o. Breza	-	963
<i>Podzbir</i>	11.083	16.961
Stambeni krediti dati zaposlenicima po kamatnoj stopi od 4,25-5,88% i rokom povrata od 15 do 25 godina	4.707	5.608
Ostali finansijski plasmani	230	286
<i>Podzbir:</i>	4.937	5.894
<i>Manje: tekuće dospijeće datih dugoročnih kredita</i>	(4.669)	(6.130)
Ukupno:	11.351	16.725

Pozajmice odobrene zavisnim pravnim licima odnose se na sredstva odobrena po kamatnoj stopi od 1,5% na godišnjem nivou, na periode od 24 do 60 mjeseci sa krajnjim rokom dospijeća 3. decembra 2017. godine. Sredstva su odobrena u svrhu podsticajnih mjera sporazumnog prekida ugovora o radu, te za nabavku opreme.

21. AVANSI I OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
<i>Potraživanja za date avanse za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme</i>		
Butmir d.o.o. Sarajevo	2.497	-
Malcom d.o.o. Sarajevo	1.603	3.310
Ostali	517	1.106
<i>Ukupno potraživanja za date avanse</i>	4.617	4.416
Potraživanja od Intrade energije d.o.o.	1.223	-
Potraživanja po osnovu otkupa stanova	26	10
Ukupno:	5.866	4.426

22. ZALIHE

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Zalihe sirovina i materijala	104.676	79.342
Rezervni dijelovi, sitan inventar i HTZ oprema, neto	15.174	11.007
Trgovačka roba	17	8
Ukupno:	119.867	90.357

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

23. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Kupci – domaća pravna lica	73.311	63.023
Kupci – domaćinstva	19.997	18.176
Kupci - povezana lica	3.195	3.332
Kupci u inostranstvu	700	4.837
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca	54.107	54.956
<i>Podzbir:</i>	<i>151.310</i>	<i>144.324</i>
<i>Manje: ispravka vrijednosti potraživanja</i>	<i>(45.857)</i>	<i>(44.824)</i>
Ukupno:	105.453	99.500

Promjene u ispravci vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	44.824	42.304
Nove ispravke (Napomena 10)	6.019	4.789
Naplaćena potraživanja (Napomena 7)	(1.861)	(2.269)
Otpis	(3.125)	-
Stanje na kraju godine	45.857	44.824

Analiza dospijuća potraživanja je kako slijedi:

	Dospijuća potraživanja				
		do 90 dana	91-180 dana	181-365 dana	> 365 dana
	Ukupno KM 000	KM 000	KM 000	KM 000	KM 000
Potraživanja od kupaca, bruto	151.310	98.696	3.165	3.202	46.247
Ispravka vrijednosti potraživanja	(45.857)	-	-	-	(45.857)
Ukupno potraživanja po osnovu prodaje	105.453	98.696	3.165	3.202	390

Prosječan period naplate potraživanja od kupaca je 42 dana (2011: 43 dana). Društvo je formiralo ispravku vrijednosti za sva potraživanja preko 365 dana, osim za potraživanja od Hrvatske elektroprivrede d.d. i Elektroprivrede Crne Gore a.d., obzirom da Uprava smatra da su ova potraživanja naplativa u potpunosti.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

24. POTRAŽIVANJA PO DATIM KRATKOROČNIM KREDITIMA

	31.12.2012.	31.12.2011.
	KM 000	KM 000
Ostali finansijski plasmani	1.531	2.241
Ispravka vrijednosti potraživanja za date kredite	(1.531)	(1.651)
<i>Plus: tekuće dospjeće datih dugoročnih kredita</i>	4.669	6.130
Ukupno:	4.669	6.720

Promjene u ispravci vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:

	2012.	2011.
	KM 000	KM 000
Stanje na početku godine	1.651	1.651
Smanjenje po osnovu otpisa	(120)	-
Stanje na kraju godine	1.531	1.651

25. OSTALA POTRAŽIVANJA

	31.12.2012.	31.12.2011.
	KM 000	KM 000
Potraživanja za date avanse	17.120	17.412
Potraživanja za porez na dodatu vrijednost	9.408	-
Obračunati prihodi koji nisu fakturisani	6.254	6.241
Potraživanja za obnovljive izvore energije	3.090	1.017
Potraživanja po osnovu subvencija	2.856	608
Sumnjiva i sporna potraživanja za kamate	2.176	1.724
Potraživanja za kamate	1.600	2.041
Potraživanja od Elektroprenosa a.d. Banja Luka	316	1.930
Potraživanja od osiguravajućih društava	125	2.315
Potraživanja od Intrade energije (reklasifikovano na dugoročna potraživanja)	-	1.223
Ostala potraživanja	2.063	5.254
Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja	(3.869)	(2.092)
Ukupno:	41.139	37.673

Promjene u ispravci vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:

	2012.	2011.
	KM 000	KM 000
Stanje na početku godine	2.092	2.139
Povećanje ispravke vrijednosti (Napomena 10)	2.058	272
Naplaćena potraživanja (Napomena 7)	(281)	(305)
Otpis	-	(14)
Stanje na kraju godine	3.869	2.092

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

26. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Transakcioni računi kod banaka	10.195	18.213
Devizni računi u bankama	2.924	31.685
Blagajna	407	406
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	-	1.544
Ukupno:	13.526	51.848

27. DIONIČKI KAPITAL

Registrovani kapital Društva u iznosu od 2.155.160 hiljada KM podijeljen je na 30.354.369 redovnih dionica nominalne vrijednosti 71 KM.

Vlasnička struktura Društva može se prikazati kako slijedi:

	Učešće %	31.12.2012. KM 000	Učešće %	31.12.2011. KM 000
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (državno vlasništvo)	90,00	1.939.721	90,00	1.939.721
Dionice u vlasništvu PIF-ova i privatnih lica	10,00	215.439	10,00	215.439
Ukupno:	100,00	2.155.160	100,00	2.155.160

Zakonske rezerve

Zakonske rezerve predstavljaju izdvajanja iz raspodjele dobitka u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i to najmanje u visini 5% od dobitka tekuće godine, sve dok te rezerve, zajedno sa rezervama kapitala, ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala.

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako prelaze iznos od 10% osnovnog kapitala mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.

Revalorizacije rezerve

Procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine, od strane „American Appraisal Hungary Co. Ltd. and Ernst & Young“. Efekti procjene vrijednosti knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi. Tokom godine, Društvo vrši prijenos razlike između amortizacije bazirane na revalorizovanoj vrijednosti i amortizacije po trošku šicanja sa revalorizacijskih rezervi na akumuliranu dobit.

Uplaćeni neregistrovani kapital

U skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je prenijela 100% udio u sedam rudnika uglja na Društvo. Na dan 30. septembra 2009. godine procijenjena vrijednost zavisnih društava koji su navedenim Zakonom prešli u vlasništvo Društva iznosila je 81.804 hiljada KM. Navedeni iznos evidentiran je kao povećanje ulaganja i neregistrovanog kapitala.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

28. OBAVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA

	Rok dospijeća	Kamatna stopa	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
European Investment Bank	2036. god.	4,5% od 0,75% do 6m	54.517	32.526
International Development Association	2036. god.	Euribor+0,75%	47.687	46.234
European Bank for Reconstruction and Development	2021. god.	6m Euribor + 1%	34.055	39.928
Ministarstvo finansija FBiH (Japanska banka za međunarodnu saradnju - Fond za prekomorsku ekonomsku saradnju)	2038. god.	0,75%	16.292	19.183
Vlada Švajcarske konfederacije	-	-	1.430	1.421
<i>Podzbir</i>			<i>153.981</i>	<i>139.292</i>
Manje: tekuće dospjeće dugoročnih kredita			(12.547)	(13.255)
Ukupno:			141.434	126.037
Dugoročni krediti dopijevaju na naplatu kako slijedi:				
Po pozivu ili u roku od godine dana			12.547	13.255
U drugoj godini			11.117	11.281
Od treće do, uključivo, pete godine			27.846	31.177
Nakon pet godina			102.471	83.579

29. ODGOĐENI PRIHODI

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Dugoročni		
Odgođeni prihod od doniranih sredstava (građevine i oprema)	118.177	123.996
Odgođeni prihod od doniranih sredstava (vjetropark Podveležje)	1.399	1.399
Odgođeni prihodi za donirani materijal	748	908
Odgođeni prihodi za donirani novac	250	250
Odgođeni prihodi po osnovu potraživanja od Ires d.o.o. Sarajevo	250	297
Odgođeni prihodi po osnovu potraživanja od Sodaso d.d. Tuzla	-	589
Ukupno dugoročni odgođeni prihodi	120.824	127.439
Kratkoročni		
Ostali kratkoročno odgođeni prihodi	80	158
Ukupno kratkoročni odgođeni prihodi	80	158
Ukupno odgođeni prihodi	120.904	127.597

Kretanja na razgraničenim prihodima se mogu prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	127.597	129.808
Nove donacije u toku godine	2.639	5.304
Amortizacija donirane opreme u prihodu (Napomena 7)	(8.696)	(7.515)
Otpuštanje u prihod ostalih odgođenih prihoda (Ires i Sodaso) (Napomena 7)	(636)	-
Stanje na kraju godine	120.904	127.597

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

30. ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE

Iskazane odgođene poreske obaveze odnose se na imovinu iskazanu po fer vrijednosti, odnosno nekretnine, postrojenja i opremu.

Kretanje u privremenim razlikama na odgođenim poreskim obavezama mogu se prikazati kako slijedi:

	2012 KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	53.098	55.071
Priznato u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti	(2.270)	(1.973)
Stanje na kraju godine	50.828	53.098

31. REZERVISANJA

	Kratkoročna		Dugoročna	
	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Primanja uposlenih u skladu sa MRS 19	-	-	35.141	35.087
Rezervisanja za sudske sporove	-	-	6.610	18.069
Rezervisanja za troškove demontaže	-	-	11.270	10.435
Rezervisanja za tekuće troškove poslovanja i obaveze po osnovu investiranja	30.982	19.300	-	-
Ukupno:	30.982	19.300	53.021	63.591

Kretanja na dugoročnim rezervisanjima tokom 2012. i 2011. godine se mogu prikazati kako slijedi:

<i>svi iznosi u hiljadama KM</i>	Rezervisanja za troškove demontaže	Beneficije zaposlenim	Sudski sporovi	Građevinske dozvole	Ukupno
Stanje 1. januar 2011. godine	9.669	34.441	18.197	2.185	64.492
Povećanje rezervisanja	766	3.619	1.821	-	6.206
Ukidanje rezervisanja	-	-	(1.251)	-	(1.251)
Rezervacije korištene tokom perioda	-	(2.973)	(698)	(2.185)	(5.856)
Stanje 31. decembar 2011. godine	10.435	35.087	18.069	-	63.591
Povećanje rezervisanja	835	2.919	3.398	-	7.152
Ukidanje rezervisanja (Napomena 7)	-	-	(1.901)	-	(1.901)
Rezervacije korištene tokom perioda	-	(2.865)	(12.956)	-	(15.821)
Stanje 31. decembar 2012. godine	11.270	35.141	6.610	-	53.021

Rezervacije za demontažu

Rezervacije za demontažu odnose se na procijenjene troškove obnavljanja, demontaže i uklanjanja korištenjem trenutno dostupnih tehnologija i materijala. Procjena troškova demontaže vrši se na svaki datum izvještavanja. Pri izračunu rezervacije korištena je diskontna stopa od 8%.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

31. REZERVISANJA (NASTAVAK)

Primanja zaposlenih

Struktura rezervisanja za primanja zaposlenih se može prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje rezervisanja na dan 1. januara	35.087	34.441
Troškovi kamata (Napomena 12)	1.598	1.538
Troškovi tekućeg rada (Napomena 9)	1.587	1.548
Aktuarski dobici/(gubici) (Napomena 7)	(266)	533
Isplaćene naknade	(2.865)	(2.973)
Stanje rezervisanja na dan 31. decembra	35.141	35.087

Osnovne pretpostavke korištene u svrhu aktuarske procjene prezentirane su u nastavku:

	2012.	2011.
Diskontni faktor	5%	5%
Očekivani rast plata	2%	2,5%

U obračunima rezervisanja za otpremnine zaposlenih prilikom njihovog odlaska u penziju, u vezi sa mortalitetom zaposlenih korištene su mortalitetne tablice RH 1980-1982.

32. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	28.906	27.509
Obaveze prema dobavljačima u zemlji – povezana lica	27.207	18.293
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	20.659	21.463
Ukupno:	76.772	67.265

33. OSTALE OBAVEZE

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Obaveze za primljene avanse	9.778	11.019
Obaveze za naknade za zagađenje zraka	6.915	3.226
Obaveze za naknade za obnovljive izvore energije	6.273	2.354
Obaveze za hidroakumulaciju	1.209	810
Obaveze za kamate	1.064	1.019
Obaveze za dividende	915	321
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	-	598
Ostale obaveze	1.180	1.584
Ukupno:	27.334	20.931

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

34. POTENCIJALNE OBAVEZE

Na dan 31. decembra 2012. godine, protiv Društva su pokrenuti sudski sporovi u ukupnom iznosu od 32.484 hiljade KM (2011: 27.926 hiljada KM). U navedenom iznosu sadržan je i tužbeni zahtjev Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 7.135 hiljada KM koji je u potpunosti isplaćen tokom 2012. godine. Međutim, obzirom da je u toku revizija predmeta kod Vrhovnog suda FBiH, u pravnom smislu spor je još uvijek aktivan, te je tužbeni zahtjev prikazan u okviru sporova pokrenutih protiv Društva. Društvo je formiralo rezervisanja po osnovu tužbi u iznosu od 6.610 hiljada KM na osnovu procjene Uprave za negativne ishode ovih sporova.

35. ZAŠTITA OKOLIŠA

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja, distribucija i snabdijevanje električnom energijom. Navedene aktivnosti mogu uticati na okoliš u smislu emisije u zemlju, vodu i zrak. Organizacija poslova iz domena okolinskog upravljanja u JP Elektroprivreda BiH definirana je i organizaciono postavljena u skladu sa Pravilnikom o organizaciji. Služba za okolinsko upravljanje Direkcije Društva je samostalna organizaciona jedinica uz Upravu Društva čiji zadaci uključuju implementaciju i ažuriranje Okolinske politike, koordinaciju aktivnosti sa sektorima Direkcije, službama za okolinsko upravljanje i drugim službama u podružnicama Društva te praćenje i usmjeravanje na implementaciju zakonskih obaveza.

Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini se stvara sistem upravljanja okolišem zasnovan na principima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji. Do sada je zakonska regulativa u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini pokrivala zrak, vodu i otpad, dok buka, hemikalije i jonizirajuće zračenje nisu pokriveni. Kad je riječ o horizontalnoj legislativi, u toku je izrada pravilnika koji reguliraju proceduru izdavanja dozvola o okolišu.

U okviru strategije integriranja u Evropsku uniju moguće je uvođenje propisa o zaštiti okoliša koji se primjenjuju u zemljama Evropske unije. Primjena takvih propisa mogla bi uticati na obaveze Društva vezano za izdvajanje sredstava za zaštitu okoliša koje Društvo nije bilo u mogućnosti procijeniti.

36. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Kao što je prezentirano u Napomeni 16 uz finansijske izvještaje, Društvo je tokom decembra 2012. godine angažovalo Konzorcij Ekonomski institut Beograd kao lider Konzorcija i društvo društvo Energoprojekt ENTEL a.d. Beograd u cilju procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme na dan 1. januara 2013. godine. Rok završetka aktivnosti na ovom projektu predviđen je do 31. maja 2013. godine.

Po izjavi Uprave, do datuma našeg izvještaja nisu postojali drugi događaji niti transakcije koje bi u značajnoj mjeri uticale na finansijske izvještaje Društva na dan 31. decembra 2012. godine.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

37. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA

Transakcije sa povezanim pravnim licima ostvarene tokom 2012. i 2011. godine prikazane su u nastavku:

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
IMOVINA		
RMU Kakanj d.o.o. Kakanj – potraživanja za dugoročne kredite	8.705	12.367
RU Kreka d.o.o. Tuzla – potraživanja za date avanse	7.282	-
RMU Zenica d.o.o. Zenica – potraživanja za date avanse	2.600	-
RU Kreka d.o.o. Tuzla – kupci	2.335	1.740
RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik – potraživanja za date avanse	1.948	-
RU Kreka d.o.o. Tuzla – potraživanja za dugoročne kredite	955	490
RMU Zenica d.o.o. Zenica – potraživanja za dugoročne kredite	807	2.917
Iskraemeco d.o.o. Sarajevo – potraživanja za date avanse	702	-
RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik – potraživanja za dugoročne kredite	616	224
RMU Abid Lolić d.o.o. Bila – potraživanja za date avanse	500	-
RMU Zenica d.o.o. Zenica – kupci	235	1.000
RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik – kupci	230	218
RMU Kakanj d.o.o. Kakanj – kupci	160	167
RMU Breza d.o.o. Breza - kupci	138	132
RU Kreka d.o.o. Tuzla – ostala potraživanja	50	-
RMU Abid Lolić d.o.o. Bila – kupci	43	28
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf - kupci	42	47
Iskraemeco d.o.o. Sarajevo – kupci	11	-
Hotel Makarska - potraživanja za date avanse	9	-
RMU Breza d.o.o. Breza – potraživanja za dugoročne kredite	-	963
Ukupno:	27.368	20.293
OBAVEZE		
RU Kreka d.o.o. Tuzla	13.129	5.144
RMU Kakanj d.o.o. Kakanj	4.792	4.722
RMU Breza d.o.o. Breza	4.452	3.877
RMU Zenica d.o.o. Zenica	1.752	139
RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik	1.524	1.497
Iskraemeco d.o.o. Sarajevo	1.279	908
Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo	1.207	113
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf	1.033	1.275
RMU Abid Lolić d.o.o. Bila	719	618
ETI d.o.o. Sarajevo	20	-
Ukupno:	29.907	18.293

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

37. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (NASTAVAK)

	2012. KM 000	2011. KM 000
PRIHODI		
Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla - električna energija	8.419	9.491
RMU Zenica d.o.o. Zenica - električna energija	2.207	2.376
RMU Đurđevik d.o.o. Živinice - električna energija	2.082	2.300
RMU Kakanj - električna energija	1.511	1.688
RMU Breza d.o.o. Breza - električna energija	1.445	1.704
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf - električna energija	414	466
RMU Abid Lolić - električna energija	332	352
RMU Kakanj - redovne kamate	174	-
Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla - ostali prihodi	121	-
Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla - redovne i zatezne kamate	110	-
RMU Kakanj - prihodi od prodaje materijala	17	-
RMU Breza d.o.o. Breza - prihodi od prodaje materijala	13	-
RMU Đurđevik d.o.o. Živinice - redovne kamate	6	-
RMU Zenica d.o.o. Zenica - redovne kamate	6	-
RMU Breza d.o.o. Breza - redovne kamate	5	-
Ukupno:	16.862	18.377
TROŠKOVI I RASHODI		
Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla	108.535	111.865
RMU Kakanj d.o.o. Kakanj	69.397	64.053
RMU Breza d.o.o. Breza	38.051	41.925
RMU Đurđevik d.o.o. Živinice	33.306	33.812
RMU Zenica d.o.o. Zenica	12.188	16.089
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf	11.171	9.545
RMU Abid Lolić d.o.o. Bila	8.412	7.295
RMU Abid Lolić d.o.o. Bila - usluge prevoza	319	-
RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf - usluge prevoza	191	-
RMU Zenica d.o.o. Zenica - usluge prevoza	131	-
RMU Zenica d.o.o. Zenica - ostali rashodi	4	-
Ukupno:	281.705	284.584

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

37. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA (NASTAVAK)

Isplate članovima Uprave i Nadzornog odbora

Članovima Uprave i drugim osobama na ključnim rukovodećim položajima isplaćene su tokom godine sljedeće naknade:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Bruto primanja članova Uprave	623	634
Bruto primanja članova Nadzornog odbora	135	136
UKUPNO	758	770

38. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Upravljanje kapitalnim rizikom

Društvo upravlja kapitalom na način da omogući nastavak poslovanja iznalazeći optimalne izvore finansiranja. Finansijska struktura Društva uključuje ulaganja, depozite, date i primljene kredite te ukupni kapital Društva.

Koeficijent zaduženosti

Uprava prati strukturu izvora finansiranja na mjesečnoj osnovi. Kao dio ovog praćenja, Uprava uzima u obzir trošak finansiranja i rizike povezane sa svakom od klasa izvora finansiranja.

Koeficijent zaduženosti na kraju godine može se prikazati kako slijedi:

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Primljeni krediti (Napomena 27)	153.981	139.292
Novac i novčani ekvivalenti	(209.235)	(285.034)
Neto dug	-	-
Kapital (i)	2.897.678	2.888.989
Neto koeficijent zaduženosti	-	-

(i) Kapital uključuje ukupan kapital i rezerve Društva.

Kategorije finansijskih instrumenata

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Finansijska imovina		
Kredit i potraživanja (uključujući novac i novčane ekvivalente)	358.907	420.716
Ulaganja raspoloživa za prodaju	144.055	117.483
Finansijske obaveze		
Po amortiziranom trošku	273.492	238.216

Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom

Funkcija riznice Društva pruža usluge operacijama, koordinira pristupom domaćim finansijskim tržištima, nadzire i upravlja finansijskim rizikom koji se odnosi na operacije Društva kroz interne izvještaje o riziku, koji analiziraju izloženost prema stepenu i veličini rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući valutni rizik, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka kamatne stope.

38. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

Tržišni rizik

Aktivnosti Društva su primarno izložene finansijskom riziku promjene kursa strane valute i kamatne stope (vidi dolje). Izloženost tržišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji se upravlja i mjeri rizik.

Upravljanje valutnim rizikom

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovu kojih dolazi do izloženosti promjenama tečaja stranih valuta. Knjigovodstvena vrijednost novčanih sredstava, finansijske imovine i obaveza Društva denominiranih u stranoj valuti na dan izvještavanja je kako slijedi:

	Imovina		Obaveze	
	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
EUR	198.318	218.022	109.435	73.080
XDR	-	-	46.779	45.037
JPY	-	-	16.292	19.183
CHF	-	-	1.430	1.430
USD	-	-	914	1.220

Analiza osjetljivosti strane valute

Društvo je izloženo valutnom riziku u slučaju promjene tečaja stranih valuta. U slijedećoj tabeli je prikazana analiza efekata promjene tečaja KM u iznosu na povećanje ili smanjenje vrijednosti KM za 1% u odnosu na strane valute. 1% je stopa koja se koristi pri internom izvještavanju Uprave o riziku strane valute i predstavlja procjenu Uprave o razumno mogućim promjenama kurseva stranih valuta. Analiza se vrši samo za potraživanja i obaveze nominirane u stranoj valuti i predstavlja usklađenje njihove vrijednosti na kraju razdoblja za promjenu kursa od 1%. Analiza osjetljivosti uključuje eksterne zajmove koji su denominirani u valuti različitoj od valute zajmodavca ili zajmoprimca. Pozitivan iznos niže ukazuje na povećanje dobiti kada KM u odnosu na relevantnu valutu jača za 1%. Za 1% slabljenja KM u odnosu na relevantnu valutu, efekat bi bio isti, ali u negativnom iznosu.

Efekti promjene tečaja XDR		
	2012.	2011.
Dobit ili gubitak u 000 KM	468	450
Efekti promjene tečaja JPY		
	2012.	2011.
Dobit ili gubitak u 000 KM	163	192
Efekti promjene tečaja CHF		
	2012	2011.
Dobit ili gubitak u 000 KM	14	14
Efekti promjene tečaja USD		
	2012	2011.
Dobit ili gubitak u 000 KM	9	12

Društvo nema potpisane terminske ugovore u cilju smanjenja valutnog rizika.

Analiza izloženosti valutnom riziku za transakcije koje se obavljaju u eurima nije reprezentativna u smislu inherentnog valutnog rizika jer je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM fiksno vezana za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

38. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

Upravljanje kamatnim rizikom

Društvo je izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po promjenjivim kamatnim stopama. Izloženost Društva riziku promjene kamatnih stopa po osnovu finansijsku imovine i obaveza je detaljno prikazana u Napomeni upravljanje rizikom likvidnosti.

Analiza osjetljivosti kamatne stope

Analiza efekata promjene kamatne stope urađena je za finansijske instrumente za koje je Društvo izloženo kamatnom riziku na datum bilansa stanja. Za promjenjive kamatne stope analiza je urađena pod pretpostavkom da je nepodmireni iznos obaveza na dan bilansa stanja bio nepodmiren čitavu godinu. Promjena stope od 50 baznih jedinica (0,5%) koristi se za potrebe internog izvještavanja Upravi o riziku kamatnih stopa i predstavlja procjenu Uprave razumno mogućih promjena kamatnih stopa.

U slučaju povećanja, odnosno smanjenja kamatnih stopa za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale varijable ostale nepromijenjene:

- dobit za godinu koja je završila 31. decembra 2012. bi se smanjio/povećao za iznos od 287 hiljada KM, po osnovu izloženosti kamatnom riziku. Ovo se uglavnom može pripisati izloženosti Društva kamatnim stopama na zajmovima sa promjenjivim kamatnim stopama.

Upravljanje kreditnim rizikom

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjeње rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Društva i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koje godišnje pregleda i odobrava Uprava. Potraživanja od kupaca, neto, razdijeljena su na značajan broj klijenata u različitim industrijama i geografskim područjima. Društvo nema značajnu izloženost kreditnom riziku ni prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Društvo definira kupce da imaju slične osobine ako su povezana lica.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Društva, koja je izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti u skladu sa kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama za upravljanje likvidnošću Društva. Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, kreditima od strane banaka kao i ostalim izvorima finansiranja, time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i uspoređuje profile dospijuća finansijske imovine i obaveza.

Tabele za kamatni rizik i rizik likvidnosti

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijuća Društva za nederivativnu finansijsku imovinu. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zarađene osim na sredstva za koja Društvo očekuje da će se novčani tok pojaviti u drugom periodu.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ NEKONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

Dospijeće nederivativne finansijske imovine

	Ponderisana prosječna kamatna stopa %	0 - 6 mjeseci KM 000	6 -12 mjeseci KM 000	1 - 5 godina KM 000	Preko 5 godina KM 000	Ukupno KM 000
31. decembar 2012.						
Beskamatno		138.140	-	5.886	144.055	288.081
Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom	4,39%	133.750	70.223	7.560	-	211.533
Instrumenti sa varijabilnom stopom	5%	488	463	2.922	1.615	5.488
Ukupno		272.378	70.686	16.368	145.670	505.102

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospjeća Društva za nederivativne finansijske obaveze. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Društva može tražiti da plati.

Dospijeće nederivativnih finansijskih obaveza

	Ponderisana prosječna kamatna stopa %	0 - 6 mjeseci KM 000	6 -12 mjeseci KM 000	1 - 5 godina KM 000	Preko 5 godina KM 000	Ukupno KM 000
31. decembar 2012.						
Beskamatno		120.941	-	-	-	120.941
Instrumenti po promjenljivoj kamatnoj stopi	1,8%	4.265	4.212	27.875	28.536	64.888
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	2,9%	3.377	3.401	25.966	107.762	140.506
Ukupno		128.583	7.613	53.841	136.298	326.335
31. decembar 2011.						
Beskamatno		109.994	-	-	-	109.994
Instrumenti po promjenljivoj i fiksnoj kamatnoj stopi		7.115	7.097	45.025	83.406	142.643
Ukupno		117.109	7.097	45.025	83.406	252.637

Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza određuje se na slijedeći način:

- Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza sa standardnim uslovima i kojima se trguje na aktivnijim likvidnim tržištima određuje se prema kotiranoj tržišnoj cijeni;
- Fer vrijednost ostale finansijske imovine i finansijskih obaveza se određuje u skladu sa generalno prihvaćenim modelima određivanja cijena na osnovu analize diskontiranog novčanog toka korištenjem cijena iz postojećih tržišnih transakcija.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE
I
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA
GODINU KOJA JE ZAVRŠILA
31. DECEMBRA 2012.

Sadržaj

	<i>Stranica</i>
Odgovornost za konsolidovane finansijske izvještaje	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2
Konsolidovani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	4
Konsolidovani izvještaj o finansijskom položaju	5
Konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu	6
Konsolidovani izvještaj o novčanom toku	7
Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje	8 - 41

ODGOVORNOST ZA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine pravna osoba je dužna da vodi knjigovodstvo i sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Vladajućem Društvu i Grupi, kao i njihove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Grupa u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Grupa nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Grupe. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Grupe, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave

Elvedin Grabovica, generalni direktor

JP Elektroprivreda BiH d.d.
Vilsonovo šetalište broj 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

9. maj 2013. godine

Izveštaj nezavisnog revizora

Dioničarima Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Obavili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu "Društvo") i zavisnih pravnih lica Društva (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Grupa"), prikazanih na stranama 4. do 41., koji se sastoje od konsolidovanog izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2012. godine, konsolidovanog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidovanog izvještaja o promjenama na kapitalu i konsolidovanog izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza računovodstvenih politika i drugih napomena.

Odgovornost Uprave za konsolidovane finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje priloženih konsolidovanih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju sljedeće: dizajniranje, uspostavljanje i održavanje sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka; odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; te davanje razboritih računovodstvenih procjena u datim uvjetima.

Odgovornost Revizora

Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim konsolidovanim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Obzirom na pitanja opisana u odjeljku *Osnove za suzdržavanje od mišljenja*, mi nismo bili u mogućnosti prikupiti dostatne i primjerene revizijske dokaze koji bi služili kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Osnove za suzdržavanje od mišljenja

Grupa nije vršila procjenu fer vrijednosti materijalne imovine na dan 31. decembra 2012. godine, što predstavlja odstupanje od zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ koji nalažu provedbu revalorizacije dovoljno redovito tako da se knjigovodstvena vrijednost značajno ne razlikuje od one do koje bi se došlo utvrđivanjem fer vrijednosti na datum izvještaja o finansijskom položaju. Nismo bili u mogućnosti kvantificirati efekte odstupanja od zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ na dan 31. decembra 2012. godine.

Kao što je prezentirano u Napomeni 31 uz konsolidovane finansijske izvještaje, Grupa je na dan 31. decembra 2012. godine iskazala imovinu namijenjenu prodaji u iznosu od 149.345 hiljada KM. Uprava nije vršila procjenu fer vrijednosti ove imovine, što predstavlja odstupanje od zahtjeva Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 5 „Dugoročna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja“, koji nalažu vrednovanje ove imovine po nižoj od knjigovodstvene i fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje. Obzirom na navedeno, nismo bili u mogućnosti kvantificirati efekte odstupanja od zahtjeva naprijed navedenog Standarda na dan 31. decembra 2012. godine.

Grupa nije vršila procjenu neto utržive vrijednosti zastarjelih zaliha na dan 31. decembra 2012. godine, što predstavlja odstupanje od zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 2 „Zalihe“. Obzirom da je većina organizacionih jedinica Vladajućeg društva implementirala novi informacioni sistem od 1. jula 2012. godine, Grupa nije bila u mogućnosti generirati izvještaj o ukupnom iznosu zaliha starijih od 12 mjeseci na dan 31. decembra 2012. godine (2011: 42.115 hiljada KM). Shodno navedenom, smatramo da neto utrživa vrijednost zaliha može značajno odstupati od njihove knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. decembra 2012. godine. Nismo bili u mogućnosti kvantificirati efekte naprijed navedenog odstupanja koji bi uticali na stanje zaliha, te akumuliranu dobit i finansijski rezultat za godinu koja je tada završila.

Tel +387 33 218 829, 552 150 • Fax +387 33 552 152 • Email info@pkf-re-opinion.ba • www.pkf-re-opinion.ba

PKF Re Opinion d.o.o. • Grbavička 4 • Sarajevo • Bosna i Hercegovina • 71000

JIB 4200960550009 • PDV 200960550009 • Sarajevo • Raiffeisen Bank d.d. BiH 1610000045270008

Kao što je prezentirano u Napomeni 41 uz konsolidovane finansijske izvještaje, Porezna uprava Federacije BiH je tokom 2012. godine izvršila kontrolu obračuna javnih prihoda te je u svojim rješenjima utvrdila dodatne porezne obaveze u ukupnom iznosu od 34.238 hiljada KM, koje se uglavnom odnose na zatezne kamate obračunate zbog neredovnog servisiranja obaveza prema državi. Dodatno utvrđene obaveze nisu evidentirane u poslovnim knjigama Grupe na dan 31. decembra 2012. godine, obzirom da su komponente Grupe uložile žalbu na izdata rješenja Porezne uprave. Rezervisanja po ovom osnovu nisu formirana, što predstavlja odstupanje od zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 37 „Rezervisanja, nepredviđene obaveze i nepredviđena imovina“. Obzirom da žalbeni proces nije okončan do datuma ovog izvještaja, nismo u mogućnosti procijeniti konačne efekte naprijed navedenog na konsolidovane finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2012.

Kao što je detaljnije prezentirano u Napomeni 42 uz konsolidovane finansijske izvještaje, na dan 31. decembra 2012. godine, komponenta Grupe nije evidentirala obaveze prema zaposlenima po osnovu sporazuma o izmirenju obaveza iz kolektivnih ugovora u neto iznosu od 24.832 hiljada KM. Shodno tome, na dan 31. decembra 2012. godine kratkoročne obaveze su podcijenjene za iznos navedene neto obaveze prema zaposlenima uvećane za iznos poreza i doprinosa na/iz plaća.

Komponente Grupe knjiže troškove jubilarnih nagrada i otpremnina za penzije za zaposlenike po njihovom dospjeću. Navedeno nije u skladu sa zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda 19 „Primanja zaposlenih“ koji nalaže da se iznosi primanja koje su zaposlenici zaradili na temelju tekućeg i minulog rada trebaju priznati kao obaveza. Mjerenje obaveze treba pouzdano procijeniti primjenom aktuarskih metoda. Do dana ovog izvještaja ova aktuarska kalkulacija nije napravljena. Shodno tome, nismo bili u mogućnosti da procijenimo efekat navedenog na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe za godinu koja je završila 31. decembra 2012.

Kao što je detaljnije opisano u Napomeni 42 uz konsolidovane finansijske izvještaje, komponente Grupe nisu formirale rezervisanja za potencijalne odlive sredstava za korištenje mineralnih bogatstava, te rekultivaciju zemljišta degradiranog eksploatacijom uglja, a što je propisano Zakonom o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Navedeno predstavlja odstupanje od zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 37 „Rezervisanja, nepredviđene obaveze i nepredviđena imovina“, koji nalažu formiranje rezervisanja u skladu sa realnom procjenom Uprave zasnovanoj na raspoloživim informacijama. Shodno tome, nismo bili u mogućnosti da procijenimo efekat navedenog na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe za godinu koja je završila 31. decembra 2012.

Kao što je objašnjeno u Napomeni 5 uz konsolidovane finansijske izvještaje, Grupa je stekla sedam rudnika na dan 30. septembra 2009. godine. Na datum sticanja, Grupa je vrednovala stečenu imovinu i utvrdive preuzete obaveze po njihovim knjigovodstvenim vrijednostima. Kao rezultat početne konsolidacije, Grupa je priznala goodwill u iznosu od 710 hiljada KM i prihode po osnovu povoljne kupnje u iznosu od 297.519 hiljada KM. Grupa nije vrednovala stečenu imovinu i utvrdive preuzete obaveze po njihovim fer vrijednostima na datum sticanja, što predstavlja odstupanje od zahtjeva Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 3 „Poslovne kombinacije“. Nismo bili u mogućnosti kvantificirati efekte odstupanja na konsolidovane finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2012.

Suzdržanost od mišljenja

Uzimajući u obzir značajnost pitanja elaboriranih u odjeljku *Osnove za suzdržavanje od mišljenja*, nismo bili u mogućnosti da prikupimo dostatne i primjerene revizijske dokaze koji bi služili kao osnova za izražavanje našeg mišljenja. U skladu s tim, ne izražavamo mišljenje na priložene konsolidovane finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2012.

PKF RE OPINION d.o.o.

Nihad Fejzić, direktor i ovlašteni revizor

Sarajevo, 30. april 2013. godine



Berna Šljokić, ovlašteni revizor

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

	Napomena	2012. KM 000	2011. KM 000
			izmijenjeno
Prihodi	8	934.588	967.863
Ostali prihodi iz poslovanja	9	28.088	29.858
Ukupno poslovni prihodi		962.676	997.721
Vlastiti kapitalizirani rad	11	12.767	5.700
Promjena vrijednosti zaliha na početku i na kraju perioda	-	310	(2.674)
Troškovi sirovina, materijala i energije	10	(198.640)	(235.013)
Troškovi zaposlenih	11	(451.137)	(450.985)
Troškovi amortizacije	12	(190.501)	(186.465)
Ostali troškovi poslovanja	13	(183.284)	(179.453)
Ukupno poslovni rashodi		(1.010.485)	(1.048.890)
GUBITAK IZ OPERATIVNIH DJELATNOSTI		(47.809)	(51.169)
Finansijski prihodi	14	22.215	13.175
Finansijski rashodi	15	(8.567)	(11.956)
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		(34.161)	(49.950)
Porez na dobit	16	(168)	(98)
GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA		(34.329)	(50.048)
Nekontrolirajući interes		63	65
Gubitak pripisiv većinskim vlasnicima Grupe		(34.392)	(50.113)
Zarada po dionici	17	(1,13)	(1,65)
Ostala sveobuhvatna dobit			
		2012. KM 000	2011. KM 000
			izmijenjeno
Otpuštanje odgođene poreske obaveze		2.270	1.971
Revalorizacija dugoročne imovine		1.099	(508)
Ukupno ostala sveobuhvatna dobit		3.369	1.463
Ukupno sveobuhvatni gubitak za godinu		(30.960)	(48.585)
Ukupno sveobuhvatna dobit pripisiva nekontrolirajućem interesu		63	65
Ukupno sveobuhvatni gubitak pripisiv većinskim vlasnicima Grupe		(31.023)	(48.650)

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

	Napomena	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Dugoročna imovina			izmijenjeno
Nematerijalna imovina	18	8.534	4.762
Nekretnine, postrojenja i oprema	19	3.340.110	3.282.734
Ulagачke nekretnine	20	6.082	6.180
Ulaganja u pridružena pravna lica	21	2.063	2.063
Ostala ulaganja	22	620	737
Dugoročni depoziti	23	294	194
Potraživanja po datim dugoročnim kreditima	24	4.209	5.097
Avansi i ostala dugoročna potraživanja	25	7.354	5.915
<i>Ukupno dugoročna imovina:</i>		3.369.266	3.307.682
Kratkoročna imovina			
Kratkoročni depoziti	26	195.909	234.294
Zalihe	27	158.192	125.901
Potraživanja od kupaca	28	111.264	104.956
Potraživanja po datim kratkoročnim kreditima	29	893	1.563
Ostala potraživanja	30	34.102	42.343
Imovina namijenjena prodaji	31	149.345	149.345
Novac i novčani ekvivalenti	32	21.530	57.401
<i>Ukupno kratkoročna imovina:</i>		671.235	715.803
UKUPNA IMOVINA		4.040.501	4.023.485
Kapital i rezerve			
Dionički kapital	33	2.155.160	2.155.160
Uplaćeni neregistrovani kapital	33	81.804	81.804
Kapitalne rezerve	33	65.271	44.918
Zakonske rezerve	33	55.614	55.307
Revalorizacione rezerve	33	459.205	479.730
Zadržana dobit		264.454	276.575
<i>Ukupno kapital pripisiv većinskim vlasnicima:</i>		3.081.508	3.093.494
<i>Nekontrolirajući interes</i>		2.513	2.466
Ukupno kapital i rezerve		3.084.021	3.095.960
Dugoročne obaveze			
Obaveze po dugoročnim kreditima	34	185.730	180.972
Odgođeni prihodi	35	123.548	130.409
Odgođene poreske obaveze	36	50.950	53.098
Dugoročna rezervisanja	37	62.588	72.323
Obaveze po osnovu finansijskog najma	38	847	1.509
Ostale dugoročne obaveze (otkup stanova)	-	67	-
<i>Ukupno dugoročne obaveze:</i>		423.730	438.311
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročni odgođeni prihodi	35	640	353
Kratkoročna rezervisanja	36	30.433	20.329
Obaveze po kratkoročnim kreditima	39	30.196	33.720
Obaveze prema dobavljačima	40	114.750	108.881
Ostale obaveze	41	356.731	325.931
<i>Ukupno kratkoročne obaveze:</i>		532.750	489.214
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE		4.040.501	4.023.485

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

Promjene na kapitalu tokom 2011. godine prikazane su u nastavku:

	Dionički kapital KM 000	Uplaćeni neregistrovani kapital KM 000	Kapitalne rezerve KM 000	Zakonske rezerve KM 000	Revalorizacione rezerve KM 000	Zadržana dobit KM 000	većinskim vlasnicima KM 000	Nekontrolirajući interes KM 000	Ukupno kapital pripisiv KM 000	Ukupno KM 000
Stanje 31. decembar 2010.	2.155.160	81.804	41.696	39.326	501.386	309.565	3.128.937	2.929	3.131.866	
Gubitak za godinu	-	-	-	-	-	(44.815)	(44.815)	65	(44.750)	
Amortizacija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
revalorizovanih stalnih sredstava	-	-	-	-	(23.119)	23.119	-	-	-	
Revalorizacija dugoročne imovine	-	-	-	-	(508)	-	(508)	-	(508)	
Otpuštanje odgođene porezne obaveze	-	-	-	-	1.971	-	1.971	-	1.971	
Transfer u zakonske rezerve	-	-	-	6.973	-	(6.973)	-	-	-	
Ispravka prethodnog perioda	-	-	(9.008)	9.008	-	977	977	-	977	
Sticanje nekontrolirajućeg interesa	-	-	-	-	-	-	-	(528)	(528)	
Povećanje u kapitalnim rezervama	-	-	12.230	-	-	-	12.230	-	12.230	
Stanje 31. decembar 2011.	2.155.160	81.804	44.918	55.307	479.730	281.873	3.098.792	2.466	3.101.258	
Ispravka prethodnog perioda (Napomena 6)	-	-	-	-	-	(5.298)	(5.298)	-	(5.298)	
Stanje 31. decembar 2011. (izmijenjeno)	2.155.160	81.804	44.918	55.307	479.730	276.575	3.093.494	2.466	3.095.960	

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

Promjene na kapitalu tokom 2012. godine prikazane su u nastavku:

	Dionički kapital KM 000	Uplaćeni neregistrovani kapital KM 000	Kapitalne rezerve KM 000	Zakonske rezerve KM 000	Revalorizacione rezerve KM 000	Zadržana dobit KM 000	Ukupno kapital pripisiv većinskim vlasnicima KM 000	Nekontrollirajući interes KM 000	Ukupno KM 000
Stanje 31. decembar 2011. (izmijenjeno)	2.155.160	81.804	44.918	55.307	479.730	276.575	3.093.494	2.466	3.095.960
Prenos u fond rezervi	-	-	-	307	-	(307)	-	-	-
Dividenda	-	-	-	-	-	(668)	(668)	-	(668)
Gubitak za godinu	-	-	-	-	-	(34.392)	(34.392)	63	(34.329)
Sticanje nekontrollirajućeg interesa	-	-	-	-	-	(151)	(151)	(16)	(167)
Amortizacija revalorizovanih stalnih sredstava	-	-	-	-	(23.894)	23.894	-	-	-
Efekti revalorizacije stalnih sredstava	-	-	-	-	1.099	-	1.099	-	1.099
Povećanje u kapitalnim rezervama	-	-	20.353	-	-	-	20.353	-	20.353
Ispravka prethodnog perioda	-	-	-	-	-	(497)	(497)	-	(497)
Otpuštanje odgođene porezne obaveze	-	-	-	-	2.270	-	2.270	-	2.270
Stanje 31. decembar 2012.	2.155.160	81.804	65.271	55.614	459.205	264.454	3.081.508	2.513	3.084.021

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO,
KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

	2012. KM 000	2011. KM 000
Poslovne aktivnosti		izmijenjeno
Gubitak za godinu	(34.392)	(50.113)
<i>Usklađenje za:</i>		
Amortizacija tekuće i prethodnih godina	190.501	186.465
Ispravke prethodnog perioda	(497)	-
Kapitalizacija troškova rada, materijala i kamata	(16.649)	-
Usklađenja po osnovu viškova i manjkova i kursnih razlika	(565)	-
Svođenje biološke imovine na fer vrijednost	(18)	3
Umanjenje vrijednosti ulaganja	130	-
Ispravka vrijednosti potraživanja	9.009	3.485
Prihodi od kamata	(13.707)	(18.971)
Rashodi od kamata i kapitalizirane kamate	6.864	17.691
Promjene u rezervisanjima, neto	18.080	12.950
Gubitak od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	5.545	4.916
Odgođeni prihod priznat u prihodima perioda	(9.643)	-
<i>Novac iz poslovanja prije promjena u obrtnom kapitalu</i>	<i>154.658</i>	<i>156.426</i>
(Povećanje)/smanjenje dugoročnih potraživanja	(1.439)	18.975
(Povećanje)/smanjenje potraživanja od kupaca	(12.575)	16.094
(Povećanje)/smanjenje zaliha	(32.291)	24.595
(Povećanje)/smanjenje ostalih potraživanja	5.172	16.811
Povećanje obaveza prema dobavljačima	5.869	21.490
Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza	31.688	(94)
Plaćanje po osnovu obaveza za koja su vršena rezervisanja	(17.711)	(10.737)
Promjene na odgođenom prihodu	3.069	(4.035)
Promjene u nekontrolirajućem interesu	47	-
Povećanje ostalih dugoročnih obaveza	67	(1.971)
Neto novac ostvaren u poslovnim aktivnostima	136.554	237.554
Ulagateljske aktivnosti		
Nabavka materijalne i nematerijalne imovine	(238.643)	(263.847)
Povećanje ostalih ulaganja	(13)	(160)
Plasmani u depozite kod banaka i kredite	39.843	(5.046)
Naplaćene kamate	14.034	18.971
Sticanje nekontrolirajućeg interesa	(151)	-
Neto novac korišten u ulagateljskim aktivnostima	(184.930)	(250.082)
Finansijske aktivnosti		
Povećanje obaveza po kreditima	1.234	14.334
Uplate rezervi za izmirenje obaveza za poreze i doprinose na plate	20.353	12.230
Plaćene kamate	(7.399)	(17.691)
Otplata finansijskog najma	(1.015)	-
Dividenda	(668)	-
Neto novac ostvaren u finansijskim aktivnostima	12.505	8.873
Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	(35.871)	(3.655)
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	57.401	61.056
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	21.530	57.401

Napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

1. OPŠTI PODACI

Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo («Vladajuće društvo») je dioničko društvo osnovano u Federaciji Bosne i Hercegovine sa adresom Vilsonovo šetalište broj 15, Sarajevo.

Osnovna djelatnost Grupe je eksploatacija uglja, proizvodnja elektrodistributivne opreme, proizvodnja i distribucija električne energije, snabdijevanje električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije, uključujući upravljanje elektroenergetskim sistemom.

Na dan 31. decembra 2012. godine Grupa je zapošljavala 14.746 radnika (2011. – 15.333 zaposlenih).

Tijela Grupe

Nadzorni odbor

mr.sci Enver Agić	predsjednik
Fejsal Hrustanović	član
dr. sci Bahrudin Šarić	član
mr.sci Jakub Dinarević	član
mr. sci Sanel Buljubašić	član
Selvedin Subašić	član
Davorin Korać	član

Uprava

dr. Elvedin Grabovica	generalni direktor
Senad Sarajlić	izvršni direktor za proizvodnju
Admir Anđelija	izvršni direktor za distribuciju
mr. sci Mirsad Šabanović	izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu
Edin Mujagić	izvršni direktor za ekonomske poslove
mr. sci Amil Kamenica	izvršni direktor za kapitalne investicije
Mensura Zuka	izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove

Odbor za reviziju

Sadija Sinanović	predsjednica
dr. Mirsad Kikanović	član
Suljo Kasapović	član

Podaci o zavisnim pravnim licima konsolidovanim u finansijske izvještaje Grupe su prezentirani u nastavku:

		Procenat vlasništva	
Zavisno pravno lice	Poslovna aktivnost	2012.	2011.
Rudnici uglja Kreka d.o.o. Tuzla	Eksploatacija uglja	100%	100%
RMU Kakanj d.o.o. Kakanj	Eksploatacija uglja	100%	100%
RMU Zenica d.o.o. Zenica	Eksploatacija uglja	100%	100%
RMU Breza d.o.o. Breza	Eksploatacija uglja	100%	100%
RMU Đurđevik d.o.o. Đurđevik	Eksploatacija uglja	100%	100%
RU Gračanica d.o.o. Gornji	Eksploatacija uglja		
Vakuf - Uskoplje		100%	100%
RMU Abid Lolić d.o.o. Bila	Eksploatacija uglja	100%	100%
Hotel Makarska	Hotelijerstvo	100%	96,20%
Eldis tehnika d.o.o. Sarajevo	Proizvodnja elektro-opreme i komunikacije	100%	100%
Iskraemeco d.o.o. Sarajevo	Upravljanje energijom i usluge	57,5%	57,5%

Zavisna pravna lica su uključena u uobičajene poslovne aktivnosti vezana za svoje djelatnosti kako je naprijed opisano.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

2. USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDARDA

2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja sljedeći Standardi i Tumačenja su efektivni za tekući period (na snazi za periode koji počinju 1. januara 2012. godine ili nakon toga):

MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (jaka hiperinflacija i ukidanje fiksnih datuma za prvu primjenu)
MSFI 7	Finansijski instrumenti - objavljivanje (objavljivanje prijenosa finansijskih sredstava)
MRS 1	Prezentacija finansijskih izvještaja (prezentiranje sveobuhvatne dobiti na snazi od 1. jula 2012. godine)
MRS 12	Porezi na dobit (odgođeni porezi: povrat osnovne imovine)

2.2 Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći standardi i tumačenja standarda su objavljeni i nisu još u upotrebi:

MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (izuzeće od zahtijeva ponovne prezentacije uporednih podataka po MSFI 9: na snazi od 1. januara 2015. god.)
MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (državni krediti na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (godišnja poboljšanja: ponovljena primjena MSFI 1 – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 1	Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (godišnja poboljšanja: troškovi pozajmljivanja – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 7	Finansijski instrumenti - objavljivanje (prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 9	Finansijski instrumenti: Klasifikacija i mjerenje (na snazi od 1. januara 2015. godine)
MSFI 9	Dodaci MSFI 9 za računovodstvo finansijskih obaveza (na snazi od 1. jan. 2015. godine)
MSFI 10	Konsolidirani finansijski izvještaji (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 11	Zajednički poduhvati (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 12	Prezentacija učešća u drugim subjektima (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MSFI 13	Mjerenje fer vrijednosti (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 1	Prezentacija finansijskih izvještaja (godišnja poboljšanja: pojašnjenja zahtijeva vezanih za uporedne podatke – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 16	Nekretnine, postrojenja i oprema (godišnja poboljšanja: klasifikacija uslužne opreme – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 19	Primanja zaposlenih (primanja nakon zaposlenja i primanja kod prekida zaposlenja – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 27	Odvojeni finansijski izvještaji (na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 28	Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednički poduhvati (na snazi od 1. jan. 2013. godine)
MRS 32	Finansijski instrumenti – prezentacija (prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza – na snazi od 1. januara 2014. godine)
MRS 32	Finansijski instrumenti – prezentacija (godišnja poboljšanja: porezni efekti na raspodjelu vlasnicima vlasničkih instrumenata – na snazi od 1. januara 2013. godine)
MRS 34	Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine (godišnja poboljšanja: izvještavanje za periode tokom godine i segmentarne informacije za ukupnu imovinu i obaveze – na snazi od 1. januara 2013. godine)
IFRIC 20	Troškovi otkrivke u fazi proizvodnje kod površinskih rudnika (na snazi od 1. januara 2013. godine)

Grupa je izabrala da ne usvoji ove standarde, amandmane standardima i tumačenja unaprijed, prije njihovog datuma stupanja na snagu. Uprava Grupe predviđa da usvajanje ovih standarda i tumačenja u budućim periodima neće značajno uticati na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Konsolidovani finansijski izvještaji prikazani na stranama 4 do 8 sastavljeni su na osnovu finansijskih informacija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i njegovih povezanih lica, a u skladu sa Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja. Finansijski izvještaji prikazani su za Grupu. Finansijski izvještaji za Vladajuće društvo su prikazani odvojeno. Finansijski izvještaji Grupe su u skladu sa konsolidovanim finansijskim izvještajima Vladajućeg društva i njegovih povezanih lica.

Zavisna pravna lica su ona preduzeća koja su kontrolisana od strane Grupe. Kontrola postoji kad Društvo ima moć, direktnu ili indirektnu, da upravlja finansijskim i poslovnim aktivnostima preduzeća, te da stiče korist od njihovih djelatnosti. Finansijski izvještaji povezanih lica su uključeni u konsolidovane finansijske izvještaje Grupe od dana kad kontrola počinje do dana kad kontrola prestaje. Interni bilansi i transakcije unutar Grupe, te bilo koja nerealizovana dobit od internih transakcija, su isključeni iz konsolidovanih finansijskih izvještaja. Nerealizovani prinosi koji proizilaze iz transakcija sa povezanim stranama su isključeni do iznosa učešća Grupe u preduzeću. Nerealizovani prinosi koji rezultiraju iz transakcija sa povezanim licima su isključeni do iznosa ulaganja u Grupu. Nerealizovani gubici su isključeni na isti način kao i nerealizovani prinosi.

Prezentiranje finansijskih izvještaja u skladu s MSFI zahtjeva od Uprave stvaranje procjena i pretpostavki koje se odražavaju na prezentiranu aktivu i pasivu, te objavljivanje vanbilansnih sredstava i obaveza na dan finansijskog izvještaja i utvrđene iznose prihoda i rashoda za izvještajni period. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od tih procjena. Slijedi opis usvojenih temeljnih računovodstvenih politika.

Izjava o usklađenosti

Konsolidovani finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI") koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde. Za potrebe ovog izvještaja, napravljene su određene reklasifikacije prethodnog perioda u cilju postizanja konzistentne prezentacije tekuće godine.

Osnova prezentiranja

Finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška, izuzev određenih stavki materijalne imovine koje su iskazane u revaloriziranim iznosima. Finansijski izvještaji prezentirani su u konvertibilnim markama (KM), s obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja u Grupi. Konvertibilna marka je fiksno vezana za euro (1 EUR = 1,95583 KM).

U nastavku su prezentirane osnovne računovodstvene politike Grupe:

3.1 Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje proizvoda se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja umanjeno za povrate robe, rezervisanja, trgovačke popuste i količinske rabate. Prihodi od prodaje proizvoda se priznaju kada su na kupca preneseni značajni rizici i koristi vlasništva, kada je vjerovatno da će transakcija biti praćena prilivom ekonomske koristi. kada se troškovi i mogući povrati robe mogu pouzdano izmjeriti i kada Grupa ne zadržava uticaj na upravljanje i kontrolu nad prodanom robom. Prihodi od usluga se priznaju u razdoblju u kojem su usluge izvršene u skladu s postotkom dovršenosti na dan bilansa stanja.

Prihodi, rashodi i sredstva su priznati neto od poreza na dodanu vrijednost (PDV), osim ako se iznos PDV ne može povratiti od Države. U ovim okolnostima PDV je priznat kao dio troška nabavljenog sredstva ili kao dio nastalog rashoda. Potraživanja i obaveze se vode po iznosu u koji je uključen PDV. Iznos pretporeza, tj. potraživanja za PDV, je uključen u tekuća potraživanja. Iznos PDV-a koji treba platiti je uključen u tekuće obaveze. Prihodi od prodaje dobara i usluga su priznati na dan kada su dobra i usluge isporučeni i predstavljaju neto fakturisanu vrijednost bez PDV-a.

3.2 Odgođeni prihodi

Donacije u gotovini i opremi koje se koriste za investicije u toku za rekonstrukciju sredstava i za ostale aktivnosti su u bilansu stanja prikazane kao odgođeni prihod koji se knjigovodstveno evidentira u bilansu uspjeha primjenom linearne metode u budućim periodima, kako bi se te donacije mogle koristiti u investicijama ili u svakodnevnim operacijama u toku procijenjenog ekonomskog vijeka doniranog sredstva.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.3 Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi i rashodi uključuju kamate na kredite, zatezne kamate, potraživanja za kamate na uložena sredstva, prihod od dividendi, pozitivne i negativne kursne razlike.

Prihod od kamate je priznat kada je obračunat uzimajući u obzir efektivni prinos od sredstava. Prihod od dividendi je priznat u bilansu uspjeha na dan kada je nastalo pravo Grupe da primi dividende.

Troškovi pozajmljivanja, koji se mogu direktno pripisati sticanju, izgradnji ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava, sredstava za koje je potrebno znatno vremensko razdoblje da se dovedu u stanje koje je pogodno za namjeravanu upotrebu ili prodaju, uključuju se u trošak tih sredstava do momenta kada su sredstva suštinski spremna za njihovu namjeravanu upotrebu ili prodaju. Prihodi od ulaganja zarađeni privremenim ulaganjem namjenskih kreditnih sredstava tokom njihovog trošenja za kvalificirano sredstvo oduzimaju se od troškova pozajmljivanja koji se mogu kapitalizirati. Svi drugi troškovi posudbe priznaju se u neto dobit ili gubitak perioda u kojem su nastali.

3.4 Strane valute

Transakcije u stranim valutama izražene su u funkcionalnoj valuti Grupe upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije. Monetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunate su upotrebom kursa važećeg na taj dan. Dobici ili gubici od kursnih razlika, koji nastaju prilikom izmirenja tih transakcija te dobici ili gubici nastali prilikom preračuna monetarne imovine i obaveza izraženih u stranim valutama, priznaju se u bilansu uspjeha.

Nemonetarna imovina i stavke koje se mjere po historijskom trošku strane valute ne preračunavaju se po novim kursovima. Nemonetarna imovina i obaveze denominirane u stranoj valuti prikazane prema historijskom trošku, preračunate su u funkcionalnu valutu upotrebom kursne liste važeće na dan transakcije.

3.5 Primanja zaposlenih

(i) Porezi i doprinosi na/iz plaća

Za račun svojih zaposlenih, Grupa plaća penziono i zdravstveno osiguranje iz plata zaposlenih, koje se računa na bruto platu, kao i poreze koji se računaju na neto platu. Grupa isplaćuje navedene naknade u korist penzionog i zdravstvenog fonda po zakonskim stopama u toku cijele godine, a na osnovu bruto plate. Također, topli obrok, prevoz radnika sa i na posao i regres za godišnji odmor plaćaju se u skladu sa lokalnim propisima. Ovi troškovi se evidentiraju u bilansu uspjeha u periodu u kojem su troškovi plata nastali.

(ii) Otpremnine

Neto obaveza Grupe u odnosu na otpremnine za penzije je iznos budućih koristi koje su zaposlenici zaradili u zamjenu za njihove usluge u tekućem i prethodnim razdobljima, a koje se diskontuju na sadašnju vrijednost. Diskontna stopa je prosječna kamatna stopa Komercijalnih banaka na kredite čiji su rokovi dospelja približno jednaki rokovima i uslovima obaveza Grupe.

(iii) Bonusi

Obaveze za bonuse zaposlenika priznaju se kao rezerviranja troškova na temelju formalnog plana Grupe, kada se može realno očekivati da će bonusi biti primljeni te kada se iznos bonusa može procijeniti prije objave finansijskih izvještaja. Za obaveze za bonuse, se očekuje da će biti podmirene kroz 12 mjeseci od datuma bilansa, a priznaju se u iznosu za koji se očekuje da će biti isplaćen. Obaveze za kratkoročna primanja zaposlenicima se ne diskontuju i priznaju se kao trošak kada se usluga pruži.

3.6 Porez na dobit

Porez na dobit sadrži tekući porez i odgođeni porez. Porez na dobit iskazuje se u bilansu uspjeha osim poreza koji se odnosi na stavke unutar glavnice, kada se trošak poreza na dobit priznaje unutar glavnice. Tekući porez predstavlja očekivanu poreznu obavezu obračunatu na oporezivi iznos dobiti za godinu, koristeći poreznu stopu važeću na dan bilansa stanja i sva usklađenja porezne obaveze iz prethodnih razdoblja.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.6 Porez na dobit (nastavak)

Iznos odgođenog poreza temelji se na očekivanoj realizaciji ili namirenju knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza, korištenjem poreznih stopa koje se primjenjuju ili uglavnom primjenjuju na datum bilansa stanja. Odgođeni porez se mjeri prema poreskim stopama za koje se očekuje da će biti primijenjene na privremene razlike kada budu promijenjene, zasnovano na zakonima koji su doneseni ili suštinski doneseni do dana izvještaja. Odgođena porezna imovina priznaje se u visini u kojoj je vjerojatno da će se ostvariti buduća oporeziva dobit dovoljna za korištenje imovine. Odgođena porezna imovina umanjuje se za iznos za koji više nije vjerovatno da će se moći iskoristiti kao porezna olakšica.

3.7 Nekretnine, postrojenja i oprema

(i) Priznavanje i vrednovanje

Nekretnine, postrojenja i oprema koji se koriste u proizvodnji ili distribuciji proizvoda ili usluga, ili za administrativne namjene su prikazani u bilansu stanja po njihovom revaloriziranom iznosu koji predstavlja njihovu fer vrijednost na dan revalorizacije smanjenu za ukupnu naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke od smanjenja. Svako povećanje vrijednosti koje je rezultat revalorizacije takvog zemljišta i zgrada pripisuje se revalorizacijskim rezervama, osim do onog iznosa do kojeg se stornira revalorizacijsko smanjenje istog sredstva koje je prethodno priznato kao rashod u bilansu uspjeha, u kojem se slučaju povećanje priznaje u bilansu uspjeha do iznosa prethodno priznatog rashoda. Smanjenje knjigovodstvene vrijednosti uslijed revalorizacije takvog zemljišta i zgrada priznaje se kao rashod do iznosa koji prevazilazi revalorizacijske rezerve koje se odnose na ta sredstva. Sredstva u pripremi prikazana su po trošku umanjenom za gubitke od smanjenja, ako ih ima. Amortizacija počinje kada su sredstva spremna za njihovu namijenjenu upotrebu. Trošak uključuje izdatke koji se mogu direktno pripisati sticanju sredstva.

Dobici ili gubici koji proizilaze iz pojedinog predmeta nekretnina, postrojenja i opreme (koji se utvrđuju kao razlika između neto primitaka od otuđenja i knjigovodstvene vrijednosti imovine) priznaju se u bilansu uspjeha.

(ii) Revalorizacija rezerve

Revalorizacija rezerve, uključene u vlasnički kapital, a koje se odnose na procjenu vrijednosti stalnih sredstava, mogu biti prebačene direktno na zadržanu dobit, kada se sredstva isknjiže ili prodaju. Ovo može uključiti transfer čitavog viška kada se sredstva otpišu ili stave van upotrebe. Međutim, revalorizacija rezerve mogu biti prebačene i za sredstva u upotrebi koja se koriste od strane Grupe. U tom slučaju, iznos transferiranih rezervi će biti razlika između amortizacije bazirane na vrijednosti transferiranih stalnih sredstava i amortizacije po trošku nabavke. Transfer sa revalorizacije rezerve na zadržanu dobit se ne vrši preko bilansa uspjeha.

(iii) Naknadni izdaci

Zamjenski trošak dijela nekretnina, postrojenja i opreme se priznaje kao sredstvo ukoliko je izvjesno da će Grupa imati buduće ekonomske koristi od tog sredstva i da je trošak sredstva moguće pouzdano izmjeriti. Trošak svakodnevnog održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaje se u bilansu uspjeha kada nastane.

(iv) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja imovine. Zemljište i sredstva u pripremi se ne amortiziraju. Procijenjeni korisni vijek trajanja sredstava je slijedeći:

Zgrade	10 do 80 godina
Postrojenja i oprema	5 do 40 godina
Ostalo	3 do 5 godina

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije i korisni vijek trajanja.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.8 Nematerijalna imovina

(i) Razvoj

Razvojne aktivnosti uključuju plan i dizajn za proizvodnju novih ili suštinski unaprijeđenih proizvoda i procesa. Troškovi istraživanja i razvoja se kapitaliziraju u obimu u kojem zadovoljavaju kriterije definisane Međunarodnim računovodstvenim standardom 38 „Nematerijalna imovina“.

(ii) Software

Software je početno vrednovan po trošku. Nakon početnog priznavanja, software se vrednuje po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirani gubitak od umanjenja vrijednosti.

(iii) Naknadni izdaci

Naknadni izdaci vezani uz nematerijalnu imovinu kapitaliziraju se samo kada povećavaju buduću ekonomsku korist pripadajuće imovine. Svi ostali izdaci, uključujući izdatke za interno razvijeni goodwill i brand prikazani su u bilansu uspjeha kao trošak u razdoblju kada su nastali.

(iv) Amortizacija

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha primjenom linearne metode otpisa tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Procijenjeni korisni vijek trajanja za tekući i uporedne periode je kako slijedi:

Software	5 godina
----------	----------

Na datum izvještavanja ponovo se procjenjuje valjanost metode obračuna amortizacije i korisni vijek trajanja.

3.9 Umanjenje vrijednosti sredstava

Knjigovodstveni iznos imovine, osim zaliha, pregledava se na svaki datum izvještavanja kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija o umanjenju njihove vrijednosti. Ukoliko indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine. Gubitak iz umanjenja vrijednosti priznaje se kada je knjigovodstveni iznos sredstva ili jedinice koja stvara gotovinu veći nego njegov nadoknadivi iznos. Jedinica koja stvara gotovinu je najmanja grupa sredstava koja se može identificirati a koja stvara gotovinske tokove koji su uglavnom neovisni od ostalih sredstava i grupa sredstava. Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti priznaje se u bilansu uspjeha. Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti koji se odnosi na jedinice koje stvaraju gotovinu se alokira da bi smanjio neto knjigovodstvenu vrijednost sredstva u tim jedinicama na proporcionalnoj osnovi.

(i) Izračun nadoknadivog iznosa

Nadoknadivi iznos sredstva jedinice koja stvara gotovinu je iznos vrijednosti u upotrebi ili fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, zavisno koja je od njih veća. U procjenjivanju vrijednosti u upotrebi, sadašnja vrijednost procijenjenih budućih gotovinskih tokova izračunava se upotrebom diskontne stope prije oporezivanja koja reflektira procjenu vremenske vrijednosti novca na tržištu i rizika karakterističnih za tu imovinu. Za sredstvo koje ne generira nezavisne gotovinske tokove, nadoknadivi iznos se određuje za jedinicu za stvaranje gotovine u koju sredstvo pripada.

(ii) Ukidanje gubitka od umanjenja vrijednosti

Gubitak od umanjenja vrijednosti potraživanja koja se vode po amortiziranom trošku se stornira ako dođe do naknadnog povećanja nadoknadivog iznosa koje objektivno može biti povezano sa događajem koji se desio nakon što je gubitak od umanjenja priznat. U pogledu ostalih sredstava, gubici od umanjenja priznati u prethodnim periodima se procjenjuju na datum svakog izvještaja da bi se utvrdilo da li je gubitak umanjen ili nestao. Gubitak po umanjenju se stornira ako postoje indikacije da se gubitak po umanjenju smanjio i ako je došlo do promjene procjena kojima se utvrđuje nadoknadivi iznos.

Gubitak po umanjenju se stornira samo do te mjere da knjigovodstvena vrijednost sredstva ne prelazi knjigovodstvenu vrijednost tog sredstva koja bi bila utvrđena (po umanjenju za iznos amortizacije), da u prethodnim godinama nije bilo priznavanja gubitka zbog umanjenja njegove vrijednosti.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.10 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižem od troška ili neto prodajne vrijednosti. Zalihe su vrednovane po trošku nabavke, uključuju sve troškove koji su potrebni za dovođenje zaliha u stanje spremno za upotrebu, koristeći metod prosječnog ponderisanog troška.

U slučaju gotovih proizvoda i proizvodnje u toku, trošak uključuje odgovarajući dio općih proizvodnih troškova zasnovan na normalnom kapacitetu poslovanja. Neto prodajna vrijednost je procijenjena prodajna cijena u normalnom toku poslovanja umanjena za procijenjene troškove kompletiranja i prodaje zaliha.

3.11 Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Grupa trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerovatno da će biti potreban odliv resursa radi podmirivanja obaveza te ako se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Iznosi rezervisanja se utvrđuju diskontiranjem očekivanih budućih gotovinskih tokova korištenjem diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i, gdje je primjenjivo, rizika specifičnih za obavezu.

3.12 Finansijski instrumenti

(a) *Nederivativni finansijski instrumenti*

Nederivativni finansijski instrumenti čine pozajmice, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja, novac i novčani ekvivalenti, ulaganja, zajmovi i krediti kao i obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze.

Nederivativni finansijski instrumenti se početno vrednuju po njihovoj fer vrijednosti, uvećanoj za transakcijske troškove za osim za instrumente koji se ne priznaju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Nederivativni finansijski instrumenti se naknadno mjere na način koji je niže opisan.

Pozajmice i potraživanja

Zajmovi i potraživanja iskazuju se po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti za potrebe izvještaja o navčanom toku uključuju novac u blagani, račune kod banaka te depozite u bankama s rokom dospijeca do tri mjeseca.

Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima iskazuju se početno po fer vrijednosti, a naknadno se vrednuju po amortiziranom trošku, koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Finansijski instrument se priznaje ukoliko Grupa postaje jedna od ugovornih strana na koju se primjenjuju ugovorni uslovi instrumenta. Finansijska imovina prestaje se priznavati ukoliko isteknu ugovorna prava Grupe na novčane tokove od finansijske imovine, te a ko Grupa prenese finansijsku imovinu bez zadržavanja kontrole ili prenese sve rizike i koristi povezane s tom imovinom. Redovna nabavka i prodaja finansijske imovine priznaje se na datum trgovine odnosno na datum kada se Grupa obaveže kupiti ili prodati imovinu. Finansijske obaveze prestaju se priznavati ako je ugovorna obaveza podmirena, ispravljena ili je istekla.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(b) Otkup emitovanog kapitala

Kada se vrši iskup dioničkog kapitala, iznos naknade zajedno sa direktnim troškovima koji su mu pripisani, se priznaje kao umanjeno temeljnog kapitala. Iskupljene dionice se prikazuju kao vlastite dionice i prezentirane su kao umanjeno od ukupnog iznosa temeljnog kapitala.

(c) Udjeli u pridruženim društvima

Pridruženim društvima smatraju se društva u kojima Vladajuće društvo ima značajan uticaj, ali nema kontrolu. Značajan uticaj je pravo sudjelovanja u odlukama o finansijskim i poslovnim politikama subjekta u koje je izvršeno ulaganje, ali ne predstavlja kontrolu ili zajedničku kontrolu tih politika. Ulaganja u pridružena lica inicijalno se vrednuju po trošku, a naknadno po trošku umanjenom za umanjena vrijednosti.

3.13 Krediti i pozajmice

(i) Kamatonosni krediti i pozajmice

Kamatonosni krediti i pozajmice se početno priznaju po fer vrijednosti primljenog novca umanjenoj za pripadajuće transakcijske troškove. U budućim razdobljima, kamatonosni krediti i pozajmice se iskazuju po amortizacionom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope. Svaka razlika između primitaka (umanjeno za transakcijske troškove) i vrijednosti po dospeljeću se priznaje u bilansu uspjeha tokom trajanja pozajmice primjenom efektivne kamatne stope.

(ii) Beskamatni krediti i pozajmice

Beskamatni krediti i pozajmice koji dospijevaju u roku manjem od godine dana nisu diskontovani na odnosnu tržišnu stopu na dan izvještavanja.

3.14 Određivanje fer vrijednosti

Brojne računovodstvene politike Grupe zahtijevaju određivanje fer vrijednosti za finansijska i nefinansijska sredstva i obaveze. Fer vrijednosti korištene za vrednovanje i/ili za potrebe objavljivanja su zasnovane na slijedećim metodama. Tamo gdje je primjenjivo, dodatne informacije o pretpostavkama na kojima su se određivale fer vrijednosti su objavljene u zabilješkama vezanim uz to sredstvo ili obavezu.

(i) Depoziti po viđenju

Knjigovodstvena vrijednost depozita po viđenju je približno jednaka njihovoj fer vrijednosti, prvenstveno zbog toga što su ti depoziti najbliži gotovini.

(ii) Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima

Tekuća vrijednost potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima je približno jednaka njihovoj fer vrijednosti.

(iii) Nekretnine, postrojenja i oprema

Vanjski, neovisni procjenitelj, koji ima priznatu profesionalnu kvalifikaciju, pripremio je procjenu vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme Vladajućeg društva na dan 31. decembra 2004. godine. Fer vrijednost se bazira na tržišnoj vrijednosti, a to je procijenjena vrijednost za koju bi imovina mogla biti prodana na dan procjene vrijednosti između dobrovoljnog kupca i dobrovoljnog prodavatelja po uobičajenim poslovnim i komercijalnim uvjetima nakon pravilnog oglašavanja, a u kojem su obje strane postupile sa znanjem, oprezom i bez prisile.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

3. PREGLED TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.16 Izvještavanje po segmentima

Segment je dio Grupe koji se može izdvojiti ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanju usluga (poslovni segment) ili kao dio angažiran u proizvodnji proizvoda ili pružanja usluga unutar određenog ekonomskog okruženja (geografski segment), koji je podložan rizicima i koristima koje se razlikuju od onog drugog segmenta. Trenutno poslovanje Grupe je u području proizvodnje i distribucije električne energije (poslovni segment), a poslovanje, ukupna imovina kao i većina klijenata su smješteni u Bosni i Hercegovini. Stoga je izvještavanje po segmentima prikazano u Napomeni 5.

4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3, Uprava Grupe donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

4.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti

Slijedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini. Procjene se koriste, iako ne samo ograničeno u te svrhe: periode amortizacije i sadašnje vrijednosti imovine, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine, rezervacije za umanjenje vrijednosti zaliha i sumnjivih potraživanja, obračunate interkonekcijske prihode i troškove te za procjene rezervacija za dugoročne i kratkoročne naknade zaposlenim. Budući događaji i njihovi efekti ne mogu biti procijenjeni sa sigurnošću.

Prema tome, računovodstvene procjene zahtijevaju profesionalno mišljenje koje je uključeno u pripremanje finansijskih izvještaja koja će biti promijenjena kada nastupe novi događaji, kada se stekne novo iskustvo, kada budu prikupljene nove informacije i kada se promijeni poslovno okruženje Grupe. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od procijenjenih.

Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme

Kao što je opisano u Napomeni 3, Grupa pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

Neizvjesnost procjena vezanih uz sudske sporove

Značajan izvor neizvjesnosti procjena proizilazi iz sudskih sporova. Na dan 31. decembra 2012. godine, protiv Grupe su pokrenuti sporovi u ukupnom iznosu od 57.603 hiljade KM. Za sve sporne predmete formirana je rezervacija u skladu sa procjenom ishoda sporova.

Neizvjesnost procjena vezanih za rezervisanja za primanja zaposlenih

Vladajuće društvo i Grupa angažuju ovlaštene aktuale koji vrše izračun potrebnih rezervisanja za primanja zaposlenih u skladu sa zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda 19 „Prijmanja zaposlenih“.

Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca se procjenjuju na svaki datum bilansa stanja i vrši se umanjenje vrijednosti prema broju dana dospjeća (365 dana) za plaćanje. Potraživanja od kupaca koja su starija od tri mjeseca se smatraju sumnjivim i spornim potraživanjima. Potraživanja od kupaca koja su starija od godinu dana za fizička i pravna lica se otpisuju i prenose na rashode.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

5. STICANJE ZAVISNIH DRUŠTAVA

Na dan 14. januara 2009. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u procesu restrukturiranja i reorganizacije sektora električne energije, u ime Federacije BiH donijela je odluku (br. 12/09, Službene novine FBiH br. 4/09) o prenosu 100% udjela u rudnicima uglja na Društvo.

Na dan 24. juli 2009. godine, Društvo je potpisalo ugovor sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o prenosu udjela u rudnicima uglja sa Vlade Federacije BiH na JP Elektroprivreda BiH.

Nadzorni odbor Društva je na dan 31. august 2009. godine imenovao ovlašteno osoblje skupštine rudnika uglja. Ovlašteno osoblje Društva je na dan 25. septembra 2009. godine usvojilo nove statute rudnika uglja, koje odražavaju promjene vlasništva rudnika, te su počeli proceduru za smjene uprave i nadzornih odbora rudnika uglja.

Na dan 30. septembar 2009. godine, Društvo je primilo odobrenje Konkurentskog vijeća Bosne i Hercegovine za prenos vlasništva nad rudnicima uglja sa Vlade FBiH na Društvo. Na isti datum, Društvo je preuzelo kontrolu nad rudnicima uglja, te je zakonito vlasništvo nad rudnicima preneseno sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH.

Grupa je na datum sticanja vrednovala sredstva koji se mogu identifikovati i obaveze po njihovim knjigovodstvenim vrijednostima. Grupa je priznala goodwill na datum sticanja kao višak između nabavne vrijednosti poslovne kombinacije koja je određena po procijenjenoj vrijednosti rudnika uglja, urađenoj od strane nezavisnog procjenitelja, i neto vrijednosti sredstava koja se mogu identifikovati i obaveza po njihovim knjigovodstvenim vrijednostima. Kao rezultat početne konsolidacije, Grupa je priznala goodwill od 710 hiljada KM i prihode po osnovu povoljne kupnje od 297,519 hiljada KM. U toku perioda vrednovanja koji završava 30. septembra 2010. godine, Grupa nije vrednovala stečena sredstva koji se mogu identifikovati i obaveze po fer vrijednosti na datum sticanja i retroaktivno uskladila privremene iznose koji su priznati na datum sticanja, kako bi prikazala nove informacije o činjenicama i uslovima koji su postojali na datum sticanja.

Grupa je angažovala neovisnog revizora da provede vrednovanje udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u skladu sa Međunarodnim standardima procjene vrijednosti. Vanjski revizor je izdao izvještaj na dan 16. oktobar 2009. godine i na osnovu tog izvještaja ukupna vrijednost 100% kapitala u rudnicima uglja na dan 31.12.2008. godine je bila 81.804 hiljade KM. Za ovaj iznos Vladajuće društvo će izdati dionice Vladi Federacije BiH putem kojih će se povećati udio Vlade u Grupi, a sudska registracija je u toku.

6. IZMJENA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2011.

Grupa je, u skladu sa zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda 8 – "Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške", te Odluke Uprave broj D-01-42-524/13 od 14. januara 2013. godine, retroaktivno izmijenjenila finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2011. Izmjena se odnosila na primjenu zahtjeva Međunarodnog računovodstvenog standarda 19 „Primanja zaposlenih“, u dijelu obračuna rezervisanja za otpremnine i rente zaposlenim. U skladu s navedenim rashodi po osnovu rezervisanja su povećani za iznos od 5.298 hiljada KM kao i gubitak za 2011. godinu za navedeni iznos.

7. POSLOVNI SEGMENTI

Grupa je organizovano u tri poslovna segmenta koja predstavljaju osnovu za izvještavanje.

Segment 1 – Proizvodnja, koja uključuje hidroelektrane na Neretvi (Jablanica, Grabovica i Salakovac) i termoelektrane u Kaknju i Tuzli

Segment 2 – Distribucija i snabdijevanje, koja uključuje distribucijske jedinice u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici

Segment 3 – Obuhvata ekonomsko pravne poslove, ljudske resurse, razvoj i investicije

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

7. POSLOVNI SEGMENTI (NASTAVAK)

Poslovanje po segmentima Grupe se može prikazati kako slijedi:

u hiljadama KM	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Eliminacija		Konsolidacija	
	2012.	2011. izmjenjeno	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011. izmjenjeno
Proizvodnja			Distribucija i snabdijevanje		Ostale djelatnosti					
Prihodi	946.282	995.955	230.762	228.793	72.874	64.808	(315.330)	(321.762)	934.588	967.794
Troškovi prodaje	(801.158)	(887.682)	(129.316)	(187.344)	(56.022)	(70.939)	315.065	321.762	(671.431)	(824.203)
Rezultat segmenta	145.124	108.273	101.446	41.449	16.852	(6.131)	(265)	-	263.157	143.591
Ostali operativni prihodi	11.574	13.971	12.389	13.513	4.263	5.566	(138)	-	28.088	33.050
Ostali operativni rashodi	(62.310)	(25.078)	(70.684)	(14.605)	(15.962)	(1.723)	403	-	(148.553)	(41.406)
Amortizacija	(138.249)	(137.630)	(45.987)	(42.375)	(6.265)	(6.460)	-	-	(190.501)	(186.465)
Rezultat iz operativnih djelatnosti	(43.861)	(40.464)	(2.836)	(2.018)	(1.112)	(8.748)	265	-	(47.809)	(51.230)
Finansijski prihodi	8.586	6.456	3.275	2.316	10.655	10.369	(301)	(170)	22.215	18.971
Finansijski rashodi	(6.926)	(16.051)	(439)	(400)	(1.503)	(1.410)	301	170	(8.567)	(17.691)
Neto finansijski rezultat	1.660	(9.595)	2.836	1.916	9.152	8.959	-	-	13.648	1.280
Dobit / (gubitak) prije oporezivanja	(42.201)	(50.059)	-	(102)	8.040	211	-	-	(34.161)	(49.950)
Porez na dobit	(58)	-	-	-	(110)	(98)	-	-	(168)	(98)
Dobit / (gubitak) nakon oporezivanja	(42.259)	(50.059)	-	(102)	7.930	113	-	-	(34.329)	(50.048)

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

7. POSLOVNI SEGMENTI (NASTAVAK)

Konsolidovani izvještaj o finansijskom položaju po segmentima se može prikazati kako slijedi:

u hiljadama KM	Segment 1		Segment 2		Segment 3		Eliminacija		Ukupno	
	Proizvodnja	31.12.2011.	31.12.2012.	Distribucija i snabdijevanje	31.12.2011.	31.12.2012.	Ostale djelatnosti	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2011. izmjenjeno
Stalna sredstva	2.466.141	2.437.487	777.956	761.293	114.537	92.275	-	-	3.358.634	3.291.055
Goodwill	-	-	-	-	-	-	710	710	710	710
Ulaganja Ostala dugoročna imovina	44.440	20.972	8	7	100.244	97.457	(142.015)	(115.443)	2.677	2.993
	3.358	12.112	-29	69	14.822	24.190	(9.023)	(20.987)	9.128	15.384
Ukupno dugoročna imovina	2.513.939	2.470.571	777.935	761.369	229.603	213.922	(150.328)	(135.720)	3.371.149	3.310.142
Tekuća sredstva	662.297	682.580	228.459	212.978	(171.508)	(149.146)	(44.029)	(28.583)	675.219	717.829
Ukupno imovina	3.176.236	3.153.151	1.006.394	974.347	58.095	64.776	(194.357)	(164.303)	4.046.368	4.027.971
Obaveze	690.373	670.710	186.140	152.803	140.554	158.069	(54.720)	(49.571)	962.347	932.011
Ukupno obaveze	690.373	670.710	186.140	152.803	140.554	158.069	(54.720)	(49.571)	962.347	932.011
Neto sredstva po segmentu	2.485.863	2.482.441	820.254	821.544	(82.459)	(93.293)	(139.637)	(114.732)	3.084.021	3.095.960

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

8. PRIHODI

	2012. KM 000	2011. KM 000
Prodaja električne energije na domaćem tržištu	813.378	849.077
Prodaja usluga i drugi prihodi	98.438	37.679
Prodaja električne energije na inostranom tržištu	22.772	81.107
Ukupno:	934.588	967.863

9. OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA

	2012. KM 000	2011. KM 000
Prihodi od donacija (Napomena 35)	8.847	7.683
Otpuštanje rezervacija za sudske sporove (Napomena 37)	2.868	2.050
Viškovi nekretnina, postrojenja i oprema	2.624	2.257
Naplaćena otpisana potraživanja (Napomene 28 i 30)	2.405	3.039
Prihodi od prodaje sirovina	1.797	2.082
Prihodi od zakupnina	1.758	1.516
Prihodi od otpisanih obaveza	1.158	1.193
Prihodi od kazni	1.039	1.446
Amortizacija u prihodu ostalih odgođenih prihoda (Napomena 35)	796	115
Prihodi od naplate osiguranja	551	3.825
Aktuarski dobici	266	-
Ostali prihodi	3.979	4.652
Ukupno:	28.088	29.858

10. TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I ENERGIJE

	2012. KM 000	2011. KM 000
Troškovi uglja	78.921	114.722
Nabavna vrijednost prodane električne energije	36.796	30.533
Troškovi ostalog materijala	31.040	33.063
Troškovi energije	25.008	22.797
Rezervni dijelovi i sitan inventar	16.872	21.201
Nabavna vrijednost prodane robe	4.607	7.661
Ostalo	5.396	5.036
Ukupno	198.640	235.013

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

11. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

	2012. KM 000	2011. KM 000
		Izmijenjeno
Bruto plate i ostali troškovi zaposlenih	386.852	386.655
Rezervisanja za primanja zaposlenih	3.293	8.357
Ostali troškovi zaposlenih i drugih fizičkih lica	60.992	55.973
<i>Ukupni troškovi zaposlenih</i>	451.137	450.985
Kapitalizirani vlastiti rad	(12.767)	(5.700)
Troškovi zaposlenih priznati u bilansu uspjeha	438.370	445.285

12. TROŠKOVI AMORTIZACIJE

	2012. KM 000	2011. KM 000
Amortizacija materijalnih sredstava	188.660	184.814
Amortizacija nematerijalnih sredstava	1.841	1.651
Ukupno:	190.501	186.465

13. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

	2012. KM 000	2011. KM 000
Transportne usluge (prijenos električne energije)	45.869	50.544
Održavanje i zaštitarske usluge	25.273	26.189
Vodni doprinosi i doprinosi za hidroakumulaciju	14.702	14.552
Vanjske usluge	14.681	15.641
Članarine i ostali porezi	10.140	10.269
Kalo, rastur i lom	9.215	9.471
Ispravka vrijednosti potraživanja (Napomene 28 i 30)	9.009	7.185
Naknada za zagađenje zraka	6.915	3.226
Osiguranje	4.919	4.920
Rezervacije za sudske sporove (Napomena 37)	4.561	2.845
Gubitak od otuđenja sredstava	4.026	3.443
Troškovi telekomunikacija	1.282	1.428
Usluge od trećih lica	1.254	1.382
Rezervisanja za demontažu (Napomena 37)	835	766
Troškovi reklame i oglašavanja	763	510
Otpisane zalihe	569	4.923
Trošak zakupa	568	571
Manjkovi zaliha i materijalne imovine	660	166
Reprezentacija	486	602
Bankarske provizije	317	279
Ispravka vrijednosti ulaganja (Napomena 22)	130	27
Rashodi od šteta, renti i sudskih sporova	1.974	1.632
Ostalo	25.136	18.882
Ukupno:	183.284	179.453

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

14. FINANSIJSKI PRIHODI

	2012. KM 000	2011. KM 000
Prihodi od redovnih kamata	10.391	10.632
Pozitivne kursne razlike, neto	8.140	-
Prihodi od zateznih kamata	3.316	2.301
Vrednovanje po fer vrijednosti (Napomena 22)	12	-
Ostali finansijski prihodi	356	242
Ukupno:	22.215	13.175

15. FINANSIJSKI RASHODI

	2012. KM 000	2011. KM 000
Rashodi od kamata	4.848	5.220
Otpuštanje diskonta na rezervacije za otpremnine (Napomena 30)	1.598	1.538
Zatezne kamate po sudskim sporovima	1.549	-
Rezervisanja za zatezne kamate za poreze i doprinose na/iz plata	557	
Ostali finansijski rashodi	15	51
Negativne kursne razlike, neto	-	5.147
Ukupno:	8.567	11.956

16. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit u zemlji obračunava se po stopi od 10% koja se primjenjuje na procijenjenu oporezivu dobit za godine koje su završile 31.12.2012. i 2011. Vladajuće društvo i zavisna pravna lica ne pripremaju konsolidovanu poresku prijavu. Iskazani iznos obaveze poreza na dobit za 2012. i 2011. godinu odnosi se na zbir pojedinačnih obaveza za porez na dobit iskazanih u odvojenim finansijskim izvještajima Vladajućeg i zavisnih pravnih lica.

17. ZARADA PO DIONICI

	2012. KM 000	2011. KM 000
Gubitak za godinu	(34.392)	(50.113)
Ponderisani prosječni broj redovnih dionica za izračunavanje dobiti po dionici u hiljadama komada	30.354	30.354
Zarada po dionici KM	(1,13)	(1,65)

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

18. NEMATERIJALNA IMOVINA

	Goodwill KM 000	Software KM 000	Koncesije i licence KM 000	Sredstva u pripremi KM 000	Ukupno KM 000
<u>Nabavna vrijednost</u>					
Na dan 31. decembra 2011.	710	3.008	7.335	10	11.063
Povećanja	-	35	237	5.185	5.457
Prenos (sa) / na Donos sa nekretnina, postrojenja i opreme (Napomena 19)	-	252	4.129	(4.381)	-
Preknjiženje	-	-	186	-	186
Preknjiženje	-	(434)	434	-	-
Na dan 31. decembra 2012.	710	2.861	12.321	814	16.706
<u>Akumulirana amortizacija</u>					
Na dan 31. decembra 2011.	-	1.883	4.418	-	6.301
Trošak amortizacije	-	269	1.572	-	1.841
Usklađenje i preknjiženje	-	(217)	247	-	30
Na dan 31. decembra 2012.	-	1.935	6.237	-	8.172
<u>Neto knjigovodstvena vrijednost</u>					
Na dan 31. decembra 2012.	710	926	6.084	814	8.534
Na dan 31. decembra 2011.	710	1.125	2.917	10	4.762

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

19. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište, šume i zasadi KM 000	Zgrade KM 000	Postrojenja i oprema KM 000	Investicije u toku KM 000	Ukupno KM 000
<u>Nabavna vrijednost</u>					
Na dan 31. decembra 2011.	279.988	4.874.128	4.396.775	284.538	9.835.429
Povećanja	138	415	4.158	228.475	233.186
Prenos (sa) / na	3.668	76.368	159.327	(239.363)	-
Revalorizacija	1.215	-	-	-	1.215
Kapitalizacija troškova rada, materijala i energije	-	-	-	14.633	14.633
Prenos na nematerijalnu imovinu (Napomena 18)	-	-	(186)	-	(186)
Svođenje biološke imovine na fer vrijednost	18	-	-	-	18
Reklasifikacija	14	2.836	(2.850)	(1.242)	(1.242)
Reklasifikacija na zalihe	-	-	69	(415)	(346)
Viškovi	2.439	137	226	-	2.802
Manjkovi	(36)	-	(230)	-	(266)
Kapitalizirane kamate	-	-	-	2.016	2.016
Otuđenja i otpisi	(897)	(25.312)	(161.648)	(152)	(188.009)
Na dan 31. decembra 2012.	286.547	4.928.572	4.395.641	288.490	9.899.250
<u>Akumulirana amortizacija</u>					
Na dan 31. decembra 2011.	69	3.090.348	3.462.271	7	6.552.695
Trošak amortizacije	1	83.653	104.917	-	188.571
Amortizacija iz prethodnog perioda	-	37	144	-	181
Revalorizacija	-	109	(6)	-	103
Reklasifikacija	-	2.779	(2.779)	-	-
Viškovi	-	13	165	-	178
Manjkovi	-	-	(124)	-	(124)
Otuđenja i otpisi	(23)	(22.378)	(160.063)	-	(182.464)
Na dan 31. decembra 2012.	47	3.154.561	3.404.525	7	6.559.140
<u>Neto knjigovodstvena vrijednost</u>					
Na dan 31. decembra 2012.	286.500	1.774.011	991.116	288.483	3.340.110
Na dan 31. decembra 2011.	279.919	1.783.780	934.504	284.531	3.282.734

Posljednja procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme Vladajućeg društva izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine. Dana 10. decembra 2012. godine Vladajuće društvo je angažovalo Konzorcij kojeg čini Ekonomski institut Beograd kao lider Konzorcija i društvo Energoprojekt ENTEL a.d. Beograd u cilju nove procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine. Do datuma ovog izvještaja, aktivnosti na navedenom projektu su u toku. Predviđeni rok izvršenja usluge procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme je 31. maj 2013. godine.

Grupa je založila nekretnine i opremu procijenjene vrijednosti od 80.995 hiljada KM instrument obezbjeđenja naplate kredita odobrenih od strane banaka i javnih prihoda prema rješenjima Porezne uprave FBiH.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

20. ULAGAČKE NEKRETNINE

	Zemljište KM 000	Nekretnine KM 000	Ukupno KM 000
Nabavna vrijednost			
Na dan 31. decembra 2011.	4.005	4.134	8.139
Kursne razlike	(7)	(2)	(9)
Na dan 31. decembra 2012.	3.998	4.132	8.130
Akumulirana amortizacija			
Na dan 31. decembra 2011.	-	1.959	1.959
Trošak amortizacije	-	89	89
Na dan 31. decembra 2012.	-	2.048	2.048
Neotpisana vrijednost			
Na dan 31. decembra 2012.	3.998	2.084	6.082
Na dan 31. decembra 2011.	4.005	2.175	6.180

21. ULAGANJA U PRIDRUŽENA PRAVNA LICA

	Poslovna aktivnost	Vlasništvo	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
ETI d.o.o. Sarajevo	Proizvodnja osigurača	49%	2.063	2.063
Ukupno:			2.063	2.063

22. OSTALA ULAGANJA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Obveznice Vlade FBiH za ratna potraživanja sa rokom dopijeca 14 godina uz godišnju kamatnu stopu od 2,5% (nominalni iznos)	1.556	1.555
Tuzlanska televizija d.o.o. Tuzla	14	14
Rudstroj d.d. Kakanj	-	130
Umanjenje vrijednosti ulaganja	(950)	(962)
Ukupno:	620	737

Vrijednosne papire držane do dospelja Grupa vrednuje po fer vrijednosti.

Promjene na ispravci vrijednosti mogu se prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	962	935
Povećanje ispravke vrijednosti (Napomena 13)	130	27
Smanjenje ispravke uslijed povećanja fer vrijednosti (Napomena 14)	(12)	-
Otpis	(130)	-
Stanje na kraju godine	950	962

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

23. DUGOROČNI DEPOZITI

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
UniCredit banka d.d. Sarajevo, dva depozita po kamatnim stopama od 4,26% do 4,50 % p.a., dospijećem do 4. i 16. aprila 2013. godine	49.022	41.072
Intesa SanPaolo banka d.d. Sarajevo, četiri depozita, sa kamatnom stopom od 4,25% do 4,95% p.a. i dospijećem od 20. maja do 1. decembra 2013. godine	35.205	24.558
Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tri depozita, sa kamatnom stopom od 4,76 do 5,10% p.a. i dospijećem do 19. maja i do 5. oktobra 2013. godine	24.448	5.868
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, dva depozita, sa kamatnom stopom 4,71% p.a. i dospijećem do 10. marta i do 30. juna 2013. godine	19.558	16.735
Postbank d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom od 2,50% p.a., i dospijećem do 26. septembra 2013. godine	14.669	14.669
Vakufska banka d.d. Sarajevo, dva depozita, sa kamatnim stopama od 5 do 5,10% p.a., i dospijećem do 11. maja i 27. jula 2013. godine	13.691	9.779
BBI banka d.d. Sarajevo, dva depozita, sa kamatnom stopom od 4,55% do 4,75% p.a. i dospijećem do 13. marta i 23. maja 2013. godine	11.735	24.558
Privredna banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom od 5,50% i dospijećem do 28. februara 2013. godine	9.779	20.647
Union banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom od 4,20% p.a., i dospijećem do 19. jula 2013. godine	7.823	3.912
IKB d.d. Zenica, sa kamatnom stopom 4,95% p.a., i dospijećem do 19. oktobra 2013. godine	5.867	5.867
BOR banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom od 5,04% p.a. i dospijećem do 30. juna 2013. godine	3.912	4.890
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo uz kamatnu stopu od 3,56% p.a.	300	19.558
Moja banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom 1% godišnje i dospijećem do 30. juna 2016. godine	194	11.929
Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar uz kamatnu stopu od 5,09% p.a.	-	23.470
Turkish Ziraat banka d.d. Sarajevo, sa kamatnom stopom 4,20% p.a.	-	5.868
Podzbir:	196.203	233.380
Umanjenje za: tekući dio dugoročnih depozita (Napomena 26)	(195.909)	(233.186)
Ukupno:	294	194

24. POTRAŽIVANJA PO DATIM DUGOROČNIM KREDITIMA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Stambeni krediti dati zaposlenicima po kamatnoj stopi od 1% - 5,88% i rokom povrata od 2 do 25 godina	4.835	5.760
Ostali finansijski plasmani	230	286
Podzbir:	5.065	6.046
Manje: tekuće dospijeće datih dugoročnih kredita (Napomena 29)	(856)	(949)
Ukupno:	4.209	5.097

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

25. AVANSI I OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
<i>Potraživanja za date avanse za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme</i>		
Butmir d.o.o. Sarajevo	2.497	-
Malcom d.o.o. Sarajevo	1.603	3.310
Ostali	631	1.221
<i>Ukupno potraživanja za date avanse</i>	4.731	4.531
Potraživanja od Intrade energije d.o.o.	1.223	-
Ostalo	1.400	1.384
Ukupno:	7.354	5.915

26. KRATKOROČNI DEPOZITI

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica, kratkoročni depozit po stopi od 1,5%	-	1.108
<i>Plus: tekuće dospijeće dugoročnih depozita (Napomena 23)</i>	195.909	233.186
Ukupno:	195.909	234.294

27. ZALIHE

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Zalihe sirovina i materijala	120.441	95.795
Rezervni dijelovi, sitan inventar i HTZ oprema, neto	27.027	20.113
Proizvodnja u toku	162	28
Gotovi proizvodi	9.703	9.497
Trgovačka roba	859	468
Ukupno:	158.192	125.901

28. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Kupci – domaća pravna lica	81.375	70.961
Kupci – domaćinstva	19.997	18.176
Kupci u inostranstvu	847	5.009
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca	72.492	73.465
<i>Podzbir:</i>	174.711	167.611
<i>Manje: ispravka vrijednosti potraživanja</i>	(63.447)	(62.655)
Ukupno:	111.264	104.956

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

28. POTRAŽIVANJA OD KUPACA (NASTAVAK)

Promjene u ispravci vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	62.655	60.246
Nove ispravke (Napomena 13)	6.267	5.385
Naplaćena potraživanja (Napomena 9)	(2.117)	(2.733)
Otpis	(3.358)	(243)
Stanje na kraju godine	63.447	62.655

29. POTRAŽIVANJA PO DATIM KRATKOROČNIM KREDITIMA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Ostali finansijski plasmani	1.568	2.265
Ispravka vrijednosti potraživanja za date kredite	(1.531)	(1.651)
Plus: tekuće dospjeće datih dugoročnih kredita	856	949
Ukupno:	893	1.563

Promjene u ispravci vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	1.651	1.651
Smanjenje po osnovu otpisa	(120)	-
Stanje na kraju godine	1.531	1.651

30. OSTALA POTRAŽIVANJA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Potraživanja za porez na dodatu vrijednost	9.764	146
Potraživanja za naknade bolovanja preko 42 dana	8.345	7.879
Obračunati prihodi koji nisu fakturisani	6.254	6.241
Potraživanja za date avanse	4.390	17.776
Potraživanja za obnovljive izvore energije	3.090	1.017
Potraživanja po osnovu subvencija	2.856	608
Potraživanja za kamate	1.714	2.041
Potraživanja od Elektroprenosa a.d. Banja Luka	316	1.930
Potraživanja od osiguravajućih društava	137	2.327
Potraživanja od Intrade energije (reklasifikovano na dugoročna potraživanja)	-	1.223
Ostala potraživanja	3.937	6.378
Sumnjiva i sporna ostala potraživanja	7.123	6.178
Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja	(13.824)	(11.401)
Ukupno:	34.102	42.343

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

30. OSTALA POTRAŽIVANJA (NASTAVAK)

Promjene u ispravci vrijednosti potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	11.401	9.923
Povećanje ispravke vrijednosti (Napomena 10)	2.742	1.800
Naplaćena potraživanja (Napomena 9)	(288)	(306)
Otpis	(31)	(16)
Stanje na kraju godine	13.824	11.401

31. IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI

Slijedeća sredstva su klasifikovana kao sredstva namijenjena prodaji:

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Transportna sredstva	81.856	81.856
Zgrade	26.314	26.314
Postrojenja	436	436
Ostala sredstva	40.739	40.739
Ukupno:	149.345	149.345

Dio proizvodnog postrojenja u sklopu proizvodnog segmenta (sredstva rudnika RMU Zenica d.o.o. Zenica locirana u Mošćanici) su prezentirana kao grupa za otuđenje namijenjena za prodaju, usljed značajnog oštećenja tokom rata. Uprava planira da proda postrojenja kao staro željezo, obzirom da sredstva nisu u stanju za upotrebu.

32. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Transakcioni računi kod banaka	16.513	24.805
Devizni računi u bankama	4.202	31.792
Blagajna	501	490
Plemeniti metali	314	314
Ukupno:	21.530	57.401

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

33. DIONIČKI KAPITAL

Registrovani kapital Grupe u iznosu od 2.155.160 hiljada KM podijeljen je na 30.354.369 redovnih dionica nominalne vrijednosti 71 KM.

Vlasnička struktura Grupe može se prikazati kako slijedi:

	Učešće %	31.12.2012. KM 000	Učešće %	31.12.2011. KM 000
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (državno vlasništvo)	90,00	1.939.721	90,00	1.939.721
Dionice u vlasništvu PIF-ova i privatnih lica	10,00	215.439	10,00	215.439
Ukupno:	100,00	2.155.160	100,00	2.155.160

Zakonske rezerve

Zakonske rezerve predstavljaju izdvajanja iz raspodjele dobitka u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i to najmanje u visini 5% od dobitka tekuće godine, sve dok te rezerve, zajedno sa rezervama kapitala, ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala.

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitka, a ako prelaze iznos od 10% osnovnog kapitala mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.

Revalorizacije rezerve

Procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je na dan 31. decembra 2004. godine, od strane „American Appraisal Hungary Co. Ltd. and Ernst &Young“. Efekti procjene vrijednosti knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi. Tokom godine, Grupa vrši prijenos razlike između amortizacije bazirane na revalorizovanoj vrijednosti i amortizacije po trošku sticanja sa revalorizacionih rezervi na akumuliranu dobit.

Uplaćeni neregistrovani kapital

U skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je prenijela 100% udio u sedam rudnika uglja na Društvo. Na dan 30. septembra 2009. godine procijenjena vrijednost zavisnih društava koji su navedenim Zakonom prešli u vlasništvo Vladajućeg društva iznosila je 81.804 hiljada KM. Navedeni iznos evidentiran je kao povećanje ulaganja i neregistrovanog kapitala.

Kapitalne rezerve

U skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine, Ministarstvo Finansija Federacije Bosne i Hercegovine vrši uplate rudnicima (zavisnim pravnim licima) na ime izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa na i iz plata. Navedene uplate evidentirane su na poziciju kapitalnih rezervi.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

34. OBAVEZE PO DUGOROČNIM KREDITIMA

	Rok dospijeća	Kamatna stopa	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
European Investment Bank	2036. god.	4,5%	54.517	32.526
International Development Association	2036. god.	od 0,75% do 6m Euribor+0,75%	49.620	48.275
Ministarstvo finansija FBiH (Japanska banka za međunarodnu saradnju - Fond za prekomorsku ekonomsku saradnju)	2038. god.	0,75%	47.045	55.531
European Bank for Reconstruction and Development	2021. god.	6m Euribor + 1%	34.055	39.928
Vlada Tuzlanskog kantona	2019. god.	-	11.741	13.118
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla	2016. god.	Euribor +3,75% do 6m Euribor + 5,75%	4.824	7.036
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	2013. god.	6m Euribor + 6,79% do 9,5%	3.444	4.434
Intesa SanPaolo banka d.d. Sarajevo	2015. god.	6m Euribor + 4%	2.195	2.800
UniCredit banka d.d. Sarajevo	2015. god.	od 1% do 6,9%	2.007	2.571
Hypo Alpe Adria Banka d.d. Mostar	2014. god.	8,25%	1.557	2.743
Vlada Švajcarske konfederacije	-	-	1.430	1.421
Raiffeisen bank d.d. BiH	2016. god.	6m Euribor + 2,95%	1.081	1.352
Ministarstvo finansija FBiH (sredstva odobrena od Svjetske banke)	2016. god.	1,25%	284	373
Ostali	-	-	226	377
<i>Podzbir</i>			214.026	212.485
<i>Minus: tekuće dospjeće dugoročnih kredita (Napomena 39)</i>			(28.296)	(31.513)
Ukupno:			185.730	180.972
Dugoročni krediti dospijevaju na naplatu kako slijedi:				
Po pozivu ili u roku od godine dana			28.296	31.513
U drugoj godini			17.780	20.972
Od treće do, uključivo, pete godine			38.221	45.282
Nakon pet godina			129.729	114.718

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.

35. ODGOĐENI PRIHODI

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Dugoročni		
Odgođeni prihod od doniranih sredstava (građevine i oprema)	120.901	126.966
Odgođeni prihod od doniranih sredstava (vjetropark Podveležje)	1.399	1.399
Odgođeni prihodi za donirani materijal	748	908
Odgođeni prihodi za donirani novac	250	250
Odgođeni prihodi po osnovu potraživanja od Ires d.o.o. Sarajevo	250	297
Odgođeni prihodi po osnovu potraživanja od Sodaso d.d. Tuzla	-	589
Ukupno dugoročni odgođeni prihodi	123.548	130.409
Kratkoročni		
Ostali kratkoročno odgođeni prihodi	640	353
Ukupno kratkoročni odgođeni prihodi	640	353
Ukupno odgođeni prihodi	124.188	130.762

Kretanja na razgraničenim prihodima se mogu prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	130.762	132.533
Nove donacije u toku godine	3.069	6.027
Amortizacija donirane opreme u prihodu (Napomena 9)	(8.847)	(7.683)
Otpuštanje u prihod ostalih odgođenih prihoda (Ires i Sodaso) (Napomena 9)	(796)	(115)
Stanje na kraju godine	124.188	130.762

36. ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE

Iskazane odgođene poreske obaveze odnose se na imovinu iskazanu po fer vrijednosti, odnosno nekretnine, postrojenja i opremu.

Kretanje u privremenim razlikama na odgođenim poreskim obavezama mogu se prikazati kako slijedi:

	2012. KM 000	2011. KM 000
Stanje na početku godine	53.098	55.071
Povećanje po osnovu revalorizacije	122	-
Priznato u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti	(2.270)	(1.973)
Stanje na kraju godine	50.950	53.098

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

37. REZERVISANJA

	Kratkoročna		Dugoročna	
	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Primanja uposlenih u skladu sa MRS 19	278	374	42.106	41.522
Rezervisanja za troškove demontaže	-	-	11.270	10.435
Rezervisanja za sudske sporove	962	655	8.418	20.100
Rezervisanja za zatezne kamate po osnovu neplaćenih doprinosa na plate	-	-	557	-
Rezervisanja za rizike po datim garancijama i ostala rezervisanja	-	-	237	266
Rezervisanja za rekultivaciju zemljišta	12	-	-	-
Rezervisanja za tekuće troškove poslovanja i nefakturisane obaveze dobavljača za stalna sredstva	29.181	19.300	-	-
Ukupno:	30.433	20.329	62.588	72.323

Kretanja na dugoročnim rezervisanjima tokom 2012. i 2011. godine se mogu prikazati kako slijedi:

<i>svi iznosi u hiljadama KM</i>	Rezervisanja za troškove demontaže	Beneficije zaposlenim	Sudski sporovi	Ostala rezervisanja	Ukupno
Stanje 1. januar 2011. godine	9.669	34.554	20.395	6.986	71.604
Povećanje rezervisanja	766	9.895	2.845	-	13.506
Ukidanje rezervisanja	-	-	(2.050)	-	(2.050)
Rezervacije korištene tokom perioda	-	(2.927)	(1.090)	(6.720)	(10.737)
Stanje 31. decembar 2011. godine (izmijenjeno)	10.435	41.522	20.100	266	72.323
Povećanje rezervisanja	835	4.891	4.561	557	10.844
Ukidanje rezervisanja	-	-	(2.868)	-	(2.868)
Rezervacije korištene tokom perioda	-	(4.307)	(13.375)	(29)	(17.711)
Stanje 31. decembar 2012. godine	11.270	42.106	8.418	794	62.588

Rezervisanja za demontažu

Rezervisanja za demontažu odnose se na procijenjene troškove obnavljanja, demontaže i uklanjanja korištenjem trenutno dostupnih tehnologija i materijala. Procjena troškova demontaže vrši se na svaki datum izvještavanja. Pri izračunu rezervacije korištena je diskontna stopa od 8%.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

38. OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG NAJMA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Heta d.o.o. Sarajevo	1.229	2.085
UniCredit leasing d.o.o. Mostar	265	362
VB Leasing d.o.o. Sarajevo	69	123
Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo	27	35
<i>Podzbir</i>	<i>1.590</i>	<i>2.605</i>
Manje: tekuće dospijeće finansijskog najma (Napomena 41)	(743)	(1.096)
Ukupno:	847	1.509
Obaveze dospijevaju na naplatu kako slijedi:		
Po pozivu ili u roku od godine dana	743	1.096
U drugoj godini	517	656
Od treće do, uključivo, pete godine	330	853
Preko pet godina	-	-

39. OBAVEZE PO KRATKOROČNIM KREDITIMA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla	1.900	570
Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo	-	1.191
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica	-	446
Tekuće dospijeće dugoročnog kredita (Napomena 34)	28.296	31.513
Ukupno:	30.196	33.720

Grupa koristi kratkoročni kredit s namjenom finansiranja obrtnih sredstava i s rokom povrata do 12 mjeseci. Sredstva su odobrena sa kamatnom stopom od 5,35% godišnje. Osiguranje povrata navedenih sredstava predstavljaju mjenice Grupe.

40. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	88.887	81.532
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	25.863	27.349
Ukupno:	114.750	108.881

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

41. OSTALE OBAVEZE

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Porezi i doprinosi na i iz plata	280.268	260.236
Obaveze prema zaposlenima	17.977	16.056
Obaveze za primljene avanse	11.178	12.741
Obaveze za koncesije	8.522	7.250
Obaveze za naknade za zagađenje zraka	6.915	3.226
Obaveze za naknade za obnovljive izvore energije	6.273	2.354
Obaveze za kamate	3.422	3.957
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	1.917	2.773
Obaveze za hidroakumulaciju	1.209	810
Obaveze za dividende	915	321
Tekuće dospjeće obaveza po finansijskom najmu	743	1.096
Ostale obaveze	17.392	15.111
Ukupno:	356.731	325.931

Porezna uprava Federacije BiH je tokom 2012. godine izvršila kontrolu obračuna javnih prihoda te je svojim rješenjima utvrdila dodatne porezne obaveze u ukupnom iznosu od 34.238 hiljada KM, koje se uglavnom odnose na zatezne kamate obračunate zbog neredovnog servisiranja obaveza prema državi. Navedene obaveze nisu ukalkulisane na dan 31. decembra 2012. godine. Komponente Grupe su uložile žalbu na rješenja Porezne uprave FBiH, međutim žalbeni proces do datuma ovog izvještaja nije okončan.

42. POTENCIJALNE OBAVEZE

Na dan 31. decembra 2012. godine, protiv Grupe su pokrenuti sudski sporovi u ukupnom iznosu od 57.603 hiljade KM (2011: 42.379 hiljada KM). U navedenom iznosu sadržan je i tužbeni zahtjev Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 7.135 hiljada KM koji je u potpunosti isplaćen tokom 2012. godine. Međutim, obzirom da je u toku revizija predmeta kod Vrhovnog suda FBiH, u pravnom smislu spor je još uvijek aktivan, te je tužbeni zahtjev prikazan u okviru sporova pokrenutih protiv matičnog Grupe. Grupa je formirala rezervisanja po osnovu tužbi u iznosu od 8.418 hiljada KM na osnovu procjene Uprave matičnog i zavisnih društava za negativne ishode ovih sporova.

Komponente Grupe nisu potpisale ugovore o koncesijama sa nadležnim državnim institucijama za korištenje mineralnih bogatstava te po navedenom osnovu nisu formirana rezervisanja za potencijalne odlive sredstava. Također, komponente Grupe nisu izvršile procjenu potrebnih sredstava niti su formirale rezervisanja za rekultivaciju zemljišta koje je degradirano eksploatacijom uglja. Rekultivacija zemljišta propisana je odredbama Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine.

Komponenta Grupe je tokom aprila 2010. godine primila saglasnost Nadzornog odbora o načinu izmirenja obaveza proisteklih po Kolektivnom ugovoru za sve zaposlenike, čime je regulisana isplata od 10 hiljada KM po svakom zaposleniku (ukupno 40 miliona KM neto) u periodu do 30. juna 2017. godine (uz mogućnost zamrzavanja isplata usljed nepredviđenih okolnosti koje privremeno ugrožavaju poslovanje i likvidnost Društva, za period dok te okolnosti ne budu otklonjene), s tim da zaposlenici odustanu od trenutnih ili budućih tužbi po navedenom osnovu. Grupa na dan 31. decembra 2012. godine nije evidentirala ukupno preostale navedene obaveze. Tokom 2012. godine evidentirane su samo djelimične isplate po dospelju u bruto iznosu od 9.315 hiljada KM, odnosno u neto iznosu od 6.106 hiljada KM.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

43. ZAŠTITA OKOLIŠA

Osnovna djelatnost Vladajućeg društva i Grupe je eksploatacija uglja, proizvodnja elektrodistributivne opreme, proizvodnja, distribucija i snabdijevanje električnom energijom. Navedene aktivnosti mogu uticati na okoliš u smislu emisije u zemlju, vodu i zrak.

Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini se stvara sistem upravljanja okolišem zasnovan na principima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji. Do sada je zakonska regulativa u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini pokrivala zrak, vodu i otpad, dok buka, hemikalije i jonizirajuće zračenje nisu pokriveni. Kad je riječ o horizontalnoj legislativi, u toku je izrada pravilnika koji reguliraju proceduru izdavanja dozvola o okolišu.

U okviru strategije integriranja u Evropsku uniju moguće je uvođenje propisa o zaštiti okoliša koji se primjenjuju u zemljama Evropske unije. Primjena takvih propisa mogla bi uticati na obaveze Grupe vezano za izdvajanje sredstava za zaštitu okoliša koje Grupa nije bila u mogućnosti procijeniti.

44. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Kao što je prezentirano u Napomeni 19 uz finansijske izvještaje, Vladajuće društvo je tokom decembra 2012. godine angažovalo Konzorcij Ekonomski institut Beograd kao lider Konzorcija i društvo Energoprojekt ENTEL a.d. Beograd u cilju procjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme na dan 1. januara 2013. godine. Rok završetka aktivnosti na ovom projektu predviđen je do 31. maja 2013. godine.

Po izjavi Uprave, do datuma našeg izvještaja nisu postojali drugi događaji niti transakcije koje bi u značajnoj mjeri uticale na konsolidovane finansijske izvještaje Grupe na dan 31. decembra 2012. godine.

45. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM STRANAMA

Transakcije sa povezanim pravnim licima ostvarene tokom 2012. i 2011. godine prikazane su u nastavku:

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
OBAVEZE		
ETI d.o.o. Sarajevo	20	-
Ukupno:	20	-

46. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Upravljanje kapitalnim rizikom

Grupa upravlja kapitalom na način da omogući nastavak poslovanja iznalazeći optimalne izvore finansiranja. Finansijska struktura Grupe uključuje ulaganja, depozite, date i primljene kredite te ukupni kapital Grupe.

Koeficijent zaduženosti

Uprava prati strukturu izvora finansiranja na mjesečnoj osnovi. Kao dio ovog praćenja, Uprava uzima u obzir trošak finansiranja i rizike povezane sa svakom od klasa izvora finansiranja.

Koeficijent zaduženosti na kraju godine može se prikazati kako slijedi:

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Primljeni krediti (Napomene 34, 38 i 39)	217.516	217.297
Novac i novčani ekvivalenti	(217.733)	(291.889)
Neto dug	-	-
Kapital (i)	3.081.508	3.093.494
Neto koeficijent zaduženosti	-	-

(i) Kapital uključuje ukupan kapital i rezerve Grupe.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

46. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Kategorije finansijskih instrumenata

	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
Finansijska imovina		
Kredit i potraživanja (uključujući novac i novčane ekvivalente)	347.694	375.192
Ulaganja raspoloživa za prodaju	2.063	2.063
Ulaganja držana do dospeljeća	620	737
Finansijske obaveze		
Po amortiziranom trošku	364.843	358.932

Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom

Funkcija riznice Vladajućeg društva i Grupe pruža usluge operacijama, koordinira pristupom domaćim finansijskim tržištima, nadzire i upravlja finansijskim rizikom koji se odnosi na operacije Grupe kroz interne izvještaje o riziku, koji analiziraju izloženost prema stepenu i veličini rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući valutni rizik, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka kamatne stope.

Tržišni rizik

Aktivnosti Grupe su primarno izložene finansijskom riziku promjene kursa strane valute i kamatne stope. Izloženost tržišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Grupe tržišnom riziku ili načinu na koji se upravlja i mjeri rizik.

Upravljanje valutnim rizikom

Grupa obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovu kojih dolazi do izloženosti promjenama kursa stranih valuta. Knjigovodstvena vrijednost novčanih sredstava, finansijske imovine i obaveza Grupe denominiranih u stranoj valuti na dan izvještavanja je kako slijedi:

	Imovina		Obaveze	
	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000	31.12.2012. KM 000	31.12.2011. KM 000
EUR	198.324	218.069	119.555	104.168
XDR	-	-	47.063	45.410
JPY	-	-	47.045	46.774
CHF	-	-	1.430	1.430
USD	-	-	914	3.261

Analiza osjetljivosti strane valute

Grupa je izložena valutnom riziku u slučaju promjene kursa stranih valuta. U sljedećoj tabeli je prikazana analiza efekata promjene kursa KM u iznosu na povećanje ili smanjenje vrijednosti KM za 1% u odnosu na strane valute. 1% je stopa koja se koristi pri internom izvještavanju Uprave o riziku strane valute i predstavlja procjenu Uprave o razumno mogućim promjenama kurseva stranih valuta. Analiza se vrši samo za potraživanja i obaveze nominirane u stranoj valuti i predstavlja usklađenje njihove vrijednosti na kraju razdoblja za promjenu kursa od 1%. Analiza osjetljivosti uključuje eksterne zajmove koji su denominirani u valuti različitoj od valute zajmodavca ili zajmoprimca. Pozitivan iznos niže ukazuje na povećanje dobiti kada KM u odnosu na relevantnu valutu jača za 1%. Za 1% slabljenja KM u odnosu na relevantnu valutu, efekat bi bio isti, ali u negativnom iznosu.

	Efekti promjene kursa XDR	
	2012.	2011.
Dobit ili gubitak u 000 KM	471	454

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

46. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Analiza osjetljivosti strane valute (nastavak)

	Efekti promjene kursa JPY	
	2012.	2011.
Dobit ili gubitak u 000 KM	470	468

	Efekti promjene kursa CHF	
	2012.	2011.
Dobit ili gubitak u 000 KM	14	14

	Efekti promjene kursa USD	
	2012.	2011.
Dobit ili gubitak u 000 KM	9	33

Grupa nema potpisane terminske ugovore u cilju smanjenja valutnog rizika.

Analiza izloženosti valutnom riziku za transakcije koje se obavljaju u eurima nije reprezentativna u smislu inherentnog valutnog rizika jer je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM fiksno vezana za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Upravljanje kamatnim rizikom

Grupa je izložena kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po promjenjivim kamatnim stopama. Izloženost Grupe riziku promjene kamatnih stopa po osnovu finansijsku imovine i obaveza je detaljno prikazana u napomeni upravljanje rizikom likvidnosti.

Analiza osjetljivosti kamatne stope

Analiza efekata promjene kamatne stope urađena je za finansijske instrumente za koje je Grupa izložena kamatnom riziku na datum bilansa stanja. Za promjenjive kamatne stope analiza je urađena pod pretpostavkom da je nepodmireni iznos obaveza na dan bilansa stanja bio nepodmiren čitavu godinu. Promjena stope od 50 baznih jedinica (0,5%) koristi se za potrebe internog izvještavanja Upravi o riziku kamatnih stopa i predstavlja procjenu Uprave razumno mogućih promjena kamatnih stopa.

U slučaju povećanja, odnosno smanjenja kamatnih stopa za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale varijable ostale nepromijenjene:

- gubitak za godinu koja je završila 31. decembra 2012. bi se smanjio/povećao za iznos od 476 hiljada KM, po osnovu izloženosti kamatnom riziku. Ovo se uglavnom može pripisati izloženosti Grupe kamatnim stopama na zajmovima sa promjenjivim kamatnim stopama.

Upravljanje kreditnim rizikom

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Grupe. Grupa je usvojila politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Grupe i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koje godišnje pregleda i odobrava Uprava. Potraživanja od kupaca, neto, razdijeljena su na značajan broj klijenata u različitim industrijama i geografskim područjima. Grupa nema značajnu izloženost kreditnom riziku ni prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Grupa definira kupce da imaju slične osobine ako su povezana lica.

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

46. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Upravljanje rizikom likvidnosti

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Grupe, koja je izgradila odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti u skladu sa kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim potrebama za upravljanje likvidnošću Grupe. Grupa upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, kreditima od strane banaka kao i ostalim izvorima finansiranja, time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i uspoređuje profile dospjeća finansijske imovine i obaveza.

Tabele za kamatni rizik i rizik likvidnosti

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospjeća Grupe za nederivativnu finansijsku imovinu. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zarađene osim na sredstva za koja Grupa očekuje da će se novčani tok pojaviti u drugom periodu.

Dospjeće nederivativne finansijske imovine

	Ponderisana prosječna kamatna stopa %	0 - 6 mjeseci KM 000	6 -12 mjeseci KM 000	1 - 5 godina KM 000	Preko 5 godina KM 000	Ukupno KM 000
31. decembar 2012.						
Beskamatno		148.883	25	7.740	144.412	301.060
Instrumenti sa fiksnom kamatnom stopom	4,54%	131.961	68.213	476	1.749	202.399
Instrumenti sa varijabilnom stopom	5%	488	463	2.922	1.615	5.488
Ukupno		281.332	68.701	11.138	147.776	508.947

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospjeća Grupe za nederivativne finansijske obaveze. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Grupe može tražiti da plati.

Dospjeće nederivativnih finansijskih obaveza

	Ponderisana prosječna kamatna stopa %	0 - 6 mjeseci KM 000	6 -12 mjeseci KM 000	1 - 5 godina KM 000	Preko 5 godina KM 000	Ukupno KM 000
31. decembar 2012.						
Beskamatno		435.250	6.724	5.700	3.380	451.054
Instrumenti po promjenljivoj kamatnoj stopi	1,8%	11.267	8.133	34.853	28.536	82.789
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	2,9%	8.018	3.884	33.439	133.576	178.917
Ukupno		454.535	18.741	73.992	165.492	712.760
31. decembar 2011.						
Beskamatno		434.984	-	-	-	434.984
Instrumenti po promjenljivoj i fiksnoj kamatnoj stopi		219.001	16.325	76.421	109.946	421.693
Ukupno		653.985	16.325	76.421	109.946	856.677

**JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO,
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2012.**

46. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza određuje se na slijedeći način:

- Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza sa standardnim uslovima i kojima se trguje na aktivnim likvidnim tržištima određuje se prema kotiranoj tržišnoj cijeni;
- Fer vrijednost ostale finansijske imovine i finansijskih obaveza se određuje u skladu sa generalno prihvaćenim modelima određivanja cijena na osnovu analize diskontiranog novčanog toka korištenjem cijena iz postojećih tržišnih transakcija.

**JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO
ODBOR ZA REVIZIJU**

**IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
JAVNOG PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO
NA DAN 31.12.2012. GODINE**

Maj, 2013. godine

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2012. godine u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo se sastoji od tri cjeline:

I UVOD I CILJ
II NALAZ I PREPORUKE
III MIŠLJENJE

I UVOD I CILJ

U skladu sa tačkom 3.6 Kodeksa korporativnog upravljanja broj SD-7863/12-25/3., Odbor za reviziju podnosi Skupštini Društva Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo na dan 31.12.2012. godine.

Društvo je popunilo set finansijskih izvještaja (Bilans stanja na dan 31.12.2012. godine, Bilans uspjeha za period 01.01.- 31.12.2012. godine, Izvještaj o promjenama u kapitalu za period koji završava na dan 31.12.2012. godine, Izvještaj o novčanim tokovima za period 01.01.- 31.12.2012. godine i Zabilješke uz finansijske izvještaje) i iste, u zakonskom roku tj. dana 28.02.2012. godine predalo AFIP-u.

Glavni ciljevi revizije su da se provjeri da li su se primjenjivali zakonski propisi i doneseni interni akti u poslovanju za 2012. godinu, utvrdi da li su finansijski izvještaji za 2012. godinu usklađeni sa zakonskim i internim aktima, te dati preporuke za otklanjanje eventualnih nedostataka.

Odbor za reviziju je, također, koristio Izvještaj o reviziji popisa imovine i obaveza u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo na dan 31.12.2012. godine, sačinjen od strane Odjela za internu reviziju u kome je provjeravana pouzdanost izvršenog popisa za segmente imovine kao što su stalna sredstva i investicije u toku (klasa 0), zalihe (klasa 1) i potraživanja (klasa 2).

S obzirom da je revizija urađena na bazi uzoraka, moguće je da postoje i druge slabosti u sačinjavanju finansijskih izvještaja, koje nisu otkrivene.

II NALAZI I PREPORUKE

II.1 PROCJENA IMOVINE I TEST UMANJENJA

II.1.1 Nalaz

U 2012. godinu nije vršena procjena imovine u skladu sa MRS 16-*Nekretnine, postrojenja i oprema* i test umanjjenja u skladu sa MRS 36-*Umanjenje vrijednosti sredstava*. S obzirom da je Društvo zaključilo ugovor sa procjeniteljem Konzorcij Ekonomski institut i Energoprojekt ENTEL, Beograd koji će izvršiti procjenu imovine u Društvu, te da je rok za realizaciju posla 30.06.2013. godine, očekuje se da će u toku godine u potpunosti biti realizovana **preporuka Odbora data u ranijim izvještajima o reviziji finansijskih izvještaja**:

„Poduzeti sve neophodne aktivnosti kako bi se blagovremeno angažovalo stručno tijelo koje će izvršiti procjenu imovine i test umanjenja na dan 31.12.2012. godine“.

II.1.2 Nalaz

Društvo, također, nije vrednovalo (naknadno procijenilo) ulaganja u zavisna društva u smislu odredbi MRS-a 39-*Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje* i MRS 36-*Umanjenje vrijednosti sredstava*. Prema evidencijama iz Glavne knjige Društva, ukupna vrijednost ulaganja u rudnike na dan 31.12.2012. godine iznosi 135.252.411KM. Nakon početnih priznavanja ulaganja u iznosu od 81.804.238 KM (procijenjena vrijednost rudnika), Društvo je u periodu 2010.-2012. godine u rudnike uložilo još 53.448.173KM (putem odluka o dokapitalizaciji).

S obzirom na kontinuirano poslovanje rudnika sa gubicima, postoji rizik od nerealnog iskazivanja ukupnih ulaganja u ova zavisna Društva, na što je ukazao i Vanjski revizor u svom Izvještaju za 2011/2012. godinu.

Preporuka

*Izvršiti procjenu vrijednosti nadoknadivog iznosa ulaganja u zavisna društva u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 39- *Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje*, odnosno MRS 36 – *Umanjenje vrijednosti sredstava*.*

II.2 KOLAUDACIJE OBJEKATA

II.2.1 Nalaz

Tokom revizije popisa imovine i obaveza, utvrdili smo da u svim dijelovima Društva (osim u TE Kakanj) postoje investicije koji su završene, ali nisu kolaudirane, pa samim tim ni stavljene u upotrebu, što utiče na iskazivanje imovine i rashoda (za iznos amortizacije koja se trebala obračunavati od dana kada je sredstvo bilo spremno za upotrebu).

Preporuka

Izvršiti kolaudaciju svih završenih investicija, te ubuduće blagovremeno kolaudirati završene objekte.

II.2.2 Nalaz

U HE na Neretvi se još uvijek na investicijama u toku vodi projekat Regulacije potoka Suhava u naselju Glogošnica (ulaganje po investicionoj odluci broj NO-58-12720-6.8./09) u iznosu od 541.015 KM, za koji je popisna komsija u 2011. godini konstatovala da je završen i da isti treba predati Općini na upravljanje.

Preporuka

Ulaganja u HE na Neretvi u iznosu od 541.015 KM tretirati u skladu sa računovodstvenim standardima, odnosno, internim aktima Društva.

II.3 ISKNJIŽAVANJE DEMONTIRANIH DIJELOVA

Za razliku od prethodnih godina, svi dijelovi Društva su vršili isknjižavanja demontiranih dijelova u toku 2012. godine (osim isknjižavanja sa 31.12.2012. godine). Izvršili smo testiranje postupanja po odlukama o rashodu u **TE Tuzla**, **TE Kakanj** i **HE na Neretvi**, i utvrdili sljedeće:

Nadzorni odbor je donio Odluku broj NO-21409/12-16/22., od 09.08.2012. godine, o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava-opreme bloka 6 Podružnice **TE Tuzla**, kojom je izvršeno rashodovanje u iznosu od 166.025,94 KM. Po navedenoj Odluci, isknjiženo je 70.883.464,14 KM nabavne vrijednosti stalnih sredstava. U skladu sa članom 3 Odluke, rashodovana stalna sredstva je trebalo:

1. prodati putem javne licitacije ili
2. demontirati sredstva, sačiniti posebne specifikacije prema upotrebljivosti (rezervni dijelovi koji se mogu koristiti za potrebe TE Tuzla ili drugih podružnica koji će se pohraniti u skladištu, neupotrebljivi materijal koji će se uništiti ili odložiti na deponiju otpada, opasni otpad koji će se isporučiti ovlaštenom pravnom licu, sekundarne sirovine koje će se isporučiti u skladu sa Ugovorom o prodaji sekundarnih sirovina i dijelove koji se mogu prodati putem javne licitacije).

U TE Tuzla je u dnevnoj štampi objavljen oglas za prodaju sekundarnih sirovina što znači da su pokrenute aktivnosti na prodaji.

Za **TE Kakanj** Nadzorni odbor je donio Odluku broj NO-11124/12-12/33.1., od 09.05.2012. godine, o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici TE Kakanj, kojom je izvršeno rashodovanje u iznosu od 501.105,16 KM. Po navedenoj Odluci izvršeno je isknjižavanje 44.893.833,46 KM nabavne vrijednosti i 44.274.589,82 KM ispravljene vrijednosti stalnih sredstava. S obzirom da je u članu 3 Odluke navedeno da rashodovana stalna sredstva nisu za upotrebu u podružnici TE Kakanj, te da će se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način, zatražili smo dokaze o daljem postupanju sa istim. Naime, neka od rashodovanih sredstava su: čelična konstrukcija kotla Bloka 6, pregrijači pare kotla Bloka 6, dizel agregat bloka 1 do 6, parne turbine Bloka 6, armatura kotla Bloka 6, elektrofilter Bloka 6 i sl. koja mogu biti prodana kao sekundarna sirovina. U TE Kakanj je vanbilansno evidentiran iznos od 501.105,16 KM koji se odnosi na preostalu vrijednost rashodovanih stalnih sredstava koja će biti prodana kao sekundarna sirovina. U toku su aktivnosti na prodaji.

Nadzorni odbor je donio Odluku broj NO-21409/12-6/21., od 09.08.2012. godine, o rashodovanju i isknjižavanju stalnog sredstva-razvodno postrojenje 0,4 kV Podružnice **HE na Neretvi**. U skladu sa navedenom Odlukom izvršeno je isknjižavanje stalnih sredstava u iznosu od 1.221.624,46 KM sadašnje i ispravljene vrijednosti, te nije bilo rashoda. U skladu sa članom 3 Odluke, rashodovana stalna sredstva je trebalo:

1. prodati putem javne licitacije ili
2. demontirati sredstva, sačiniti posebne specifikacije prema upotrebljivosti (rezervni dijelovi koji se mogu koristiti za potrebe TE Tuzla ili drugih podružnica koji će se pohraniti u skladištu, neupotrebljivi materijal koji će se uništiti ili odložiti na deponiju otpada, opasni otpad koji će se isporučiti ovlaštenom pravnom licu, sekundarne

sirovine koje će se isporučiti u skladu sa Ugovorom o prodaji sekundarnih sirovina i dijelov ekoji se mogu prōdati putem javne licitacije).

U HE na Neretvi je izvršena procjena demontiranih upotrebljivih dijelova i isti su pohranjeni u skladište. Demontirani neupotrebljivi dijelovi su opredati na otpad tj. predati su osobi zaduženoj za upravljanje otpadom.

Preporuka

U TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi nastaviti sa aktivnostima do potpunog postupanja u skladu sa odlukama Nadzornog odbora o rashodovanju stalnih sredstava.

II.4 REZERVNI DIJELOVI PREBAČENI U STALNA SREDSTVA

U skladu sa ranijim zapažanjima interne revizije, odnosno vanjskog revizora u **TE Tuzla** i **TE Kakanj** je vršen prenos rezervnih dijelova na stalna sredstva, ali su ta sredstva evidentirana kao novonabavljena tj. nije evidentiran retroaktivan obračun amortizacije računajući od datuma nabavke istih.

Preporuka

Retroaktivno obračunati amortizaciju računajući od datuma nabavke rezervnog dijela, i izvršiti knjiženja u skladu sa MRS 8-Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.

II.5 ZALIHE

II.5.1 Nalaz

Kako su, sa datumom prelaska na SAP tj. 01.07.2012. godine, u svim dijelovima Društva unešena početna stanja zaliha (osim u Direkciji i ED Sarajevo gdje je to učinjeno u 2010. godini) bez uvažavanja starosti istih, tako se sa 31.12.2012. godine ne može dobiti precizan podatak o starosnoj strukturi zaliha. Naime, u informacioni sistem SAP nije bilo moguće kroz početna stanja unijeti postojeću starosnu strukturu zaliha nego su sve zalihe unešene kao da su tek nabavljene, što znači da će se tek od augusta 2013. godine moći dobiti podaci o zalihama koje su starije od 365 dana.

Analogno navedenom, nije vršina procjena neto utržive vrijednosti zastarjelih zaliha na dan 31. decembra 2012. godine, što predstavlja odstupanje od zahtjeva Menunarodnog računovodstvenog standarda 2 „Zalihe“, što može imati za posljedicu značajno odstupanje fer vrijednosti zaliha od njihove knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. decembra 2012. godine.

Preporuka

Izvršiti analizu postojećih zaliha sa aspekta njihove nadoknadive vrijednosti i realnog iskazivanja u finansijskim izvještajima.

II.5.2 Nalaz

Uvidom u utroške uglja za posljednji kvartal 2012. godine (prema evidenciji iz SAP-a) u **TE Kakanj** i **TE Tuzla**, kao i izliste sa vaga za isti period, uočili smo određena odstupanja.

Preporuka

Knjiženja potrošnje uglja u SAP-u vršiti na osnovu trebovanja u čijem prilogu su izlisti sa vaga.

II.6 POTRAŽIVANJA

II.6.1 Nalaz

S obzirom da smo u toku revizije popisa sredstava i obaveza na dan 31.12.2012. godine konstatovali da su usaglašene evidencije potraživanja za električnu energiju unutar Aplikacije SOEE (Lista stanja i Starosna struktura), kao i evidencije u Glavnoj knjizi sa evidencijama u aplikaciji SOEE, u ovoj reviziji smo pažnju usmjerili na ostala potraživanja (koja nisu za električnu energiju).

U Društvu postoji Uputstvo o utvrđivanju, praćenju i vođenju sumnjivih i spornih potraživanja. Članom 7 navedenog Uputstva predviđeno je sljedeće:

„Sva sumnjiva i sporna potraživanja iz člana 1., koja su u pravilu u evidenciji utuženih potraživanja, starija od 365 dana računajući od datuma dospjeća računa, odgovorne osobe u podružnicama i u Direkciji Društva će, u skladu sa Odlukom NO br. NO-27 -21730-6/09, u matičnim službama za računovodstvo podružnica i Direkciji Društva prenositi na rashode.“

Uvidom u starosne strukture ostalih potraživanja, dostavljene iz Direkcije i podružnica Društva utvrđeno je da u **Direkciji** Društva nije izvršena ispravka vrijednosti potraživanja koja su starija od 365 dana (u ostalim dijelovima Društva izvršene su ispravke). Naime, u Direkciji Društva nisu ispravljena potraživanja u iznosu od 832.704,25 KM. Neispravljena potraživanja se odnose na kupce: Trgosirovina (483.339,91 KM), Hrvatska elektroprivreda (276.197,18 KM) i Elektroprivreda Crne Gore (73.167,16 KM). Prema dobijenim objašnjenjima, potraživanja od HEP i EPCG se odnose na naturalnu razmjenu.

Preporuka

Preispitati naplativost navedenih potraživanja i izvršiti adekvatnu ispravku potraživanja u Direkciji Društva.

II.6.2 Nalaz

U Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja sa 31.12.2011. godine, Odbor za reviziju je konstatovao da je Društvo priznalo prihode u iznosu od 1.223.178 KM po osnovu potraživanja od kompanije Intrade-energija, a koja su nastala na osnovu diferencijarnih cijena za poticaj, iako nije bio zaključen Ugovor kojim bi se definisao način naplate potraživanja. U vezi s tim, data je preporuka:

„Što je moguće prije, u toku 2012. godine, potpisati ugovor o načinu naplate potraživanja u iznosu od 1.223.178 KM. Ukoliko se ovaj iznos ne naplati u roku od 1 godine od datuma priznavanja, izvršiti, u skladu sa tačkom 11 MRS 18-Prihodi, ispravku vrijednosti potraživanja diskontovanje očekivanih primitaka.“

Do sačinjavanja ovog Izvještaja nije naplaćen iznos od 1.223.178 KM niti je zaključen ugovor kojim bi se definisao način povrata navedenih sredstava. Prema obrazloženju odgovornih

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. – SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
NA DAN 31.12.2012. GODINE

osoba, u toku su aktivnosti na usaglašavanju Ugovora. Društvo nije izvršilo ispravku vrijednosti navedenih potraživanja, čime su rashodi podcijenjeni za navedeni iznos.

Preporuka

Ugovorom regulisati odnose sa kupcem Intrade energija i iskazana potraživanja vrednovati u skladu sa MRS 18-Prihodi.

II.7 OBAVEZE

U Glavnoj knjizi Društva se, između ostalog, vode obaveza i po ino kreditima, od kojih se najznačajniji iznosi odnose na kredite IDA 2903 BOS, IDA 3071, WB IDA 41970 i BH-P1 JBIC. S obzirom da se veći dio ovih kredita odnosi na TE Tuzla i TE Kakanj, za ove podružnice smo izvršili testiranja iskazanih stanja tj. izvršili smo poređenje stvarnih stanja kredita sa stanjima iskazanim u Glavnoj knjizi (SAP). Stvarna stanja kredita smo uzeli iz *Pregleda stanja kredita na dan 31.12.2012. godine*, koji nam je dostavljen iz Službe za finansije Direkcije Društva. U narednoj tabeli dajemo pregled uočenih odstupanja:

Stanje na dan 31.12.2012. godine (zaokruženi iznosi)

Stanje na dan 31.12.2012. godine (zaokruženi iznosi)									
Dio	Val.	Stvarno stanje u val.kredita	kto	Stanje u val. u SAP-u	Razlika u val.kredita	Stvarno stanje u KM	kto	Stanje u KM u SAP-u	Razlika u KM
1	3	4	5	6	7 (4-6)	8	9	10	11 (8-10)
TE TUZLA	XDR	14.649.066	41400010	11.254.339			41400010	31.307.285	
							41400005	-1.066.646	
			42400000	1.199.559			42400000	2.722.005	
Ukupno		14.649.066		12.453.898	2.195.168	33.402.288		32.962.644	439.643
TE KAKANJ	XDR	4.341.348	41400010	3.770.754			41400010	9.016.510	
							41400005	-450.174	
			42400000	418.351			42400000	946.875	
		4.341.348		4.189.105	152.243	9.898.989		9.513.211	385.778
	JPY	946.386.064	41400010	909.325.264			41400010	17.845.524	
							41400005	-2.176.122	
			42400000	36.143.887			42400000	660.934	
						42400005	-38.107		
Ukupno		946.386.064		945.469.151	916.913	16.308.106		16.292.230	15.876
SVEUKUPNA RAZLIKA									841.297

Napomene:

Iznosi u XDR i njima pripadajući KM se odnose na ukupna stanja za tri kredita: IDA 2903 BOS, IDA 3071 i WB IDA 41970.

Korišteni su sljedeći kursevi: XDR 2,280165 (kursna lista CBBiH br. 001 od 04.01.2013.)

JPY 0,017232 (kursna lista CBBiH br.191 od 29.09.2012.)

Iz gornje tabele se može zaključiti da je iskazano stanje obaveza po kreditima u Glavnoj knjizi (SAP) manje u odnosu na stvarno stanje obaveza i to za 841.297 KM. Zbog navedenog konstatujemo da su na dan 31.12.2012. godine obaveze podcijenjenje, a prihodi precijenjeni za navedeni iznos.

Od nadležnih osoba iz Dikrecije, TE Tuzla i TE Kakanj smo dobili obrazloženje da je prilikom prelaska na SAP sa 01.07.2012. godine došlo do pogrešnog unosa podataka o obavezama po ovim kreditima, što je rezultiralo navedenim odstupanjima. Naknadno su uočene greške, te su u saradnji sa konsultantom za SAP (kompanija b4b) započete aktivnosti na otklanjanju uočenog propusta, ali će efekti ispravki biti proknjiženi u 2013. godini.

Preporuka

Izvršiti ispravku knjiženja na obavezama po kreditima.

III MIŠLJENJE S REZERVOM

Godišnji finansijski izvještaji izražavaju tačan i potpun prikaz imovine i obaveza, prihoda i rashoda, te ukupnog položaja Društva, osim po gore navedenim nalazima.


ODBOR ZA REVIZIJU

Sadija Sinanović, predsjednik

Dr. Mirsad Kikanović, član

Suljo Kasapović, član

Safet Proho, član (bez prava glasa odlučivanja)



Sastavni dio izvještaja je:

Prilog 1-Komentari Uprave (dopis od 21.05.2013. godine)



Javno preduzeće _____
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

IZVJEŠTAJ
O RADU NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - SARAJEVO
ZA 2012. GODINU

Sarajevo, maj 2013. godine

I Z V J E Š T A J

o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2012. godinu

I UVOD

Ovaj materijal predstavlja sažeti Izvještaj o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2012. godinu i sačinjen je s ciljem da činjenično prezentira aktivnosti Nadzornog odbora u 2012. godini, što bi dioničarima trebalo omogućiti uvid u stanje, na osnovu kojeg se može analizirati i mjerodavno ocjenjivati rad Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo imenovan Odlukom Skupštine Društva broj: SD-19780/11 od 26.08.2011. godine na period od četiri godine u slijedećem sastavu;

- Mr.sc. Enver Agić, predsjednik Nadzornog odbora
- Selvedin Subašić, dipl.ing.el.
- Mr.sc. Jakub Dinarević, dipl.ing.rudarstva
- Dr.sc. Bahrudin Šarić, dipl.ing.maš.
- Mr.sci. Sanel Buljubašić, dipl.ing.maš.
- Davorin Korać, dipl.ecc. ispred većinskog vlasnika kapitala i
- Fejsal Hrustanović, dip.ecc. imenovan ispred privatnog kapitalaam članova.

Član Nadzornog odbora mr.sci Sanel Buljubašić je dana 13.11.2012. godine podnio ostavku zbog sukoba interesa, odnosno iz razloga nespojivosti funkcije člana Nadzornog odbora i funkcije načelnika općine Srebrenik, na koju je imenovan i izabran na lokalnim izborima u mjesecu oktobru 2012. godine. Od dana podnošenja ostavke (13.11.2012. godine) član Nadzornog odbora Sanel Buljubašić se suzdržavao od konzumiranja prava i obaveza člana Nadzornog odbora, od kada Nadzorni odbor djeluje u sastavu od šest članova. Odlukom Skupštine Društva broj: SD -35941/13 -27/7. od 31.01.2013. godine razriješen je dužnosti člana Nadzornog odbora zbog podnošenja ostavke.

II AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je u 2012. godini održao ukupno četrnaest sjednica, od čega tri vanredne/telefonske i uzeo je aktivno učešće u organizaciji i pripremi tri zasjedanja Skupštine Društva i to: Dvadeset i četvrte, Dvadeset i pete i Dvadeset i šeste Skupštine Društva.

U skladu sa obavezom članova Nadzornih odbora imenovanih ispred državnog kapitala u privrednim društvima u kojima ovlaštenje po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, tom ministarstvu su se redovno podnosili u pisanoj formi kvartalni izvještaji o radu Nadzornog odbora.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je i dostavom dnevnih redova za svaku sjednicu Nadzornog odbora redovno informirano o radu Nadzornog odbora.

U okviru standardnih aktivnosti Nadzorni odbor je u 2012. godini, mjesečno izvještavan, putem izvještaja predviđenih zakonom ili drugim propisima i to:

- Izvještaja o aktivnostima Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, koji su uključivali i Izvještaje Odjela za internu reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
- Izvještaja o nabavkama u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
- Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka Nadzornog odbora,
- Izvještaja o zaključenim ugovorima za nabavku električne energije;
- Izvještaja o provedenom otpisu utuženih i neutuženih potraživanja;

Tokom godine, Nadzorni odbor je redovno, putem kvartalnih izvještaja, informiran o ostvarenju planskih pokazatelja u djelatnostima proizvodnje, distribucije, snabdijevanja I reda, trgovine i snabdijevanja II reda, kao i o rezultatima poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Članovima Nadzornog odbora su u 2012. godini putem aplikacije eBoard - elektronskim putem upućivani materijali za sjednice Nadzornog odbora, kojom je, ujedno, omogućen pristup i uvid materijalima za sjednice Uprave Društva.

III DONESENI PRAVILNICI I DRUGI AKTI IZ NADLEŽNOSTI NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor je, u okviru svojih nadležnosti, u toku 2012. godine razmatrao i donio slijedeće opšte akte i to:

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjernom mjestu krajnjeg kupca;
- Pravilnik o planiranju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Pravilnik o dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP EP BiH d.d. - Sarajevo kao i
- Politiku informacione sigurnosti u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Pregled akata koje je Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo donio, odnosno prihvatio u 2012. godini:

MJESEC	Pravilnici i drugi opšti akti	Odluke	Zaključci	Izvještaji	Informacije	Ostalo (prijedlozi, sugestije):
Januar		16	1	6		3
Februar		14	2	4	3	2
Mart	2	17	4	10	3	3
April		1				
Maj		26	2	12	7	1
Juni	1	84	7	18	3	5
Juli						

Avgust		38	2	10	2	2
Septembar		7	5	6	4	6
Oktobar		22	2	6	3	4
Novembar	2	15	3	12	2	1
Decembar	0	11	8	5		2
Ukupno	5	251	36	89	27	29

IV POSLOVANJE DRUŠTVA

Poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u 2012. godini se odvijalo u uslovima nastavka višegodišnje ekonomske krize i dalje stagnacije privrednih aktivnosti u BiH i regionu. U ovom izvještajnom periodu JP Elektroprivreda BiH je ispunila sve ugovorene obaveze, uredno izmirivala obaveze prema dobavljačima, državi i zaposlenim, vršila redovno i neprekidno snabdijevanje kupaca kvalitetnom električnom energijom i održala solidnu likvidnost u poslovanju.

S ciljem smanjenja uticaja nepovoljnih uslova poslovanja, uspješno je provedeno niz mjera za povećanje efikasnosti poslovanja u skladu sa zahtjevima i ciljevima odnosno poslovnom politikom i Statutom dioničkog društva, a radi sticanja dobiti.

Osnovne karakteristike poslovanja u ovom izvještajnom periodu su nepovoljna hidrološka situacija (sušna godina), stanje elementarne nepogode u februaru 2012. godine, što je imalo za posljedicu smanjenje netarifne prodaje električne energije, posebno u prvom kvartalu. Također, uočljivo je smanjenje trenda porasta potrošnje tarifnih kupaca što se može dovesti u vezi sa aktuelnom socijalno-ekonomskom situacijom u državi.

Društvo je u poslovnoj 2012. godini ostvarilo ukupnu proizvodnju električne energije u količini od 6.509,0 GWh, što je za 2,6 % manje od planirane proizvodnje i što je uticalo na manji plasman električne energije na tržištu u odnosu na 2011. godinu.

I pored nepovoljnih uslova privređivanja u 2012. godini ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 926,3 miliona KM, a troškovi i rashodi u iznosu od 919,2 miliona KM, tako da je u 2012. godini ostvarena dobit od 7,1 milion KM.

Nadzorni odbor je u okviru svojih nadležnosti, inicirao i nastavio sa poduzimanjem mjera i aktivnosti na poboljšanju poslovanja u zavisnim društvima, posebno u zavisnim društvima - rudnicima uglja. Poslovanje rudnika uglja Nadzorni odbor je tretirano kao pitanje od posebnog značaja, od čijeg rješavanja ovisi uspješnost JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo, kao Vladajućeg društva i cijelog Koncerna EP BiH.

Nadzorni odbor je kontinuirano poduzimao mjere u cilju praćenja i poboljšanja rezultata poslovanja Društva i druge aktivnosti iz svoje nadležnosti, a bio je i redovno - kvartalno i godišnje izvještavan o radu po elektroprivrednim djelatnostima. Što se tiče zavisnih društava, Nadzorni odbor je razmatrao godišnje izvještaje o radu zavisnih društava, prijedloge planova poslovanja zavisnih društava, davao saglasnosti na imenovanja članova Uprave i utvrđivao prijedloge kandidata za članove nadzornih odbora zavisnih društava, te pojedinačne izvještaje

i informacije po pojedinim segmentima poslovanja zavisnih društava, koje su pripremane na zahtjev Nadzornog odbora.

U toku cijele godine kontinuirano je djelovano prema Upravi Društva, zahtjevajući i dobijajući informacije o pitanjima značajnim za poslovanje.


Odnos Uprave Društva i Nadzornog odbora je na zavidnom profesionalnom novou i u skladu sa najboljim principima korporativnog upravljanja U cijelom izvještajnom periodu, Uprava Društva je provodila odluke i zaključke Nadzornog odbora, uz značajno poboljšanje stepena i dinamike realizacije u odnosu na ranije godine.

V ZAKLJUČCI I NAREDNI KORACI

Izvještajnu godinu, uz ostvarene pozitivne finansijske rezultate, karakteriše znatno ubrzanje procesa realizacije investicija. U ovoj godini je realizirana i jedna od najvećih investicija, revitalizacija bloka 6 u TE Tuzla snage 215 MW, godišnje proizvodnje 1100 MWh i uspješno proveden predkvalifikacioni poziv za izbor projektnog partnera za zajedničku izgradnju bloka 7 u TE Tuzla, u okviru kojeg je je 11 aplikanta proglašeno kvalificiranim kandidatima i koje su ušle u drugu fazu izbora projektnog partnera.

U narednom periodu preduzimaće se aktivnosti na realizaciji Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za period 2013. - 2015. godina, daljem napretku priprema za početak kapitalnih investicija, posebno Blok 7 u TE Tuzla (izbor projektnog partnera) i HE Vranduk. Planirane aktivnosti će se provoditi uvažavajući činjenicu da JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (EPBiH) pored osnovnih djelatnosti ima i ulogu Vladajućeg društva (Društvo) u Koncernu EP BiH. Pred Društvom su, također, zadaci prestrukturiranja i organizacije djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom, integrisanim rudnicima uglja i zavisnim društvima neelektroprivrednih djelatnosti.

Broj: NO - 12222/13 -25/3.1.
Sarajevo, 09.05.2013. godine



Predsjednik
Nadzornog odbora

mr.sci Enver Agić, dipl.el.ing.

**Prilog Izvještaja o radu Nadzornog odbora
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2012. godinu**

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA PO MJESECIMA

**AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U PRVOM KVARTALU 2012. GODINE
(PO MJESECIMA - JANUAR; FEBRUAR I MART 2012. GODINE)**

U prvom kvartalu 2012. godine održane su četiri sjednice Nadzornog odbora (tri redovne i jedna vanredna), te jedno zasjedanje Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

1. Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je u **januaru 2012. godine** održao 7. sjednicu dana 26.01.2012. godine i donio i slijedeće akte:
 - Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i utvrđivanje prijedloga teksta Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 - Odluku o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 - Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje članova Uprave zavisnih društava:
 - JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza
 - Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik;
 - Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u kupovinu zemljišta za mobilnu TS 110/10(20) kV na području Općine Doboj Istok, montažu i uklapanje TS u postojeću VN i SN mrežu za potrebe Djelatnosti distribucije električne energije broj: NO-32-30350-7./09 od 29.12.2009. godine;
 - Odluku o izmjeni Odluke o investicionom ulaganju u montažu mobilne TS 110/10(20) kV Grbavica na području Općine Novo Sarajevo i uklapanje TS u postojeću VN i SN mrežu, za potrebe Djelatnosti distribucije električne energije broj: NO-34-2480-9./2010 od 8.02.2010. godine;
 - Odluku o o investicionom ulaganju u nabavku softverskog rješenja za upravljanje ljudskim resursima za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
 - Odluku o davanju ovlaštenja za zaključivanje Ugovora o izmirenju duga za isporučenu električnu energiju sa firmom "Borac" Konfekcija d.d. Travnik;
 - Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla;
 - Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
 - Odluku o odobravanju realokacije sredstava između projekata utvrđenih Odlukom o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo RMU Kakanj, Kakanj;
 - Odluku o imenovanju punomoćnika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za skupštine zavisnih društava - rudnici uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i

- Odluke o imenovanju punomoćnika Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Heregovine d.d. - Sarajevo za skupštine zavisnih neelektroprivrednih društava i
- dvije odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacije.

Nadzorni odbor je na 7. sjednici donio i Odluku o sazivanju Dvadeset i četvrte Skupštine Društva koja je bila zakazana za 21.02.2012. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
 2. Donošenje Plana poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Heregovine d.d. - Sarajevo za period 2012. - 2014. godina
- i utvrdio prijedloge akata koji su proslijeđeni Skupštini Društva na odlučivanje.

Na ovoj sjednici Nadzornog odbora je, pored redovnih mjesečnih izvještaja razmatran i prihvaćen sljedeći izvještaj:

- Izvještaj Komisije o pregovorima sa kompanijom GEN-I d.o.o. Sarajevo sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti za prodaju rezerve snage u period februar 2012. - mart 2013. godine.
2. Nadzorni odbor je u **februaru 2012. godine** održao dvije sjednice, jednu redovnu - 8. sjednicu dana 21.02.2012. godine, i jednu vanrednu - 9. sjednicu dana 29.02.2012. godine.

Na 8. redovnoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio sljedeće akte:

- Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava, potraživanja i obaveza JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na dan 31.12.2011. godine;
- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I - XII 2011. godine;
- Odluku o utvrđivanju - raspoređivanju prihoda JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i utvrđivanju - raspoređivanju rashoda na nivou Javnog preduzeća za period I - XII 2011. godine;
- Godišnji izvještaj o poslovanju za 2011. godinu
- Mišljenje na Odluku Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo o raspodjeli dobiti za 2011. godinu;
- Odluku o investicionom ulaganju u kupovinu poslovnog prostora za potrebe PJD Fojnica, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, na ukupan iznos 345.250,00 KM;
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o primjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimualcija energetske učinkovitosti;
- Odluku o izdvajanju dodatnih sredstava za investiciono ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju elektroenergetskih objekata na osnovu sufinansiranja priključenja na elektrodistributivnu mrežu Industrijske zone II na području Opštine Gradačac, Podružnica Elektrodistribucija Tuzla;
- Odluku o izdvajanju dodatnih sredstava za investiciono ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju elektroenergetskih objekata na osnovu sufinansiranja priključenja na elektrodistributivnu mrežu Industrijske zone II na području Opštine Gradačac, Podružnica Elektrodistribucija Tuzla,

- Odluku o utvrđivanju prijedloga za člana Nadzornog odbora ETI Sarajevo d.o.o. ispred JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- četiri Odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na ovoj sjednici je razmatrana Analiza mogućnosti za realizaciju kapitalnih investicija, te slijedeći izvještaji i informacije:

- Izvještaj o ostvarenju elektroenergetskog bilansa za 2011. godinu;
- Informaciju o aktuелnoj elektroenergetskoj situaciji i
- Informaciju o isporuci uglja po asortimanima, količini i kvalitetu za termoelektrane i pojedinačno za ostale kupce i o bonifikaciji.

Na 9. vanrednoj sjednici održanoj 28.02.2012. godine je donesena jedna odluka:

- Odluka o utvrđivanju kandidata za privremenog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno Društvo Rudnici "Kreka" Tuzla.

3. Nadzorni odbor je u **martu 2012. godine** održao 10. redovnu sjednicu dana 28.03.2012. godine, na kojoj je donio slijedeće akte.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Politiku informacione sigurnosti u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u Oracle licence za potrebe JP EP BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o objavljivanju Javnog konkursa za izbor jednog člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla sa tekstom Javnog konkursa;
- Odluku o formiranju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor jednog člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje članova Uprave u ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje direktora ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Zenica;
- dvije Odluke o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje otpisanih potraživanja po osnovu električne energije za Podružnicu „elektrodistribucija“ Mostar i
- pet Odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U DRUGOM KVARTALU 2012. GODINE (PO MJESECIMA – APRIL, MAJ I JUNI 2012. GODINE)

U navedenom izvještajnom periodu održano je ukupno pet sjednica Nadzornog odbora (tri redovne i dvije vanredne), te dva zasjedanja Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

1. U mjesecu **aprilu 2012. godine** je Nadzorni odbor prisustvovao Dvadeset i petoj Skupštini Društva koja je održana za dan 20.04.2012. godine sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo;
3. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo;
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima - rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu broj: SD-14967/11-21/5 od 30.06.2011. godine.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je u aprilu 2012. godine održao 11. - vanrednu sjednicu dana 27.04.2012. godine i donio jednu odluku:

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave Zavisnog društva RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila.

2. Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je u **maju 2012. godine** održao jednu redovnu - 12. sjednicu dana 09.05.2012. godine.

Na 12. redovnoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o utvrđivanju kandidata za izbor jednog člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju primarne i sekundarne opreme u transformatorskim stanicama 35/10 kV i njihovu pripremu za implementaciju SCADA sistema na području Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici "Elektrodistribucija" Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju distributivne mreže u svrhu obezbjeđenja tehničkih uslova za priključenje TS35/10(20) kV Blagaj na mrežu

- “Elektroprijenos-a BiH” a.d. Banja Luka na Području Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici “Elektrodistribucija” Sarajevo;
 - Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju elektroenergetskih objekata s ciljem rješavanja supotrošnje ili napajanja električnom energijom iz tuđih transformatorskih stanica na području Kantona Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Sarajevo;
 - Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice “Elektrodistribucija” Sarajevo;
 - Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u rekonstrukciju obračunskih mjernih mjesta u Podružnici “Elektrodistribucija” Bihać;
 - Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice “Elektrodistribucija” Bihać;
 - Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju Centralnog skladišta sa radionicama i garažama u Bihaću - faza I za potrebe Podružnice ED Bihać;
 - Odluku o investicionom ulaganju u 2012. godini u sanaciju poslovnih objekata za potrebe Djelatnosti distribucije u Podružnici “Elektrodistribucija” Tuzla;
 - Odluku za finansiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti za izradu investiciono-tehničke dokumentacije sa istražnim radovima i Procjenom uticaja na okolinu za HE Čaplje na rijeci Sani;
 - Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za eksploataciju zemljišta u okviru pripremnih radova na realizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice;
 - Odluku za finansiranje prethodnih i pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 7 Termoelektrana “Tuzla” Tuzla (eksprijacija zemljišta i rekonstrukcija dalekovoda 35 kV);
 - Odluku o izmjeni Odluke za finansiranje Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Konjic u svrhu izgradnje 15 MHE na slivu rijeke Neretvice;
 - Odluku o stavljanju van snage Odluke o investicionom ulaganju za finansiranje prethodnih aktivnosti na osnovanju Tehničkog muzeja u Sarajevu broj: NO-38-11500/3.6.b)/10 od 27.05.2010. godine;
 - Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
 - Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u Podružnici Termoelektrana “Kakanj” Kakanj, “Elektrodistribucija” Mostar, “Elektrodistribucija” Sarajevo i “Elektrodistribucija” Zenica.
 - utvrdio Izvještaj o radu nadzornog odbora za 2011. godinu
 - pet odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Takođe su razmatrani slijedeći izvještaji i informacije:

- Izvještaj o zaštiti okoliša za 2011. godinu;
- Izvještaj o primjeni Odluke o davanju ovlaštenja za odustajanje od potraživanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Godišnji Izvještaj za djelatnost trgovine električnom energijom i snabdijevanja drugog reda za 2011. godinu;

- Informaciju o dugovanju zavisnih društava - rudnika u sastavu Koncerna EP BiH; o dokapitalizaciji rudnika, realizovanim odlukama o dokapitalizaciji rudnika i o efektima dokapitalizacije rudnika;
- Informaciju o nabavci mašina za pripremu jamskih prostorija;
- Informaciju o ugovorima članova uprava i članova Nadzornih odbora Zavisnih društava - radnika uglja;
- Informaciju o aktivnostima na osnivanju Tehničkog muzeja u Sarajevu na lokaciji Kotromanićeva ulica "Stara centrala";
- Informaciju o provedenim aktivnostima za davanje pod zakup objekta Hotel ELBIH d.d. Makarska;
- Informaciju o aktivnostima na ispitivanju ležišta uglja u bugojanskom bazenu;

3. Nadzorni odbor je u mjesecu **junu 2012. godine** održao dvije redovne i jednu vanrednu sjednicu i to 13. redovnu sjednicu dana 01.06.2012. godine; 14.-vanrednu, dana 13.06.2012. godine i 15. redovnu sjednicu 26.06.2012. godine.

Na 13. sjednici je Nadzorni odbor donio slijedeće akte:

- Odluke o izmjeni odluka o ukupnom iznosu pozajmice radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu u JP EP BiH za:
 - a) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza
 - b) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica
 - c) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj
 - d) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila
 - e) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik i
 - f) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u generalni remont agregata broj 1 HE Grabovica u Podružnici "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku drobilice šljake za blok 4. Podružnica Termoelektrana Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku lokomotive, Podružnica Termoelektrana Tuzla
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku radnih kola pumpi rashladne vode, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat II faze realizacije mjera zaštite od eksplozije i požara ugljene prašine, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat Sanacije dijela mehaničkog kolosjeka i zamjene skretnice 9, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat Dogradnja cjevovoda povratnih voda na deponiji Jezero II, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u projekat Remont vagona, Podružnica Termoelektrana Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku cijevi za šljakovode blokova 3, 4, 5 i 6 Termoelektrane Tuzla;
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjernom mjestu krajnjeg kupca;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremu transformatorskih stanica TS 35/x kV za implementaciju projekta SCADA/DMS/OMS sistema na području JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektro distribucija" Tuzla;

- Odluku o investicionom ulaganju u pripremu elektroenergetskih objekata za implementaciju projekata SCADA/DMS/OMS sistema-podrška kreditu KfW tokom 2012. godine na području Podružnice ED Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju niskonaponskih i srednjenaponskih mreža u 2012. godini na području kantona Sarajevo, Podružnica ED Sarajevo
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku vozila u 2012. godini za potrebe Djelatnosti distribucije, Podružnice ED Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku vozila u 2012. godini za potrebe Djelatnosti distribucije, Podružnice ED Zenica;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju niskonaponskih i srednjenaponskih mreža u 2012. godini na području Bosansko-Podrinjskog Kantona, Podružnica ED Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremne aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje novih termoelektrana u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u prethodne i pripremne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje bloka 8 na lokaciji TE Kakanj u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u prethodne i pripremne aktivnosti za izradu i reviziju investiciono-tehničke dokumentacije na nivou Idejnog i Glavnog projekta sa istražnim radovima i Procjenom uticaja na okolinu za HE Una Aneks na rijeci Uni;
- Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o koncesiji za HE Vranduk;
- Odluku o investicionom ulaganju u jedinstveni GIS sistem distributivnih podružnica u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- šest odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija i
- jednu odluku o davanju ovlaštenja za vršenje cesije.

Nadzorni odbor je na 13. sjednici donio Odluku o sazivanju Dvadeset i šeste Skupštine Društva koja je zakazana za dan 26.06.2012. godine, utvrdio prijedloge akata koji su proslijeđeni Skupštini Društva na odlučivanje sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - Predsjednika,
 - zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2011. godinu s finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem o radu Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2011. godinu.

Na 13. sjednici Nadzornog odbora su razmatrane i slijedeće informacije i izvještaji:

- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2011. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje vanjskog revizora, Izvještaj o radu nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju;
- Dopunjena Informacija o aktivnosti na opravci agregata II u HE Grabovica,
- Informacija o izradi studije opravdanosti snabdijevanja toplinskom energijom iz Termoelektrane "Kakanj" do/i Zenice.

Na 14. - vanrednoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio jednu odluku:

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnog Društva Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla.

Na 15. Redovnoj sjednici Nadzorni odbor je donio slijedeće akte:

- Odluku o prihvatanju izvještaja o poslovanju zavisnih društava-rudnika uglja za 2010. godinu i izvještaja o poslovanju zavisnih društava-rudnika uglja za 2011. godinu;
- Odluku o prihvatanju Izvještaja o poslovanju s prijedlogom raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu;
- Odluku o prihvatanju Izvještaja o poslovanju s prijedlogom pokrića gubitka Hotela ELBIH d.d. Makarska za 2011. godinu;
- Odluku o prihvatanju Izvještaja o poslovanju s prijedlogom raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu;
- Odluku o prihvatanju Izvještaja o poslovanju s prijedlogom raspodjele dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijelag Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo za period 2012. - 2014. godina;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijelag Plana poslovanja Hotel ELBIH d.d. Makarska za period 2012. - 2014. godina;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijelag Plana poslovanja Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo za period 2012. - 2014. godina;
- Odluku o davanju saglasnosti na Prijelag Plana poslovanja ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku i ugradnju PLC-a na postrojenjima VDU, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u projektovanje i zatvaranje nadstrešnice ulaznog kolosjeka kiper stanice, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju oborinske, kanalizacione i fekalne mreže - II faza, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku gorionika na kotlu bloka 7, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u zamjenu servomotora na bloku 5, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u zamjenu prekretnog stroja turbine bloka 7, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju fasade blokova 1- 4., Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže, elektroinstalacija, stolarije, krova i stropa restorana, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju čelične konstrukcije transportnih mostova otpreme šljake i pepela sa obaveznom AKZ, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u sanaciju čelične konstrukcije transportnih mostova vanjske i unutarnje dopreme uglja sa obaveznom AKZ zaštitom,

Podružnic TE Kakanj;

- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju presipnih čvorova (otprašivanje i zagrijavanje u zimskim uslovima), Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju crpne stanice blokova 5 i 6, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju bunkera šljake i ugradnju pogona sa šiberima, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremu terena za proširenje istočne strane deponije šljake i pepela, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u preuređenje prostora starog skladišta, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u popravak rotora NT dijela turbine bloka 7, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku vozila, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku i ugradnju kamionskih vaga, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku gorionika na kotlu bloka 5 , Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku buldožera gusjeničara, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u izgradnju novog skladišta tehničkih hemikalija, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju TOV-a, pripremne aktivnosti, pripremne radove, nabavku i ugradnju opreme za rekonstrukciju TOV-a, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u tehničku i biološku rekultivizaciju prostora na kojim je trajno završeno odlaganje šljake i pepela, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju ulazne građevine za zahvat vode iz rijeke Bosne, Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u nabavku rezervnih VN elektromotora - osnovno sredstvo, Podružnica TE Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremu elektroenergetskih objekata za implementaciju projekta SCADA/DMS/OMS sistema - podrška kreditu KfW tokom 2012. godine na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica;
- Odluku o utvrđivanju Normativa radnog vremena i normativa transporta u Djelatnosti distribucije JP EP BiH;
- Odluku o investicionom ulaganju u realizaciju sistema za unapređenje sigurnosti baza podataka u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o izmjeni Odluke broj NO-05-6070-5.4.2./08 o investicionom ulaganju u telekomunikacioni sistem, projekt prenosne i pristupne mreže, te objekata radio sistema u 2008. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 07.04.2008. godine;
- Odluku o izmjeni Odluke broj NO-05-6070-5.4.1./08 o investicionom ulaganju u izgradnju optičkog kablovskog sistema u 2008. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 07.04.2008. godine;
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-19-5420-7.8./09 o investicionom ulaganju u sistem besprekidnog napajanja TK opreme u 2009. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 26.03.2009. godine;
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-19-5420 - 7.6./09 o investicionom ulaganju

- u izgradnju optičkog kablovskog sistema u 2009. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 26.03.2009. godine;
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-38-11500 - 5.1./10 o investicionom ulaganju u izgradnju pristupne mreže za potrebe srednjenaponskih objekata podružnica elektrodistribucije u 2010. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 27.05.2010. godine
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-42-18463-5.3./10 o investicionom ulaganju u izgradnju optičkog kablovskog sistema u 2010. i 2011. godini u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 09.08.2010. god.;
- Odluku o izmjeni odluke broj NO-1496711-14. o investicionom ulaganju u nabavku IT opreme i softvera u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, od 09.06.2011. godine;
- Odluku o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450MW u TE Tuzla;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- dvije odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na 15. sjednici su takođe razmatrani slijedeći izvještaji i informacije:

- izvještaji o poslovanju zavisnih društava - rudnika uglja za 2010. i 2011. godinu, sa izvještajima o radu nadzornih odbora, izvještajima vanjskog revizora;
- izvještaji o poslovanju zavisnih neelektroprivrednih društava za 2011. godinu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Eldis; Tehnika d.o.o. Sarajevo; Hotel ELBIH d.d.; Iskraemeco Sarajevo d.o.o. Sarajevo i ETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo;
- planovi poslovanja zavisnih neelektroprivrednih društava za period 2012. - 2014. godina: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Eldis; Tehnika d.o.o. Sarajevo; Hotel ELBIH d.d.; Iskraemeco d.o.o. Sarajevo i ETI d.o.o. Sarajevo;
- Informacija o dosadašnjim aktivnostima na izboru strateškog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7-450MW u TE Tuzla sa prijedlogom daljih aktivnosti.

U mjesecu junu članovi Nadzornog odbora su prisustvovali Dvadeset i šestoj Skupštini Društva koja je održana dana 26.06.2012. godine na kojoj je usvojen Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U TREĆEM KVARTALU 2012. GODINE (PO MJESECIMA - JULI, AVGUST I SEPTEMBAR 2012. GODINE)

U III kvartalu 2012. godine održane su ukupno dvije redovne sjednice Nadzornog odbora, 16. sjednica dana 09.08.2012. godine i 17. sjednica dana 13.09.2012. godine.

1. U mjesecu **julu 2012. godine** nije održana ni jedna sjednica Nadzornog odbora.
2. U mjesecu **avgustu 2012. godine** Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 16. sjednicu dana 09.08.2012. godine.

Na 16. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o utvrđivanju Prijedloga Revidiranog Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, u dijelu Plana ulaganja koji se odnosi na 2012. i 2013. godinu;
- Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zavisna društva, rudnike uglja i rudnike mrkog uglja;
- Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2012. godine;
- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2012. godine;
- Odluku o utvrđivanju rezultata poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period I-VI 2012. godine;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP EP BiH-ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje člana Uprave - Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove JP EP BiH, ZD RMU "Abid Lolić"-Travnik-Bila;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje člana Uprave - Izvršnog direktora za tehničke i Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove JP EP BiH, ZD RMU "Gračanica"-Gornji Vakuf-Uskoplje;
- Odluku o investicionom ulaganju u unapređenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja HE Grabovica i HE Jablanica iz DC EP BiH Sarajevo u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u Rekonstrukciju 35kV postrojenja HE Jablanica brana i ulazna građevina i zamjena 35kV postrojenja HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice HEN Jablanica;
- Odluku o investicionom ulaganju u unapređenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja 6 i 0,4 kV postrojenjima i pripadnih komunikacija u Podružnici "Termoelektrana "Tuzla";
- Odluku o investicionom ulaganju u Rekonstrukciju blok transformatora 2 i 3 HE Salakovac - Podružnica HE na Neretvi;
- Odluku o investicionom ulaganju u Sanaciju predturbinskih zatvarača broj 2 i 3 HE Jablanica - Podružnica HE na Neretvi;
- Odluku o investicionom ulaganju u Proširenje i revitalizaciju postojećeg postrojenja za kvašenje pepela ispod silosa pepela - Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u Rekonstrukciju električnih instalacija u zgradi TUZ-a Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u Zamjenu pregrijača 6 kotla bloka 5 – 110 MW - Podružnica TE Kakanj;
- Odluku o investicionom ulaganju u Sanaciju turboagregata bloka 5 - Podružnica TE Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u Zamjenu ekonomajzera bloka 5 - Podružnica TE Tuzla;
- Odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih materijalnih prava za članove uprava zavisnih društava - rudnika uglja JP EP BiH;
- Odluku o investicionom ulaganju u 2012.godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice ED Zenica;

- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju distributivne mreže u svrhu obezbjeđenja tehničkih uslova za isporuku električne energije krajnjim kupcima zbog prirodne nepogode prouzrokovane požarom na području PJD Konjic, Podružnica ED Mostar;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju WAN mreže JP EP BiH d.d. Sarajevo;
- Odluku o izmjeni Odluke broj NO-38-11500-5.5/10 o investicionom ulaganju u sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU) EEO u vlasništvu distributivnih dijelova JP EP BiH u 2010. i 2011 godini u JP EP BiH d.d.- Sarajevo od 27.05.2010. godine;
- Odluku o izmjeni Odluke broj NO-8161/11-53/7 o investicionom ulaganju u unapređenje sistema lokalnog i daljinskog upravljanja HE Salakovac u JP EP BiH d.d. Sarajevo;
- Odluke o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava u podružnicama HE na Neretvi – Jablanica, TE Tuzla, Elektrodistribucija Tuzla,
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti -isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o godišnjoj prodaji električne energije za 2013. godinu;
- Odluku o utvrđivanju cijene usluge istovara uglja iz željezničkih vagona i transport uglja za potrebe Tvornice cementa Kakanj d.d.Kakanj;
- Odluku o davanju u najam dijela depoa Hrasno Podružnice TE Kakanj
- Odluku o davanju u najam dijela depoa Turbići Podružnice TE Kakanj i
- šest odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Takođe su na 16. sjednici Nadzornog odbora razmatrani slijedeći izvještaji i informacije:

- Izvještaj o ostvarenju elektroenergetskog bilansa za period januar-juni 2012. godine;
- Politika prodaje električne energije za 2013. godinu i
- Informacija o primjeni Uredbe o korišćenju obnovljivih izvora energije i kongeneracije.

3. Nadzorni odbor je u **septembru 2012. godine** održao jednu 17. - redovnu sjednicu dana 13.09.2012. godine.

Na 17. sjednici je Nadzorni odbor donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zavisnog društva RMU "Kakanj" d.o.o Kakanj;
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zavisnog društva Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u rekonstrukciju ograde Termoelektrane „Tuzla“ Tuzla;
- Odluku o izmjenama Odluke za finansiranje Programa prijateljskog okruženja u okviru prethodnih i pripremnih aktivnosti na izgradnji bloka 8 na lokaciji TE Kakanj u JP EP BiH d.d.-Sarajevo;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije - Podružnica ED Mostar;
- dvije odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na 17. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao sljedeće izvještaje i informacije:

- Informaciju o korisnoj zapremini hidroakumulacija;
- Informaciju o oročenim depozitima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i
- Informaciju o projektima koji se realiziraju ili planiraju realizirati u Koncernu EP BiH kroz Program javnih investicija F BiH 2011.-2013. godina.

AKTIVNOSTI NADZORNOG ODBORA U ČETVRTOM KVARTALU 2012. GODINE (PO MJESECIMA - OKTOBAR, NOVEMBAR I DECEMBAR 2012. GODINE)

U IV kvartalu 2012. godine održane su ukupno tri redovne sjednice Nadzornog odbora, 18. sjednica dana 22.10.2012. godine, 19. sjednica 29.11.2012. godine i 20. sjednica 26.12.2012. godine.

1. U mjesecu **oktobru 2012. godine** održana je jedna redovna - 18. sjednica Nadzornog odbora dana 22.10.2012. godine.

Na 18. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio sljedeće akte:

- Odluku o donošenju Elektroenergetskog bilansa za period 2013. - 2015. godina;
- Odluku o donošenju Elektroenergetskog bilansa za 2013. godinu;
- Odluku o utvrđivanju cijene toplotne energije za sezonu grijanja 2012.-2013. godina;
- Odluku o izmjeni Odluke broj:NO-27-21730-4.1./09 od 27.09.2009. godine o investicionom ulaganju Podružnice HE na Neretvi:
 - Rehabilitacija i modernizacija monitoring sistema brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac;
 - Instalacija monitoring sistema i rehabilitacija klizišta "Kukovi" i
 - Eliminisanje curenja kroz tijelo brane HE Grabovica i HE Salakovac;
- Odluku o dodatnom investicionom ulaganju u sanaciju i nadogradnju poslovnog objekta PJD Cazin, Podružnica ED Bihać;
- Odluku o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih punomoćnika JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo u Skupštini Hotela "ELBiH" d.d. Makarska;
- Odluku o utvrđivanju kandidata za predsjednika i člana Upravnog odbora Hotela "ELBiH" d.d. Makarska;
- Odluke o investicionom ulaganju u SAP licence za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo;
- Odluku o investicionom ulaganju u realizaciju kontaktnog centra sa CRM funkcionalnostima u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (II faza);
- Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za eksproprijaciju zemljišta u okviru pripremnih radova na realizaciji projekta izgradnje MHE na slivu rijeke Neretvice broj: NO-32-30350-13./09 od 29.12.2009. godine;
- Dvije odluke o korekciji ispravke vrijednosti - isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju transformatora u Podružnici "Elektrodistribucija" Sarajevo;

- Odluku o rashodovanju i isknjižavanju stalnih sredstava i sitnog inventara, alata i HTZ opreme Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar;
- Osam odluka o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na 18. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao slijedeće izvještaje i informacije:

- Izvještaj Ureda za reviziju institucija u F BiH o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP EP BiH za 2011. godinu;
- Izvještaj o primjeni Odluke o davanju ovlaštenja za odustajanje od potraživanja u JP EP BiH;
- Informaciju sa podacima o opremljenosti četa za spašavanje ZD rudnici uglja sa prijedlogom mjera za poboljšanje stepena sigurnosti i stanja te opreme;
- Informaciju o godišnjoj prodaji električne energije za 2013. godinu i
- Informaciju o Ugovoru o prodaji i kupovini, isporuci i prijemu električne energije iz 2009. godine sa kompanijom Energy Financing Team (Switzerland) AG.

2. U mjesecu **novembru 2012. godine** Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 19. sjednicu dana 29.11.2012. godine.

Na 19. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Pravilnik o planiranju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Pravilnik o dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP EP BiH d.d. - Sarajevo;
- Plan rada Nadzornog odbora JP EP BiH za 2013. godinu;
- Odluku o utvrđivanju Prijedloga Odluke o razrješnju člana Nadzornog odbora radi podnošenja ostavke;
- Odluku o investicionom ulaganju za nabavku Datacentar opreme;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje HE Vranduk u JP EP BiH-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji izgradnje;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-isknjiženje ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne energije;
- Odluku o davanju ovlaštenja za zaključenje vansudske nagodbe sa Željezarem Ilijaš d.d.- Ilijaš u cilju izmirenja dospjelog duga;
- Odluku o utvrđivanju cijene tehnološke pare, šljake, elektrofilterskog pepela za ostale potrošače, dekarbonizovane vode, sirove vode i naknade JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla za TE Tuzla;
- Odluku o utvrđivanju cijenu šljake i pepela iz TE Kakanj,
- Odluku o investicionom ulaganju u 2013. godini u izgradnju priključaka i stvaranju tehničkih uslova za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu na području Podružnice ED Sarajevo;
- Četiri odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija.

Na ovoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i informaciju Analiza upravljanja rudnicima.

3. U mjesecu decembru 2012. godine Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je održao jednu redovnu - 20. sjednicu dana 26.12.2012. godine.

Na 20. sjednici Nadzorni odbor je razmatrao i donio slijedeće akte:

- Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave zavisnog društava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj;
- Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave zavisnog društava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o investicionom ulaganju u pripremne aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje HE Janjici u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
- Odluku o stavljanju stalnih sredstava van upotrebe u Podružnici "Elektrodistribucija" Tuzla;
- Odluku o prodaji stalnih sredstava neposrednom pogodbom između Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla i ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla;
- Odluku o korekciji ispravke vrijednosti-ranije otpisanih potraživanja po osnovu električne enegije;
- Četiri odluke o davanju ovlaštenja za vršenje kompenzacija

Nadzorni odbor je na 20. sjednici donio Odluku o sazivanju Dvadeset i sedme Skupštine Društva koja je zakazana za dan 31.01.2013. godine, utvrdio prijedloge odluka za istu, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
 - a) Predsjednika,
 - b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2013. - 2015. godine;
3. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji investicionim ulaganjima u zavisna društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (iz 2010. godine):
 - a) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica,
 - b) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla,
 - c) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj,
 - d) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik,
 - e) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza,
 - f) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila,
 - g) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje,

4. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji investicionim ulaganjima u zavisna društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (iz 2011. godine):
 - a) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica,
 - b) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla,
 - c) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj,
 - d) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik,
 - e) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza,
 - f) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila,
 - g) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje,
5. Usvajanje odluka o dokapitalizaciji ulaganjem JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo u zavisna društva JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - rudnike uglja i rudnike mrkog uglja (realizacija SAP informacionog sistema u 2013. i 2014. godini):
 - a) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza,
 - b) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica,
 - c) JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj,
 - d) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila,
 - e) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik,
 - f) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla i
 - g) JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskopolje
6. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo radi podnošenja ostavke i
7. Usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za davanje pozajmice zavisnim društvima - rudnicima uglja radi finansiranja podsticajnih mjera sporazumnog prestanka ugovora o radu, broj: SD - 14967/11-21/5 od 30.06.2011. godine i broj: SD - 7863/12-25/5. od 20.04.2012. godine.

IZVJEŠTAJ O RADU
ODBORA ZA REVIZIJU ZA 2012 GODINU

U periodu januar-mart 2012. godine Odbor za reviziju je bio u sastavu:

Sadija Sinanović,
dr. Mirsad Kikanović i
dr. Izudin Kešetović

U tom periodu održane su tri sjednice i to:

- 71. sjednica održana 16.01.2012. godine
- 72. Sjednica održana 23.02.2012. godine i
- 73. sjednica održana 29.03.2012. godine

Zbog isteka mandata, u aprilu 2012. godine, poslije provedene zakonske procedure, na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština Društva je donijela Odluku o imenovanju članova Odbora za reviziju, broj SD-7863/12-25/4., kojom su imenovani:

Sadija Sinanović,
dr. Mirsad Kikanović i
Suljo Kasapović

Na konstituirajućoj sjednici, održanoj 24.04.2012. godine, donešena je Odluka broj OR-11204/12-1 o imenovanju Predsjednika Odbora za reviziju, kojom je za Predsjednika imenovana gđa Sadija Sinanović.

U skladu sa članom 28 Zakona o javnim preduzećima u FBiH i Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Odbor za reviziju je u 2012. godini održao dvanaest sjednica i to tri u prethodnom i devet u novom sazivu. Sve odluke i zaključci sa sjednica su donešeni jednoglasno. Sjednicama Odbora je prisustvovao i Direktor Odjela, kao član bez prava glasa.

Odbor za reviziju je, u skladu sa članom 28 tačka c) Zakona o javnim preduzećima razmotrio godišnju Strategiju rizika za JP Elektroprivreda BiH i zavisna društva. Na osnovu Strategije, usvojen je Plan rada Odjela za internu reviziju za 2012. godinu. U zadnjem kvartalu 2012. godine usvojena je i Rebalans Plana rada Odjela za internu reviziju za 2012. godinu.

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d.-SARAJEVO

ODBOR ZA REVIZIJU

U 2012. godini Odbor za reviziju je kontinuirano pratio finansijsko poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo putem periodičnih izvještaja Odjela za internu reviziju, izvještaja vanskog revizora kao i izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

U periodu januar-decembar 2012. godine Odbor za reviziju je razmatrao i usvajao izvještaje o izvršenim revizijama od strane Odjela za internu reviziju, te obavljao i druge aktivnosti u skladu sa zakonskom regulativom (prije svega Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH) i internim aktima Društva (Statut i Poslovnik o radu Odbora za reviziju). U narednoj tabeli prikazane su aktivnosti Odbora za reviziju u toku 2012. godine:

OPIS AKTIVNOSTI	RB.	REVIDIRANO PODRUČJE
I REVIZIJE		
I.1 Revizija popisa sredstava i obaveza za 2011	1 2 3 4 5 6 7 8 9	RMU Zenica JP Elektroprivreda BiH RU Kreka RU Gračanica RMU Kakanj RMU Đurđevik RMU Breza RMU Abid Lolić Eldis tehnika
I.2 Revizija finansijskih izvještaja po završnom računu	10 11 12 13 14 15 16 17 18	RMU Kakanj RMU Breza RMU Zenica RMU Abid Lolić RMU Đurđevik RU Gračanica RU Kreka Eldis tehnika JP Elektroprivreda BiH
I.3 Revizija plaća i naknada plaća	19 20 21 22 23 24	RMU Abid Lolić RU Kreka RMU Kakanj RMU Breza RMU Zenica RU Gračanica
I.4 Revizija likvidnosti	25 26 27 28	RU Kreka RMU Abid Lolić RMU Breza RMU Đurđevik
I.5 Revizija nabavki u cjelini	29 30	RMU Abid Lolić RU Gračanica
I.6 Revizija rizika gubitka vlasništva date pod hipoteku i založene imovine	31 32	RU Kreka RMU Abid Lolić
I.7 Revizija angažovanja trećih lica	33	JP Elektroprivreda BiH

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d.-SARAJEVO

ODBOR ZA REVIZIJU

I.8 Revizija nabavki mašina za izradu jamskih prostorija za potrebe ZD RMU Breza, RMU Kakanj u RU Kreka	34	JP Elektroprivreda BiH
I.9 Follow Up aktivnosti sa 31.12., 31.03., 30.06. i 30.09.	35 36 37 38 39 40 41 42 43	JP Elektroprivreda BiH RMU Zenica RU Kreka RU Gračanica RMU Kakanj RMU Đurđevik RMU Breza RMU Abid Lolić Eldis tehnika
II. AKTIVNOSTI		
II.1 Izrada Strategije rizika za Vladajuće i zavisna društva	44	
II.2 Izrada Plana rada interne revizije za 2012. godinu	45	
II.3 Izrada rebalansa Plana rada interne revizije za 2012. Godinu	46	
II.4 Razmatranje i usvajanje mjesečnih izvještaja o radu Odjela za internu reviziju	47	
II.5 Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu Odbora za reviziju	48	
II.6 Razmatranje Izvještaja Ureda za reviziju finansijskih institucija u FBiH o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja JP EP BiH za 2011. godinu	49	
II.7 Razmatranje izvještaja vanskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja zavisnih društava za 2011. godinu	50	
II.8 Davanje saglasnosti na izbor vanskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Vladajućeg i zavisnih društava za 2012. godinu	51	
II.9 Uredu za reviziju dostavljen Revidirani trogodišnji plan poslovanja za period 2012-2014 godina	52	
III. MIŠLJENJA		
III.1 Davanje mišljenja na prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti JP Elektroprivreda BiH za 2011. godinu	53	JP Elektroprivreda BiH

Svi izvještaji o izvršenim revizijama sačinjeni od strane Odjela za internu reviziju su razmatrani na sjednicama Odbora. Također, na sjednicama su razmatrani i usvajani mjesečni izvještaji o radu Odjela i Direktora Odjela.

Osim izvještaja o izvršenim revizijama, Odbor za reviziju se na svakoj sjednici upoznao sa izvještajima o javnim nabavkama izvršenim u JP Elektroprivreda BiH d.d. i zavisnim društvima, koji su Odboru za reviziju dostavljani svakih 15 dana, kako je i predviđeno članom 35. Zakona o javnim nabavkama. Također, Odbor za reviziju se na svakoj sjednici upoznao sa odgovorima i mišljenjima koje je Odjel za internu reviziju davao na upite iz Vladajućeg i zavisnih društava.

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d.-SARAJEVO ODBOR ZA REVIZIJU

Na osnovu izvršenih revizija, Odbor za reviziju je davao preporuke za otklanjanje nedostataka, koje su putem dopisa dostavljane upravama Vladajućeg i zavisnih društava JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo na izvršenje, a nadzornim odborima na praćenja realizacije istih.

Na kraju 2012. godine, Odbor za reviziju je razmotrio Izvještaj o aktivnostima Odjela za internu reviziju za period januar - decembar 2012. godine koje su realizovane po Planu i Rebalansu Plana rada interne revizije za 2012. godinu.

U skladu sa zaključkom Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH, sve preporuke date od strane Odbora za reviziju su podijeljene na materijalno značajne i manje materijalno značajne. Također, zaključeno je da će se izvještaji o stepenu realizacije materijalno značajnih preporuka (tzv. Follow Up aktivnosti) sačinjavati kvartalno, a za manje materijalno značajne preporuke godišnje. Tako je Odbor za reviziju kvartalno dostavljao nadzornim odborima izvještaje o stepenu realizacije materijalno značajnih preporuka (Follow Up sa 31.12.2011., 31.03., 30.06. i 30.09.2012. godine), koje je Odjel za internu reviziju sačinjavao u saradnji sa upravama Vladajućeg i zavisnih društava.

U 2012. godini Odbor za reviziju je, na osnovu revizija izvršenih od strane Odjela za internu reviziju, dao 267 preporuka, od čega je 90 materijalno značajnih, a 177 manje materijalno značajnih.

U navedenim pregledima je iskazano stanje realizovanih i nerealizovanih preporuka na dan 31.12.2012. godine, kako za JP Elektroprivreda BiH d.d., tako i za zavisna društva.

U skladu sa članom 28 tačka g) Zakona o javnim preduzećima Odbor za reviziju je sačinjavao mjesečne izvještaje o svojim sastancima i aktivnostima, te iste dostavljao Nadzornom odboru na upoznavanje.

Na svaki poziv Predsjednika Nadzornog odbora, najmanje jedan član Odbora za reviziju je prisustvovao sjednicama Nadzornog odbora, na kojima su prezentirani izvještaji o radu i svima aktivnostima Odbora za prethodni mjesec.

U 2012. godini, u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je proveden postupak javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja za 2012. godinu za potrebe JP Elektroprivreda BiH i zavisnih društava, te je Odbor za reviziju, u skladu sa članom 28 tačka a) Zakona o javnim nabavkama dao saglasnost na izbor PKF Re Opinion kao vanjskog revizora.

U skladu sa članom 40 Zakona o javnim preduzećima, Odbor za reviziju je dao saglasnost na prijedlog Odluke Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. o raspodjeli dobiti/dividende za 2011. godinu, koja je nakon toga usvojena na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo.

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je u 2011. godini ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.483.566,13 KM, što predstavlja poboljšanje u odnosu na 2010. godinu kada je Društvo poslovalo sa gubitkom od 14.442.358 KM.

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d.-SARAJEVO

ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor za reviziju je konstatovao da je, u izvještajnom periodu, saradnja sa organima upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo bila zadovoljavajuća, čime se stvaraju pretpostavke za još kvalitetniji rad u narednom periodu.

ODBOR ZA REVIZIJU

Sadija Sinanović, predsjednik

Dr. Mirsad Kikanović, član

Suljo Kasapović, član

Safet Proho, član (bez prava glasa odlučivanja)

